

# **DETINJSTVO**

ČASOPIS O KNJIŽEVNOSTI ZA DECU

# **D E T I N J S T V O**

**časopis o književnosti za decu**

**BROJ 3-4**

**jesen—zima, 1976.**



**zmajevi dečje igre  
novi sad**

*Redakcija*

Jovan DUNDIN

Ferenc FEHER

Vladimir MILARIĆ (glavni i odgovorni urednik)

Rade OBRENOVIĆ

Svetislav RUŠKUC

*Siri redakcijski kolegijum*

Zvonimir BALOG (Zagreb)

Franček BOHANC (Ljubljana)

Dalibor CVITAN (Zagreb)

Vecko DOMAZETOVSKI (Skoplje)

Andrej CIPKAR (Novi Sad)

Miroslav ĐUROVIĆ (Titograd)

France FORSTNERIĆ (Maribor)

Muris IDRIZOVIC (Sarajevo)

Vehbi KIKAJ (Priština)

dr Slobodan Ž. MARKOVIĆ (Beograd)

Cedomir MIRKOVIĆ (Beograd)

Aleksandar POPOVSKI (Skoplje)

Husein TAHMIŠIĆ (Sarajevo)

dr Novo VUKOVIĆ (Titograd)

dr Vladeta VUKOVIĆ (Priština)

Pero ZUBAC (Novi Sad)

*Likovni urednik*

Živka DEAK

---

Casopis izlazi u saradnji sa Festivalom Kurirček iz Maribora i Literaturni  
sredbi Kurirče — Kopački viduvanje Kičevo

---

**skice za  
portret**

Joža Skok

## Jedno poglavlje o Nazorovom dečjem pjesništvu\*

195

Za kritički putokaz Nazorovom dječjem pjesništvu neobično je indikativna kritičko-antologičarska procjena toga pjesništva koja upućuje na niz nedoumica koje se javljaju u pokušaju, ne samo vrednovanja već i definiranja Nazorove dječje pjesme. U taj pretinac uvršteno je najprije uz izvornu dječju pjesmu podesta toga što općenito pripada sferi dječje lektire, a to se posebice odnosi na Nazorovo rodoljubno i partizansko pjesništvo. Iznenadjuje, međutim, činjenica da ta kritičko-antologičarska širokogrudnost potpuno zanemaruje nekoliko Nazorovih antologičkih, nedječjih pjesama s tematikom, ili barem kontekstom djetinjstva koje su najbliže predjelima autentične dječje pjesme. Mislim tu u prvome redu na izvanrednu *Maslinu* u kojoj je začetak i svojevrsno umjetničko razjašnjenje čitavog jednog dijela Nazorovog pjesništva, od *Cerčka* do *Galeba*, kao i proze čiji su blistavi estetski vrhunci *Priče s ostrva*, *mora i planina* i *Priče iz djetinjstva*. Jer, pišući upravo o djetinjstvu Nazor je dostizao svoju punu umjetničku mjeru u sintezi razigrane imaginacije, raskoši i zreloće svoga izraza potvrđujući na taj način misao Ivana Gorana Kovačića<sup>1</sup> izrečenu u napisu o Alfonsu Daudetu, a prema kojoj je »djetinjstvo prvi format svakog umjetnika«, te da »svi umjetnici nalaze začetke svojih kasnijih nadahnuća i stvaranja u mukama i radostima djetinjih dana«.

\* Odlomak eseja koji se prvi put u cijelosti integralno objavljuje u ovom časopisu.

<sup>1</sup> Ivan Goran Kovačić: *Djetinjstvo Alfonsea Daudeta* — izvor njegova umjetnosti. (U povodu stogodišnjice rođenja). — »Savremnik», 28/1940, II/1—2, str. 42—44.

U prvome poslijeratnom antologijskom izboru, a to je knjiga *Darovi djetinjstvu*<sup>2</sup> koju su priredili Viktor Cvitan, Ljudevit Krajačić i Grigor Vitez, Nazor je predstavljen uglavnom izvornim, mada nedovoljno reprezentativnim i uspјelim dječjim pjesmama: *Most na nebu*, *Dječja igra*, *Srce*, *Covjek od dima*. Antologijske oscilacije započete su već Karićevom<sup>3</sup> Antologijom jugoslovenske poezije za decu u kojoj nalazimo pjesme *Drug Tito*, *Nadena djevojčica*, *Most na nebu* i *Covjek od dima*. Na Karićev nastavlja se zatim još širi i neodređeni Pavićev izbor u antologiji *Vrt detinjstva* koji obuhvaća pjesme *Konjanik*, *Zlatna lada*, *Malu Šveđu*, *Naš stari dom*, *Pjesma o Istri*, *Nadena djevojčica*, *Naš voda*, *Tito* »Naprjed«. Slijedeći upravo takvu liniju proširenja Nazorove dječje pjesme prema rodoljubnom i partizanskom pješništvu, Zvonimir Balog<sup>4</sup> je u (ne)kritičnosti otisao svojim izborom najdalje uvrstivši u svoju *Zlatnu knjigu svjetske poezije za djecu* pjesme *Konjanik*, *Covjek od dima*, *Most na nebu*, *Seh duš dan*, *Nadena djevojčica*, *Naš voda*, *Zlatna lada*, *Motovun*, *Naš stari dom*, *Učka*, *Čamac na Kupi*, *Pjesma o Istri i Velebit*.

Za takav postupak može postojati dvostruko obrazloženje: nedovoljno poznavanje cjele kupnog Nazorovog dječjeg pješništva, ili bojazan da će svedenje autora samo na dimenziju dječje pjesme umanjiti njegovo stvarno pješničko značenje. Vjerojatno su se ti razlozi udržili, no koliko su bezrazložni dokazom je posljednji, najnoviji antologijski pristup Nazoru u *VJEĆNOTRAŽU*, antologiji hrvatskog pješništva za djecu što ju je priredio Dalibor Cvitan<sup>5</sup> pridajući ovom pjesniku zasluzeno mjesto i predstavivši ga isključivo dječjim pjesmama *Naš dom*, *Zlatna lada*, *Željeznica*, *Cudna kuća*, *Neposlušni Re*, *Covjek od dima*, *Hidrogenij i oksigenij*, ili *vodik (H)* i *kisik (O)*, *Teža zemaljska*, *Arhimedor zakon*, *Puškinuški*, izumitelj luka, *Na planini*, *Medvjed Brundo*.

U svom popratnom eseju Cvitan<sup>6</sup> je Vladimira Nazora uvrstio u najrasprostranjeniji i za djecu najprihvatljiviji oblik strukture hrvatskog dječjeg pješništva koju je naznačio kritičkom sintagmom mitski semantički subjektivitet, a objasnio temeljnim oznakama: »Priča, fabula, akcija — značenje — ja.« Prema daljem Cvitanom objašnjenu

»To je pješništvo u kojem pjesnikovo «ja» često preraženo u druga lica, zaokruženo pričom s dinamičnom fabulom, aktivistički usmjerenom prema svijetu, vrši intervenciju u svijetu. To je najkomuni-

<sup>2</sup> DAROVI DJETINJSTVU. Izvor proze i poezije za djecu. Pjesme i priče. — Pedagoško-knjижevni zbor, Zagreb, 1958.

<sup>3</sup> ANTOLOGIJA JUGOSLOVENSKE POEZIJE ZA DECU. Uredio Živojin D. Karić. — »Grafički zavod« — Titograd 1968.

<sup>4</sup> VRT DRTINJSTVA. Antologija dječje poezije srpske i hrvatske od Zmaja do danas. Sastavio Borislav Pavić. — »Svjetlost«, Sarajevo 1960.

<sup>5</sup> ZLATNA KNJIGA SVJETSKE POEZIJE ZA DJECU. Sastavio Zvonimir Balog. — Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb 1975.

<sup>6</sup> VJEĆNOTRAŽ. Antologija hrvatskog pješništva za djecu. Uredio Dalibor Cvitan. Biblioteka »Detinjstvo« 33. — Radnički univerzitet »Radivoj Čirpanov«, Zmajevje dečje igre, — Novi Sad 1975.

<sup>7</sup> Dalibor Cvitan: Problemi hrvatskog pješništva za djecu. Predgovor knjizi VJEĆNOTRAŽ.

kativniji, najprepoznatljiviji, najpristupačniji obrazac pjesništva za djecu. To je pjesništvo Huga Badalića, Josipa Milakovića, Rikarda Katalinića-Jeretova, Bogumila Tonja, Vladimira Nazora, Josipa Rukavine, Zlate Kolarčić-Kišur, Stjepana Jakševca, Ratka Zvrka, Nikole Miličevića, Mirka Rogošića i svih ostalih pjesnika za djecu, koji prema svijetu zauzimaju nedvojbeno distanciranu poziciju subjekt-objekti, klešući i tešući svoj jezik prema priči koju pričaju, obraćajući se, bilo direktnim iskazom bilo alegorijom, svijetu poznatih značenja, obično pravilima normativne poetike.<sup>6</sup>

Bez obzira na to što je ovdje riječ o raznolikom društvu u kojem se Nazor našao u krugu, većinom drugorazrednih pjesnika, a i na to što nabrojena skupina nije stilski cijelovita, doista su priča i etika sastavni elementi Nazorove poetike dječjeg stvaralaštva, pa i pjesništva. Međutim, za Nazora, a to ga bitno u stilskom i umjetničkom, vrijednosnom dosegu izdvaja u toj skupini, priča ne egzistira isključivo kao narrativna struktura i kompozicijski oblik, jednako kao što ni etika nije umjetno i namjerno ugradena u poetiku, njezin poantirani dodatak kako je to bio slučaj kod vrćine Nazorovih suvremenika u dječjem pjesništvu, već je i ona njezin sastavni dio. Dakako, radi se o najuspjelijim pjesmama u kojima naracija nije prigušila maštovitost priče, a pouka potisnula utkanu ideju, u kojima stvaralački napor nije nadrastao prirodnost i spontanost pjesničkog kazivanja.

Sam Nazor<sup>6</sup> dao je najbolju karakterizaciju i obilježio funkciju takve svoje priče, a ta je označa točna bez obzira da li se radi o priči kao vrsti ili pjesničkom modelu izražavanja. Za nj, istaknimo to odmah, priča ne nosi smisao u sebi samoj, već se uviјek nalazi u konkretnoj funkciji smisla — u ovom slučaju ostvarenja jednog posebnog vida umjetničke ljepote što ga autor obrazlaže na slijedeći način:

«Ne bi se nikako smjelo prikratiti djeci čar priče, priviknuti ih da promatraju svijet s čisto praktičnoga, tehničkoga, utilitarnog gledišta. Odgojno i korisno neka prode kroz fantastičnu jezgru priče, ali' nikako na takav način da je rastvori i uništi. Valja se čuvati pogreške, da, pišući nešto za djecu, pišemo zapravo koješta... za starce. Dijete vidi svijet drugim očima no odrasli, i na te oči ne smijemo nataknuti najedamput nadočari ma bilo koje boje. Kroz priču će ono nejlakše naći put do stvarnosti. Ne umanjite u djeteta fantaziju, koje je moć toliko korisna i učenjaku, umjetniku, graditelju, izumitelju, pa i državniku. I kad ne bi bilo od nje praktičnih koristi, ostala bi jedna njezina, svima nama — i velikim i malenim — potrebna odlika... Ljepota!»

Da etika nije dodatak, pa ni izuzetak Nazorovog dječjeg pjesništva, dokazom nam je činjenica što je ona immanentna njegovom cjelokupnom pjesništvu pa se pouzdano može zaključiti kako je etičnost doista integralni dio Nazorove estetičnosti. Poznato je da se u svim porama motivski bogatog

<sup>6</sup> Vladimir Nazor: Večernje bilješke (20. X. 47), str. 344. KRISTALI I SJEMENKE. DJELA V. N. XIII. — NZH, Zagreb 1949.

i izražajno raznovrsnog Nazorovog djela ta otika javlja u vidu Nazorovih omiljenih etičkih simbola inkarniranih najčešće u likovima Dobra i Zla, Svetla i Tame, ili kao manifestacija nacionalnog, socijalnog i kolektivnog etičkog opredjeljenja u obliku neke konkretne načionalne, rođeljubne, moralne ili socijalne ideje.

Kada je riječ o Nazorovom dječjem pjesništvu, možemo slobodno reći da je njegov etički program u svojoj suštini najkonkretnije izražen njegovom nedječjom, antologiskom pjesmom *Štap* kojom se onaj intimni, često dosta suzdržani Nazor otkriva u pravim i jasnim dimenzijama svoje nutrine:

*Da imam sina, Štap i torbu dao  
Jednom bih njemu pa mu reko: — Idi!  
Sav svijet obidi. Što ti oko vidi,  
Nek nije duši ostaviti žao.*

*S dobrima dobar, a ni s kime zao,  
Svog srca glasa nikad se ne stidi.  
Pusti nek vrcnu ko iz kremen hridi  
Iskre što prosvit ja ih nizam znao.*

198

*Kud idah maštom, ti ćeš nogom proći.  
Što dirah mišlju, ti ćeš taći rukom.  
Što sanjah, ti ćeš i utradit moći.*

*A kad se vratiš iz daleka svijeta,  
Dok stablo moje jedva lista s mukom,  
I Štap će teoj u ruci da ti cvjeta.*

Posve je sigurno da uz tu primarnu otiku sreća i ljudske dobrote, sukladnu s etikom koja obilježuje umjetnički svijet I. B. Mažuranić u Nazorovom dječjem pjesništvu egzistiraju i drugi etički ideali, od ljubavi prema domu, domovini, narodu, zemlji, do ljubavi prema svome krajoliku i ljudima uopće. Na takvo bogatstvo Nazorovih motiva, ideja i neizbjegljivog etičkog konteksta njegovog dječjeg pjesništva sa sigurnošću nas upućuje i definicija njegovog pjesničkog svijeta koju je, pomalo baroknom i patetičnom frazom izrekao Slobodan Ž. Marković<sup>2</sup>:

*\*Nazorovo stvaralaštvo za decu po bogatstvu motiva ne zaostaje za ostalim videvima njegovog književnog rada. To bogatstvo obuhvata dečji život od rođenja prvihi hlača, preko roditeljskog doma, škole i otadžbine, do uživanja u čarima prirode i legendama i do zadovoljenja radoznalosti u nastanku i bogatstvu sveta. On je svojim pevanje mi pričanje mogrlio dragu domovinu »od Karpatu do Jadrana«, govorio o davnim precima i lepoj prošlosti, ulicno rođublje i pripremao decu za tešak ali svetac i ponasan život. Našo*

<sup>2</sup> Slobodan Ž. Marković: *Vladimir Nazor. ZAPISI O KNJIŽEVNOSTI ZA DECU*. — NIU Interpres, Beograd 1970.

se u njegovom srcu mesta i za sirotice i za progone. Njegova pesma može katkada da izazove suzu u oku mladoga čitaoca, ali pesnik nikada ne dozvoljava da ta suza dube rano i stvara neizlječiv bol, već nežnom roditeljskom rukom uvek briše taj biser čista sreća pružajući deci svetlost sunca, lepotu prirode i radost života.

Na tako označenoj poetici i u takvim okvirima nastajalo je Nazorovo dječje pjesništvo, duduše bez velikog zamaha one imaginacije koju nalazimo u ostalim Nazorovim radovima i bez metaforičkog blještavila njegovog pjesničkog izraza, ali još uviјek umjetnički osmišljjenje i doradenije nego što je bio slučaj s njegovim suvremenicima. Upravo stoga kao mjerilo umjetničkog dometa Nazorove dječje pjesme ne možemo postavljati samo Nazorova ostala umjetnička ostvarenja već ga treba izgradivati i sagledavati i u dimenziji cjelokupnog hrvatskog, pa i jugoslavenskog dječjeg pjesništva. Nazor doista nije bio dječji pjesnik po svojoj primarnoj vokaciji kao što je to slučaj sa Zmajem, Vitezom i drugim suvremenim pjesnicima, ali je poštivanjem autonominosti toga stvaralaštva, ozbiljnošću kojom mu je pristupao, pa i autoritetom svoje cjelokupne književnosti licašti dao svoj nezaobilazan prilog. U svojim najboljim stvaralačkim trenucima Nazor je znao prevladati i okove forme i zasade motiva. U vrhunskim, antologiskim dometima to je pesništvo iskazivalo iskrenu, jednostavnu i toplu dječiju ljubav prema domu kao jezgru domovine i tako nadglasalo uobičajenu rodoljubnu retoriku čemu je najboljim dokazom pjesma *Moj dom*, a i neke pejzažne pjesme u kojima je zanesenost rodnim pejzažem suptilno protkana simbolom rodoljublja i idejom narodne postojanosti (*Velebit, Učka*). Uspio je izraziti predanost i čar dječje igre varirajućih kreativno poznati motiv dječjeg pjesništva, kako to potvrđuje njegov *Mali konjanik*, ritmički razigrana pjesma puna leksičke lepršavosti i dražesti koja proizlazi iz kontrastiranja upotrijebljenih deminutiva i augmentativa. Uz privlačnost igre u tome pjesništvu egzistirju i drugi neki doživljaji i sadržaji dječjeg svijeta, kao što je primjerice čudenje, taj primaran i često najdublji oblik njegovog prepoznavanja. Na identifikaciji s tim odnosom nastale su Nazorove pjesme *Željeznica* i *Cudna kuća* od kojih prva počiva na zahuktalom ritmu lokomotive zvukovno dočaranom onomatopejskim izričajima prve strofe:

Puše, stenje, zviždi, juri  
Po gvoždenoj stazi tej.  
Što je tjera? Tko je vodi  
Pa joj naglo viče: »Stoje!«

dok druga ritmički dočarava plovidbu, lagano lelujanje lade na valovima uz niz slikovitih dječjih predodžbi o čudnoj kući:

Po sinjem moru kuća plovi  
Velika, duga, laka;  
Od gvožđa su joj do dva zida,  
Krov ravni od dasaka.

Uz čudenje i značajlu i mašta je pokretač Nazorove dječje vizije svijeta, jer se njome, ili otvaraju sva mora za uzbudljive plovidbe (Zlatna lada) ili dolazi do maštovite preobrazbe prirodnih pojava (Čovjek od dima). Međutim, kao što se zamišljeno sinovljevo putovanje u svijet neminovno završuje povratkom kako to potvrđuje pjesma Štap, tako i zlatna lada pristaje ponovo u luku s koje se otisnula, a to znači da Nazorova mašta kao uporište jednog broja njegovih pjesama nije nikako sredstvo odvodenja od realnosti, već naprotiv, mogućnost njezinog boljeg upoznavanja. Zapravo, Zlatna lada je primjer one poetike u kojoj priča, odnosno pričanje ostvaruje svoj cilj u vezivnoj ulozi pjesničkih slika koje se nižu spontanim razotkrivanjem dječje imaginacije.

U funkciji kreativnog pristupa realnosti nastao je i Nazorov zanimljiv ciklus dječjih pjesama o prirodnim — kemijskim i fizičkim pojavama u kojima je znanstveno i didaktično nepretenciozno utkano u jezgro priče (Teža zemaljska, Arhimedov zakon). Do te tematike Nazor nije slučajno došao. Ona je u vezi s njegovim pedagoškim, nastavničkim radom i iskustvom. Međutim, ne treba ni isticati kako u tim pjesmama Nazor ne želi dočirati, već pjesnički predočiti i približiti određene spoznaje, transponirajući često njihovo sličje onim sastojkom na koji je i sam upozoravao, a to je humor. Na njegovu spontanost i prirodnost upućuje nas upravo Teža zemaljska s podnaslovom *Želje malog Ivice*:

*Oh, da mi je, jednog jutra,  
U proljetni dan,  
Letjet nebū pod oblake  
Ko aeroplan!*

*Vinuti se kao oro,  
Kao ždral, ko sokol,  
Kroz nebesko plavetnilo,  
Visoko, visoko!*

*Vele; »Teža! — Oh, ona je  
Avet, mrak i sutan.  
Ja je neću. Nju je neki  
Izmislio Newton,*

*Kad mu kruška na nos pala,  
Dok je u vrtu bio,  
Pa kihnuo do tri puta  
Te se naljutio.*

*Teža steže, teža veže,  
Teža dolje vuće,  
I ne da mi gore, gdje je  
Vedro, sjajno i vrucé;*

*AP tamnici ja ču njenoj  
Uz vječnu mi slavu —  
Preložiti sve rešetke  
I razbiti bravu.*

*Otet ču se, dignuti se  
U proljetni dan  
Uzis, uvis, — kao oro,  
Ko aeroplan!*

A takvim sastojkom humora ublažuje se didaktičnost i nekih drugih Nazorovih dječjih pjesama kojima je više stalo do izricanja vadrine nego do iznošenja pouke (*Neposlušni He*). A sve ove, nabrojene dječje pjesme Nazorove, nisu samo prigodni podsjetnik na njegov prilog hrvatskom dječjem pjesništvu, već ujedno i podsjetnik na to što je i koliko je to pjesništvo stvarno izgubilo time što se ovaj pjesnik nije dulje vremena zadržao u njegovoј domeni. Svejedno, uz značajno književnopovijesno, ostaje i aktualno estetsko značenje Nazorovih dječjih stihova koji, uz sva svoja ograničenja nose obilježje prepoznatljive pjesničke ličnosti.

**Dr Stjepko Težak**

### **Bajke Vladimira Nazora**

Ako bismo s Milićevom Šolarom kao osnovne odrednice bajke prihvatali funkcije djelatnih likova, koje su u pravoj bajci vrlo ograničene, kako to utvrđuje V. J. Propp u *Morfologiji skaski, i stilske osobine koje kao temeljna obilježja bajke iznosi Max Lüthi, u Nazora bismo našli malo pravih bajki i te ne bi pripadale antologiskom izboru njegove proze.<sup>1</sup> No po tim odrednicama teško bi u ovu književnu vrstu ušle i Wildeove, Čapekove, pa i mnoge Andersenove bajke, kojima ipak nitko ne nijeće tu žanrovska pripadnost.*

Nazor ima mnogo priča s ponekim elementom bajke, neke su mu negdje na rubu između bajke i novele ili bajke i koje druge vrste, ali kad se izdvoje izrazite legende, anegdote, basne, popularnoznanstvene priče i fantastične novele, nije teško odrediti što se od njegove proze može obuhvatiti elastičnije shvaćenjem pojmom umjetničke bajke. Prihvatinimo li bajku kao priču u kojoj je slika svijeta sazdana na nestvarnim, nadnaravnim clementima i u kojoj je sve moguće bez čudotvorstva, baš kao i u crtanom filmu, u umjetničkoj bajci nećemo tražiti sve elemente bajke pučkog, grimovskog tipa, zadovoljiti ćemo se osnovnim bajkovitim tonom koji proizlazi iz jednog ili više

---

<sup>1</sup> »Novela i bajka« u knjizi M. Šolara »Ideja i priča, aspekti teorije proze«, Liber, Zagreb, 1974.

bajkotvornih elemenata, ali tako da čitavu priču prožima fluidom bajke. Polazeći od takvih odrednica, isključivši neuspjela ostvarenja (*Pedaljmuža — Lakatbrade*) i priče čija je pripadnost bajci suviše u pitanju (*Min Cang Lin*), možemo razmatrati slijedeće Nazorove bajke:

*Trinajstić* je primjer dosljednog naslijedovanja tipične narodne bajke. Iako nema posebnih literarnih kvaliteta i originalnih crta, *Trinajstić* je simpatična bajka, koju zbog čista jezika, jednostavnog, lukeg pripovjednog tona i zanimljiva glavnog lika možemo dati mlađem djetetu, naročito onome koga bajkom osvajamo za knjigu.

*Minji* je također sasvim blizak narodnoj bajci, ali je složeniji i s više osobujnosti nego *Trinajstić*. Malen kao žabić, »zdrav kao dren, okretan kao mačka, a bogme i lukav kao zmija«, kmetski sin koji druguje s grofovskom kćeri, sestrom po mlijeku, ali i s psom i vrapcima, imenovan čakavskim prijevom »minji«, što znači maleni, sićušni, podsjeća i na Palčića, i na Pepljugu, i na Genevovu, i na Šegrta Hlapića. Zato bi tko god mogao Nazora optužiti zbog eklektilizma, kao što bi mu se i s pozicija socijalističkog realizma moglo prigovoriti da sentimentalnošću, idiličnošću, dobrovornešću i junačkim pothvatima prikriva pred djetetom pravu istinu koja ga okružuje, kako se to u jednom sovjetskom udžbeniku tvrdi uopće za hrvatsku dječiju književnost vremena kojem su nastajale i Nazorove bajke<sup>2</sup>. Međutim, Nazor svojoj priči daje i originalnih tonova, vješt pletući i razvijajući fabulu uspijeva stvoriti napet i liričan osnovni ugodaj, priča mu teže dinamično, likovi glavnih junaka izgrađeni su plastično, pojedini se prizori, motivirani zakonitošću bajke, prirodno utkvaju u fabulnu potku, izraz je pristupačan djetetu ali ne i siromašan. Patuljak *Minji* zatijelo se može pridružiti galeriji najmarkantnijih likova naše dječje literature.

Posebni skup Nazorovih bajki čine *Bijeli jelen*, *Šuma bez slavaju*, *Dupin* i *Halugica*. Njihova je osnovna čudesnost u razmicanju ograda koje inače u prirodi dijele svijet njemuštilih i ljudskih jezika. To je bajkovit dodir svijeta ljudi sa svijetom biljaka i životinja. Prirodu Nazor ne svodi na fantastični dekor neobična kraja u koji glavni junak upada stjecajem bajkotvornih okolnosti, kao ribar Palunko u dvorove Morskoga kralja ili Palčić u mišju rupu, odnosno iz kojega neobična bića ulijeću u čovjekov prostor kao mala sirena u poznatoj Andersenovoj bajci. Nazor ne iskorišćava prirodnu pozornicu niti zato da bi čitatelja lagodnije doveo do nekih znanstvenih spoznaja o prirodi, kao Ewold, iako se Nazorovo poznавanje biljnog i životinskog svijeta odražava na karakterizaciju likova i ambijentaciju radnje više no u H. Ch. Andersena ili L. Brlić-Mažuranić. Morsko dno, šuma, planina i obala nisu fantastični prostori preobraženi i opremljeni pjesničkom maštom, nego ambijenti prikazani znalačtvom prirodoslovca i nadahnutošću pjesnika. Životinje i biljke ne pojavljuju se tu samo u manje ili više antropomorfnim glavnim i epizodnim ulogama, nego i u ulozi mase koja na svoj način sudjeluje

<sup>2</sup> I. S. Černjakovskaja i dr.: *Zarubežnaja detskaja literatura*, str. 385, Prosvešćenje, Moskva 1974.

u radnji i zbivanjima. Zato su Nazoru često potrebne zbirne imenice i imenice kojima se odražava ta masovnost; narod cvijeća, puk kukaca, zvjerad, ptica, rojevi leptira itd.

Djeci željnoj prave bajke najbliži je *Bijeli jelena*, u kojem su životinje još više nego u Minjemu kao likovi i nosioći radnje ravnepravni partneri ljudima. Po svom osnovnom tonu to je među spomenutim pričama najbajkovitija iako čudesnih događaja i nema mnogo. To je i najetičnija Nazorova bajka. Dobrota, gotovo bezogranična, najistaknutija je crta ne samo glavne junakinje (guščariće Anke) nego i niza drugih pozitivnih likova<sup>3</sup>. Ali *Bijeli jelena* je i bajka koja vojuje protiv praznovjerja. Praznovjerje se u toj priči ismijava, a neki se čudesni elementi lako mogu objasniti kao svojevrsno razobličivanje bajće (hrastovi su štuljivi divovi a grmovi su grbaveci u noću kad je strah veći od razbora, kad se stvari ne vide jasno). Nazorova je bajka i svojevrstan izraz dječjih težnji da se igraju sa životinjama, da ih miluju i da druguju s njima. *Bijeli jelena* kao da poziva na čaroban izlet u prirodu, na povremeno ili privremeno utrovanjavanje u čari prirodne divljine. Ali koliko god bio jak taj zov, u njemu ne odzvanja rousseaouovski »retournons à la nature«. To je prije pjesnički »credo« u nužnost svojevrsne pomirbe svijeta civilizacije sa svijetom prirode i po tom je ta bajka bliska *Šumi bez slavuja*, a sasvim suprotna *Dupinu* i *Halugici*. Po svim svojim obilježjima *Bijeli jelena* ide u red boljih naših umjetničkih bajki pristupačnih mlađoj djeci.

*Šuma bez slavuja* je za Ljudevita Krajačića »gotovo najljepša priča u našoj omladinskoj književnosti«, a Milan Crnković je ocjenjuje kao »neinvenciono postolje za dobro lirske pjesme Nocturno.<sup>4</sup> Premda je bliži istini Crnković, i njegovu bi ocjenu valjalo ublažiti. U *Šumi bez slavuja* ne treba gledati bajku za desetogodišnjake, nego bajku za one koji su na izmaku djetinstva. Ono što ovoj bajci daje posebnu draž i pojačava unutrašnju napetost jest dramsko-lirski ton izgrađen na kontrastima: lijepo — ružno, zlo — dobro, okruglo — blago, nježno — grubo, sretno — nesretno. Idiličnosti, ljepoti i dobroti šume u proljeće s naturalističkom zornošću suprotstavlja se šuma iz koje je s ljepotom nestala i dobrota, a s time i uvjeti supostojanja živih bita u njoj. *Šuma bez slavuja* nije samo alegorijska apoteoza dobrote i ljepote, nego još i više pjesnički hvalospjev umjetnosti i stvaralaštva. Dobrota je uvjet da bi u svijetu postojala i ljepota, ali bi i dobrota bez ljepote ubrzo bila poražena, izbačena iz svijeta. Kad zlo ušutka slavuje, divna šuma postaje carstvo surovosti, rugobe i smrti. Kad dobrota djevojčice i Bjelobradoga vrati u šumu slavujevu pjesmu, šuma opet postaje carstvo životne ljepote. Poruku nije teško prenijeti na realni svijet: svijet bi bez umjetnosti podivljao. Neke slabosti Nazora priповijedanja, razliveni opisi i razgovorl, nelinventivni i ba-

<sup>3</sup> Opširnije o Bijelom jelenu vidi u mojoj knjizi *Interpretacija bajke u osnovnoj školi*, PKZ, Zagreb, 1969.

<sup>4</sup> Usporedi pogовор Lj. Krajačića knjizi V. Nazor, *Priče za dječu i omladinu*, str. 291, PKZ, Zagreb i članak Vladimir Nazor u knjizi Milana Crnkovića: *Dječja književnost*, SK, Zagreb, 1967.

načni prizori i izrazi ipak nisu toliko česti i tako rogobatno uškani u priču da bi razbillj jedinstvo općeg dojma i prigušili osnovni ton. Priča zavreduje da je ponudimo suvremenom djetetu kojem urbanizacija i tehnokracija sve više otima nepatvođenom lijepu prirodu.

U *Dupinu* je Nazor uspio izbjegći neke slabosti svog različenog pripovijedanja i nepotrebne patetike. Ta bajka-balada u klasičnom je smislu najmanje bajkovita među četirima Nazorovim prirodnjačkim bajkama. Ima novelistički početak, baladeskan završetak i likove koji po karakterizaciji odudaraju od crno-bijele tehničke grimovske bajke. Iako je Koraljica nositeljica dobrote, ona nije apsolutizirana apoteza dobra: ona svoje ljubimce hrani ribicama, čak ribice nabada na bodljike morskoga pauka, vrišti poput razmazena derišta tražeći od dupina Crnka morsku lastavicu sebi za igru; koliba se i odustaje od svoje misije donošenja dobre u podmorski svijet. Koraljica simbolizira poraz dobra u borbi sa zlom i potom se bitno razlikuje od tradicionalne bajke, gdje u pravilu pobjeduje dobro. Unatoč svemu tome, *Dupin* možemo uvrstiti u umjetničku bajku. Priča se zasniva na odlasku glavnog junaka iz jednog stvarnog svijeta, u drugi, koji je također stvaran, ali postaje nestvaran u onom času kad junak stupa u nj te zajedno sa stanovnicima tog svijeta poprini osobine koje im stvarno ne pripadaju, zbog čega sve što se događa postaje čudesno, bajkovito. Potka je bajka filozofska misao o nespojivosti dvaju različitih svjetova: mora i kopna, vode i zemlje. Po tom je *Dupin* srođan s *Halugicom*. Zemnik ne može unijeti vrijednosti svoga svijeta među žitelje vodenog carstva i zato je ljubav dupina Crnka i djevojčice Marice, Koraljice, nemoguća i tragična baš kao i ljubav morske sirene Halugice i planinskog mladića Jablanka. Te filozofske niti, dakako, ostaju nevidljive većini djece, ali to ne prijeđi da *Dupin* ponudimo starijoj djeci, koja je neće odbiti ni zbog nekih naturalističkih, teških mjesta (npr. zbog prizora u kojem ribe i rakovi čerupaju mrtvu Koraljicu). Zanimljiva fabula, izvrsni opisi podmorja (konjicca šumica, potopljena lada), igre dupina, pies ribica, dramatični Koraljičin pokušaj bijega iz mora i Crnkova borba s morskim žiteljima da vrati mrtvu Koraljicu njezinim roditeljima, sve je to djeci blisko i zanimljivo, a bajka ima i odredene etičke i estetske vrijednosti zbog kojih je možemo preporučiti starijoj djeci.

Ako *Dupin* podsjeća na baladu, *Halugica* budi reminiscencije na antičku tragediju. Raščovjeđenje glavne junakinje i smrt njezine dragoga ima tri sudbinska uzroka: grijeh roditelja (*Halugica* je plod ljubavi morske sirene i ribara), vlastiti čin (obećanje se onome prošeu koji joj donese majčin rupčić) i volju božanstva (vladarica mora ne dopušta joj da se vrati u svijet ljudi). To je ujedno i simbioza novele i bajke: novele o nostalgiji ribara Franje za planinskim zavičajem i njegovoj čežnji za morem, o suprotnim osjećajima koji ga razdiru i razapinju odvodeći ga s mora u planinu i opet iz planine na more — te bajke o Halugici u kojoj vilinska polovica pobjedi ljudsku i prouzrokuje smrt voljena mladića. *Halugica* ima više bajkovitih elemenata od *Dupina*, ali po svojoj alegorijskoj potki o sukobu mora i kopna također nije dostupna djeci. Ipak, po razvijenosti fabule, fantastici, likovirna, raznolikosti i privlačivosti pojedinih prizora, po osjećajnosti i pripovjedačkom tempu neće biti teška ni za jedanaestogodišnjake. Bit će, bez sumnje, najdraža onima koji napuštaju djetinjstvo, koje potresaju prvi ljubavni jadi, kojima je

tuga često ljepeša od djetinjstva, koji se sve češće povlače u osamu mašte i snova. Ponudit ćemo im je jer se slažemo s M. Crnkovićem koji je zajedno sa *Svjetionikom i Albusom kraljem* ubraja među najbolje priče napisane našim jezikom<sup>6</sup>.

Nikla na ideji čakavske romance, priča o Albusu kralju je bajka-himna, hvalospjev voljenoj Istri, predstavljenoj personifikacijom planine Učke i rijeke Mirne. Učku, simbol snage, bogatstva, veličanstvenosti i ljepote Istre, ovako slika: »Ima gora što je kao golema žena: rada divove, vile i zvjerad, a sunce je svaki dan kruni na uzvišenu tronu.« Mirna je simbol plodnosti, bogatstva, ljepote, radosti i ljubavi Istre: »Moje je kraljevstvo kao bašta. U njemu je zemlja podatna rodila cvijet nad cvijetovima, mlađu ženu moju. Na glavi joj se blista klasje, u očima joj cvijeta lan, na usnama joj se crveni šipak, a u njedrima miris u dunje. U šaptu joj grlicu guće; u pjesni joj potok žabori; u hihotu joj biser zveći. Ona je neprestano vrelo radosti i milinja.« Razurnije se to nije borbeno, fantarsko rodoljublje, nego sublimniji i supertiljni patriotizam izražen ljubavlju prema ljepoti i snazi vlastite zemlje i vjerenju da je dobrota i plodnost jača od najjače sile. Priča o Albusu kralju je i bajka-spektakl. U njoj je sve veličanstveno, snažno, bogato, dekorativno, masovno, kao u filmskom spektaklu. Zato se u toj bajci ni hiperboličnost, ni patetičnost, ni uzvišenost, ni svečanost stila i ritma ne doima preciozno, disarmonično, pretjerano kao gdjekad u kojoj drugoj Nazorovoј priči. Takav spektakularni ugodaj i ten izvire iz lika kralja Albusa, moćnika koji o sebi kaže: »Osvojio sam sva mora kojima sam brodio, sve zemlje na koje sam se namjerio. Opljačkao sam cio svijet da uznesem svoje otroke i uzveličam sebe samoga. Sve je u prah palo pred mojim nogama. Ja živim u svome dvoru, ali sam kao lav u pustinji, inoksan kao znaj u pečini. Okrutnost i Lukačost čuvaju moje prijestolje. Snaga vodi moje borce, a strah upravlja mojim otocima. Ako te karakterne crte, koje zaciјelo pripadaju sferi bajke, prihvatišmo, onda prihvaćamo i sve konsekvensije koje iz toga mogu proizići: od Albusovih pohara i divovskih borbi do njegova posrtanja i pada pred nevinosću djeteta i veličanstvom majčinstva. Obrat je bajkovit, čudesan, ali dovoljno motiviran zadanim premissama. Čudesna Albusova sraga u čudesnu svijetu bajke mora naći na jednako čudesan protuudar i zato vjerujemo preobrazbi koju doživljava Albus u dodiru s toplim dječjim tijelom i načinim majčinskim pogledom. U skladu je s tom spektakularnošću i izraz: hiperboličan i raskošan, zanosan i silovit. Osobine koje su stilski pogreške u nekim drugim pričama ovdje su mu poslužile da ostvari osnovni ton priče, ton raskoši, snage, sunčanosti i velebnosti.

Maštovitost, liričnost, etičnost, povezanost s prirodom, dinamika dogadanja i napose jezična virtuoznost najbolje su preporuke Nazorovih bajki. Jezik i stil zaslužuju posebnu studiju. Ritmična i živa rečenica, bujan, metaforičan izraz, izmjena glagolskih i drugih oblika, leksičko bogatstvo ostvareno oživljavanjem ili osvježivanjem starih i zamrlih riječi, botaničkog i zoološ-

<sup>6</sup> M. Crnković, *Dječja književnost*, str. 50. ŠK, Zagreb, 1967.

kog pučkog nazivlja, nezamjenjivih narodnih izraza i originalnih tvorenica kojih ili nema u rječnicima ili su u njih ušli zahvaljujući upravo Nazorovim tekstovima, nadahnute sprege riječi, poredbe, metafore, personifikacije, onomatopeje — sve nas to potiče da s Nazorovom bajkom upoznamo suvremeni mlađi naraštaj i radi jezične kulture.

**Dr Novo Vuković**

### **Demonsko lice prirode u Nazorovim djelima za djecu i omladinu**

Nazor, svakako, spada među one pisce srpskohrvatskog jezika koji su najkompleksnije doživljavali prirodu. Teme vezane, na ovaj ili onaj način, za prirodu ispunile su većinu njegovih književnih djela. U tom smislu se ne razlikuju ni djela za djecu i omladinu. Ovom prilikom, međutim, zadržaćemo se samo na jednom aspektu Nazorovog doživljaja svijeta prirode, na onom koji smo figurativno, i naravno uslovno nazvali njenim demonskim licem. I premda se takvo lice prirode pojavljuje u skoro svim njegovim prezama sa pomenutom tematikom, našu pažnju usmjerimo samo na djela u kojima se ono najizrazitije javlja.

U pripovijeci Genovevinu koštata Nazor slika borbu suprotnih etičkih principa, oličenih u fantastičnim životinjama Genovevine koštuti i Žutoj zvjerći. Njihovo smjenjivanje i njihova borba traju permanentno. Borba se odvija na dva plana: kao direktna egzistencijalna borba i kao borba za prevlast nad ljudima. Ljudi se opredjeljuju za jednu od životinja, odnosno za jedan od principa; kad su u znaku Genovevine koštute njima vlada spokojstvo i sreća, a kad su u znaku Žute zvjerke njima vladaju nemiri i zle strasti. Pošto se borba na egzistencijalnom planu završava smrću Genovevine koštute, to rješava i borbu na planu prevlasti nad ljudima.

I dok slika Genovevine košute, principa dobra, nema nekih značajnijih imaginativnih detalja, slika Žute zvjerke, principa zla, djeluje mnogo ubjedljivije. Uostalom, autor je tu bio u situaciji da stvara originalnu predstavu, dok u prvom slučaju mogao je da se zadovolji gotovom, što je, uglavnom, i učinio. Žuta zvjerka djeluje impresivno svojim fantomskim izgledom, kao da je uzeta sa najmaštovitijih strana Borhesovog *Priročnika fantastične zoologije*:

»Bila je nalik na golemu mačku veoma gipka tijela i laganog hoda. Glava joj je okrugla, krvno crno, a sve našarano zlatnim krugovima, kao da je neko prosuo pregršt zlatnih dukata po tamnoj kadići. Na repu je nosila dug niz kolutića nalik na prstene. Usta joj bijahu gorka i okrutna, oči lukave...«

Zvjerka zamjauće, kao da pozdravlja, i mahnju glavom kao da k sebi poziva, dok su se žuti krugovi na njenu krvnu blistavu suncu poput žežena zlata.«

Ima u cijelom njenom izgledu, a naročito u magijskoj snazi pogleda za kojim ljudi trče »vučeni kao užetom«, nečeg demonskog, što se i formalno manifestuje u užasnoj sceni ubistva košute:

»Ona skoči na košutu i zarije joj zube u zatiljak. Onda digne gubicu i zagleda se ljudima u oči, dok joj je krv curila iz ustiju...«

... Zgrbi (se) kao mačak i zaplamsa očima divljim i neprijateljskim. Zamjauće glasom punim poruge, pa preskoči čeljad, jurne prema klancu, nestane je između hridina.«

Umjetnička fantazija često je u raznim životinjskim vrstama, posebno u zvjerovima, bila sklona da vidi demonsku silu. Osjeća se da je i Nazorovo predstavi pomoglo niz detalja koji se prije svega odnose na porodicu mačaka, ali uz pomoć hiperbolike i mašte ona je dobila čudesan karakter:

»Zvijer je bila hitra poput vjetra, lukava poput zmije. Pokazivala se iznenada, a nestajala je još naglijie; kao da je zemlja sad izbacuje, a sad guta. Oči su joj gorele čudnom svjetlošću, kretnje su joj bile kao u risa, mijaukanje nalik na podrugljivo grohotanje. Ona je iznenada prilazila sada seljacima, a sad opet mladom grofu. Budila ih je usred noći, mamila u goru usred bijela dana.«

Žuta zvjerka je i simbolička predstava demona zlata. Ona iskopava »žuto kamenje«, a šare boje zlata biješe na njenom tamnom krvnu. Ljudi su na sve spremni kad im Žuta zvjerka iskopava »žuto kamenje«; pogubna snaga zlata pretvara ih u njene robeve i vodi u propast, kao u biblijskoj priči o zlatnom teletu.

Borbu suprotnih etičkih principa u prirodi Nazor slika i u svojoj pri-povijeci *Bijeli jelen*. Odbačena od ljudi junakinja priče nalazi utocište u životinjskom svjetu<sup>1</sup>. Međutim, ni taj svijet nije idealan, već je kao ljudski podijeljen etički antipodnim principima. Čovjek je sasvim nepoželjan u tom svijetu, pa zato i Nazorova junakinja s teškom mukom biva prihvaćena, a svoje ponovno kontaktiranje sa ljudima umalo nije platila životom.

Sukob dobra i zla, koji uvijek razvija klasična konceptacija bajke, ovog puta je prenesen u životinjski svijet: Bijeli jelen je simbolička transpozicija dobroih svojstava tog svijeta i prirode uopšte a vuk Oveoder je njegova suprotnost. Simbolika njihove borbe može se proširiti sa etičko-filozofskog i na estetski plan, kao borba lijepog i ružnog.

Dok Bijeli jelen čuva klasičnu konceptiju bajke u kojoj dobro i konstruktivni principi pobjeduju, dotle pripovijetku *Dupin* možemo nazvati pravom antibajkom. Epilog te priče je tragičan: djevojčica Koraljica davi se u moru, plativši životom svoj opsesivni san da postane njegova kraljica, a delfin Crnko upoznaje nemilosrdnu, demonsku stranu mora i njegovih stanovanika. Nema ništa od obaveznog kaznjavanja zla i nagradivanja dobrote; naprotiv, zlo trijumfuje i ostavlja zastrašujući utisak o svojoj suverenosti.

Razbijšt klasičnu strukturu bajke Nazor je u *Dupinu* implicirao i određen filozofski sadržaj. Lepota mora ima svoje naličje kao i ljepota demona. To je bespostedna borba za opstanak. U moru se umire u tudim čeljustima. Kao i u svijetu šumskih životinja (*Bijeli jelen*), čovjek je nepoželjan, s tim što je u moru sasvim bez šansi. Demonsko lice mora najbolje je predstavljeno u slici potonule lađe, okovane blistavim školjkama, na kojoj se nalazi »ljudski kostur, bijel, izgrizeni i ogledani. Slika je puna neke ledene simbolike i neodoljivo podsjeća na ukrašene mrtvačke sanduke čija formalna ljepota i napadna ornamentika još jače naglašavaju prisustvo smrti. Sfere ljudskog i morskog svijeta, dakle, pokazuju se kao neprijateljske, a usamljeni pokušaji njihovog zblizavanja osuđeni su na neuspjeh i ispoljavaju se kao neka vrsta tragične krvice njihovih nosilaca.

I pripovijetka *Vuk*, napisana po priči Viktora Igoa<sup>2</sup>, ne bi se mogla svrstati u klasično koncipirane bajke. Nedostatak standardnih rekvizita bajke,

<sup>1</sup> Motiv o prihvatanju ljudskog bića (obično djeteta) od strane životinjskog svijeta nije rijedak u svjetskoj književnosti. Tretman tog motiva divergira u dvije varijante: a) događaj se slika u sferi čudesnog ili fantastičnog, b) događaj se slika u sferi neobičnog, izuzetnog. Nazorova priča pripada prvoj varijanti. Istimana je njeni sličnosti sa Kiplingovom Čuvenom Knjigom o džungli, a za Nazorovu junakinju rečeno je da je »kao nekakav Kiplingov ženski Mogli« (Vidi M. Žeželj, Vladimir Nazor, Beograd, 1960, 75 i 136). I, zaista, odredene sličnosti u tom smislu postoje, mada je Kiplingovo djelo znatno bliže drugoj varijanti, onoj čiji je motiv tretiran u sferi neobičnog.

<sup>2</sup> Nazor se bavio prevodenjem, ali svojim prevodima nije bio zadovoljan, jer se, izgleda, nije nikako mogao otrgnuti sopstvenom kreativnom nagonu. U pismu jednom svom prijatelju (21. V. 1935.) on se žali na neuspeh svog prevodilačkog rada: »Ne znam biti kod takova rada dovoljno pasivan: čega se kao prevodilac, latim, grčno nazovitram.« Vidi V. Nazor, Večernje bilješke (1932—1948). — Djela Vladimira Nazora, knj. 13, (Kristali i sjemenke), Zagreb, 1949.

posebno nemuštoga jezika, kao i slikanje centralne životinjske figure metodom distanciranja, kroz izgled i postupke, približavaju priču sferi realnog. Međutim, realnost se narušava vukovom demonskom krvoločnošću i snagom, koja pre-  
vazilazi normalne osobine pripadnika te vrste:

»On je sve kiao i žderao. Kad ne bi mogao što život da ulovi, šuljao se na grobije. U noći dok je vjetar duseo i kiša lila, on je raskopavao snježe grobove.« (kurziv naš).

Posljednja slika asocira na demoničko-vampirske priče romantičnog karaktera, tim prije što je u narodnoj uobrazilji vampir često zamisljan u obliku vuka, pa i nazivan vukom ili vukodlakom.<sup>3</sup>

Demonsku narav vukovu pobijede snaga dobra. Stari pustinjak razumeje tešku situaciju gladne i proganjene zvijeri, daje joj hranu<sup>4</sup> i savladuje onu opaku silu u životinji, koju su drugi probudili. Inače, motiv snage dobrote često se javlja u Nazorovoј prozi za djecu.<sup>5</sup> Međutim, ta opsjednutost motiva dobra nužno je pisca vodila i na put meditacija o zlu i o njegovoj kompleksnoj prirodi. Sličnu funkciju ima i pojava vuka u dramskoj adaptaciji *Cvrenčapice*. Vuk i tamo označava neku vrstu sinteze destruktivnih prirodnih sila, koje su ipak podložne transformaciji.

Crtica *Vuk* našla bi potpuno svoje mjesto u prostorima autentične fantastike da nije Nazorovog pomale patetičnog tona i suviše vidljivo naglašene simbolike. Pa ipak, i ovako ta crtica više nego bilo koje drugo Nazorovo djelo izaziva kod mladih čitalaca uživanje u strahu i onu poznatu magnetski privlačnu drhtavicu, koju čovjek osjeti pri susretu sa nečim misterioznim, nečim što nadmašuje njegovu snagu i razum.<sup>6</sup>

Ispak, Nazorova imaginacija je u toj crticici bila previše sputana tendencijom, što joj nije dozvolilo da fantastične slike utka u ubjedljiviji kontekst realnosti i tako u čitaocima jače pokrene prastare instinkтивne strahove, duboko zakopane u podsvjesnom i, možda, u samoj genetskoj strukturi čovjekovoj.

<sup>3</sup> Vidi S. Kulišić i dr., *Vukodlak*, Srpski mitološki rečnik, Beograd, 1970, 84.

<sup>4</sup> Postoji legenda o sv. Savi koji dijeli hranu vucima, pa nas ta činjenica navodi na misao da je u osnovi svih takvih priča neki prastari motiv.

<sup>5</sup> Vidi S. Ž. Marković, *Zapisi o književnosti za decu*, Beograd, 1971, 96.

<sup>6</sup> O utisku koji kod djece — čitalaca (gledalaca) izaziva »pojava« vuka Nazor piše u svom dnevniku sljedeće: »On je za djecu glavno »lice«, i strah od njega je osjećaj što najduže traje... U svojoj dječjoj nesvidenosti znaju ga odsvana, iz pradavnih vremena, prije njihova rođenja... Vuk i strah od njega ukorijenjeni su duboko u našoj biti. Privlačljiva moć strahote i pogibelji — to kovarno božanstvo na dalekim izvorima ljudskog blivstva — još tinja u nama, mami i opija kao zdrijeđo mračna ponora.« Vidi V. Nazor, Navedeno djelo, 313.

I pripovijetka *Svjetionik* u nizu čudesnih i fantastičnih slika otkriva sureost i opasnu ljepotu morskog ambijenta.<sup>7</sup> Rušlačka stihija talasa dobila je svoju animističku figuraciju u skupu džinovskih nemani koje predvodi Zeleni Vuk:

»Zeleni Vuk ustade sa Sive postelje, koraknu na ivice pruda,  
pa se baci strmoglavice u valove.

Ronio je ispod vode u široku luku, dok ne ispliva sred  
Načava i Goljata. Ondje je nekoliko morskih nemani već bilo  
diglo sa glibava dna gredurinu utopljene lade. Pokrivena školj-  
kama i travom, izgledala je zdrava i čvrsta.

— Bit će dobra — reče Ježina, bučoglav džin s rukama kao  
noge u patke i s bradom punom resina.

Zeleni je Vuk prihvati ručetinama, digne koljeno i upre o  
nj sredinom balvana. Drvo škrinu i puknu.

— Gnijila je. Ja znam drugu, bolju.

Onda okrenu lice prema Goljatu i viknu:

— Starče, hoćeš li noćas ustati? Trebam te!

212 Goljat se ne maknu, al vjetar huknu iz njegove najšire  
pećine:

— Ne! S djetetom možete i sami.

Gazili su sad po pijesku prudova, sad po dnu između oto-  
čića, gledajući da ostanu uvijek u sjeni. Najedanput stadoše. Pred  
njima je prostor sav rasvijetljen od svijeće. Tu je već počinjao  
čarobni krug u koji oni ne mogu da uđu. Samo kad su valovi  
skakali na hridinu i dizali pred njima zastor od vode i pjene,  
mogli su da žmire u oko svjetionikovo...«

U dječakovoj uobrazilji, pod uticajem osame i straha, realnost burne  
noći na moru transformisala se u fantastičnu sliku nemani koje jurišaju na  
svjetionik. Funkcija fantastične slike je, očigledno, metaforičko prirode: npr.,  
Zeleni Vuk, sa grdnim šapama i nadutim trbuhom je, u stvari, personificirana  
zelena vodena masa, a njegovo ronjenje i vađenje greda sa morskog dna,  
kao i ustremljivanje na svjetionik i ponovno vraćanje na pučinu, predstavlja  
aktivnost zahuktalih talasa. Okolnost da nemani ne mogu da prodru u »čarob-  
ni krug« oko svjetionika i da se boje svjetlosti i dana, jasno ukazuje na

<sup>7</sup> Prema J. Pavličiću ... *Svjetionik* i Dupin dočaravaju vječno mrmorene  
Jadrane, povezanost i borbu našeg primorca s njegovim stihlijskim snagama i  
život morskih dubina...« (Ja. Pavličić, Vladimir Nazor — predgovor knj. Odabrane  
pripovijetke, b. m. 1948, 10).

psihološke osnove fantastične slike: pojava nemani je psihogene prirode — one postoje samo u sferi dječakovog zamišljanja i na prostoru miraka i polutame, a na svjetlu i danu, gdje se predmeti fizičkog svijeta jasno crtavaju, njihova egzistencija prestaje. Pa ipak, za junaka pripovijetke sav taj demonski skup stvoren njegovom vlastitom fantazijom ima karakter realnosti u kojoj se otkriva naličje prirode i čovjekova sićušnost u porođenju sa njenim tajanstvenim silama.

I šuma, možda i više nego ambijent mora, u Nazorovim djelima sadrži neko tajanstvo, čiji intenzitet zna da naraste, kao što je slučaj u već pomenutoj crticici *Vuk*, do potpunog fantastičnog doživljaja:

213

«Šuma bila je velika, mračna i šutljiva. Visoki gusti zidovi kupina i dirakā okružili su je sa sviju strana. Golemi su hrastovi rasli na kamenitu tlu. Borovi su bili tako stari, da ni najstariji ljudi u selu nijesu pamtili kad su oni počeli da rastu. U gostoj šumi je uvijek bilo gusto i mračno. Oluja nije mogla u nju da prodre; zato je lišće jedva treperilo na njenim granama. Snijeg, koji je padao na šumu, nije takođe mogao da prodre u nju, pa da prometnu gusto mrčavu u bijele dvore. I sunčane su zrake utaman mučile, da udu u šumu i da je obasjuju; ona im je zatvarala sve prozore i sva vrata svoja. Ptica u toj šumi nije bilo... Pauk nije pleo svoje lagane mreže između grančica. Po cijeloj gluhoj i mračnoj šumi nije nigdje bilo ni traga kakvoj životinji, — i zvjerad su bježala daleko od nje.»

Iako je navedeni opis šume formalno realističan, on pruža jedan neobičan prizor i ta neobičnost dovedena je do onog stepena gdje realnost blijeći pred fantastičnom slutnjom. Šuma se tad pokazuje kao strašan, uklet prostor iz koga bježe i svjetlost i život, kao iz one fantastične šume u narodnoj basni o Lelejskoj gori.

Od pozornice radnje, more, šuma, planina itd. postaju ponekad aktivni učesnici događaja, koji odjednom ispoljavaju svoju volju i svoju latentnu silu. Ti prizori, bez obzira na trenutnu svrhu, ostavljaju utisak nečeg mističnog i demonskog, nečeg što ostaje izvan čovjekove spoznaje i kontrole i što, samim tim, nosi u sebi uvijek potencijalnu opasnost (*Genovevinu košutu*, *Sarac* itd.).

Demonsko lice prirode javlja se u Nazorovim prozama za djecu, kako smo to već u uvodu konstatovali, kao posljedica autorovog kompleksnog pojmanja svijeta, života i materije. Sluteći destruktivne sile u svemu što nas okružava, Nazor je bio daleko od toga da se kao pisac i prirodnjak zadovolji jednom relativno uproštenom i pravolinjski optimističkom slikom prirode. Neprestano tragajući za njenim velikim i opasnim tajnama, on je davao maha sopstvenoj imaginaciji, stvarajući ne rijetko fantastične i čudesne slike autentične umjetničke vrijednosti.

Sa druge strane, međutim, demonsko lice prirode javlja se i kao posljedica Nazorovog etičko-filosofskog odnosa prema temi i materiji svojih proza. Njegove meditacije o stalnoj borbi suprotnosti u prirodi i o položaju ljudske vrste u okviru te borbe vrlo često se utkivaju u okosnice njegovih priča. Sam čovjek, kao i priroda u cijelosti, nosi suprotnosti u vlastitom biću i predstavlja i sam za sebe veliku tajnu, krećući se u životu između etičkih krajnosti dobra i zla. Kad god čovjek na neki način poremeti opštu harmoniju prirode, bilo da ugrožava biološki opstanak neke vrste (*Vuk*) ili poseže preko neumoljivo determinisanih prirodnih i etičkih barijera (*Dupin, Genovarina koštula*), javlja se demonsko lice prirode kao regulativ koji će obezbititi poštovanje prirodnog poretka.

**koncepcije**

### **Koncepcija čitanke za osnovnu školu**

*Uvod.*

Reforma vaspitanja i obrazovanja uslovila je značajnu izmenu programa. Ta izmena je bitna i u predmetu srpskohrvatski jekik, značajnom činiocu vaspitanja i obrazovanja. Da bi nastava ispunila svoju ulogu, pored delovanja ostalih činilaca, neophodno je obezbediti dobre, moderne i savremene udžbenike. Zbog toga je Zavod za udžbenike i nastavna sredstva formirao radnu grupu kojoj je poverio izradu koncepcije čitanke za osnovnu školu. Grupu su sačinjavali: mr Damjan Antonićević, saveznik Meduopštinskog prosvetno-pedagoškog zavoda u Novom Sadu, Vjera Filipović, učiteljica Osnovne škole »Marija Bursać« u Beogradu, dr Nešad Havelka, docent Filozofskog fakulteta u Beogradu, dr Slobodan Ž. Marković, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, Milan Martinović, akademski slikar iz Beograda, Vladimir Milerić, književnik iz Novog Sada, Sreten Pižurica, profesor, samostalni istraživač u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva u Beogradu, Čedomir Popović, profesor Osnovne škole »Marija Bursać« u Beogradu i dr Bogoljub Prokić, profesor Filozofskog fakulteta u Prištini, načelnik Odeljenja za naučno-istraživačke i stručnoanalitičke poslove Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva u Beogradu.

Grupa je na prvom sastanku: a) utvrdila metodologiju rada, b) konstatovala da je u Zavodu za udžbenike stvorena (i u dva izdanja — 1964. i 1967 — objavljena pod naslovom »O čitanci za osnovnu školu«) koncepcija čitanke, pa da nije potrebno šire raspravljati ona pitanja koja su u njoj razrađena, i c) odlučila da ne razraduje ona opšta pitanja udžbenika koja su razrađena u Opštoj koncepciji udžbenika, već samo pitanja koja nameće specifičnost predmeta i u okviru njega, književnosti. Grupa je, potom, proučila naučne, teorijske, stručne i istraživačke radove o čitanci i nastavi srpskohrvatskog jezika u osnovnoj školi (uključujući i sačuvane recenzije), čitanke svih jugoslovenskih izdavača (uključujući i ranija izdanja), čitanke najpoznatijih izdavača iz nekoliko evropskih zemalja, naučnu i metodičku literaturu relevantnu za stvaranje teorijskog projekta ovakve vrste.

Pošto je usvojila projekt koncepcije i zauzela stav o načelnim pitanjima, Grupa je poverila pojedinim članovima, u zavisnosti od njihove naučne i stručne specijalnosti, da razrade pojedina pitanja iz njega. Nakon usaglašavanja mišljenja o svim važnijim pitanjima, Grupa je konačnu redakciju teksta poverila Srećenu Pižurici.

## I

## FUNKCIJA ČITANKE U NASTAVI

Čitanka je, pored gramatike, osnovni udžbenik srpskohrvatskog jezika i književnosti u osnovnoj školi, ali ne udžbenik u klasičnom značenju te reči. Ona nije zbir mnogih opštih znanja o čoveku, prirodi i ljudskom društvu, nije enciklopedija u malom. Čitanka je zbornik literarnih (u najširem značenju reči) i drugih štiva didaktički oblikovanih i priredenih za nastavnu upotrebu, za rad na času i za samostalan rad učenika. Ona ima vrlo izraženu estetsku i vaspitnu, kao i značajnu saznavajuću funkciju.

Nastava književnosti se sve više usmerava na književno delo, na tumačenje književnog štiva, na ono što ono nosi sobom, svojim značenjima i vrednostima. Stoga je prirodno da je književno štivo i osnovna struktura jedinica čitanke. Ali sigurno ne bilo koje i bilo kakvo štivo, I to je prva aksiomatska funkcija čitanke — štivo u njoj mora da provokira na čitanje, da uvođi u čitanje, animira, da zadržava pažnju, da odjekuje u mладом čitaocu. Stoga je umetnička vrednost književnih i drugih tekstova bitna strukturalna osobenost čitanke. Naglašavajući estetsku funkciju čitanke, može se tvrditi da se pomoću nje efikasno i svršishedno ostvaruju i sve druge njene funkcije. Umetnost pisane reči, počev od svojih stilskih efekata i vrednosti, od svojih strukturalnih osobenosti, preko likova i atmosfere, sveta i vidika, ideja i idealja, do upеđljivosti značenja i vrednosti, ima snage da govori svojim

sopstvenim postojanjem. Čitanka je školska knjiga sa antologijskim tekstovima odebanim i raspoređenim tako da izazivaju i traže čitanje. Podsticaj za čitanje je prva funkcija čitanke.

Kad je reč o čitanju, ne misli se samo na grafičko otvaranje štiva u prvom razredu, na tehniku čitanja u kasnijim, i na osnovu umetnosti glasovnog tumačenja štiva u višim razredima osnovne škole, već na čitanje kao otkrivanje sveta, otkrivanje novih duhovnih vidika i vrednosti, na otkrivanje svojevrsne ljepote jedne umetnosti, umetnosti pisane reči. U tom smislu čitanka od prvog do osmog razreda treba da pruža, shodno programskim zahtevima, čvrst, potpun, zaokruglen sistem, u harmoničnoj razvojnoj liniji, ne samo uvođenja u književno delo već i u svet književnih dela, u svet slobodnih ljudskih mogućnosti i vrednosti, u ideal humaniteta. Na svakom od tih osam koraka »od sedam milja«, uvek na višem stupnju, čitalac čitanke će moći, uz podršku svog nastavnika, da usavršava i obogaćuje sebe čitanjem. Pri tome čitanka ne bi bila samo poziv na čitanje već i izazov, smernica, uputstvo za čitanje, uvod u bogatstvo izražavanja.

Čitanje je vrlo složen proces. To je vrsta psihološko-estetsko-gnoseološkog otkrivanja sveta, njegovog poimanja i prihvatanja, odnosno kritičkog preispitivanja. Počev od glasovnog i vizuelnog razumevanja reči do čitanja njihovog značenja, posebno ili u okviru sinteksičke celine, treba uvek imati na umu da su reči, pre svega, deo jednog značenjskog sistema. Prema tome usavršavanje čitanja od prvog do osmog razreda jeste usavršavanje sposobnosti za prihvatanje značenja u književnom delu, a obogaćivanje čitanja je uvek otvorena mogućnost (s obzirom na otvorenost dela) pronalaženja novih vrednosti.

Estetska funkcija čitanke zasniva se na umetničkoj vrednosti štiva u njoj, na njihovom rasporedu unutar jedne celine i, šire, na rasporedu samih celina. Čitanka je, prema štivima koje sadrži, svojevrsna antologija u pedagoškoj funkciji. Tako književnost deluje samom svojom suštinom, svojim vrednostima, književnim postupkom i svojim sopstvenim opredeljenjem za određene ljudske vrednosti i ideale.

Raspored, kompozicija štiva u čitanci, njihovo tematsko grupisanje ima primetnu estetsku funkciju. Na taj način u grupaciji štiva koja imaju nešto zajedničko, svako, budući komplementarno ostalim, dobija u svežini, u novini, u novom zvuku, novoj orientaciji. Čitanka time postaje celina, homogenost, ne samo tematskom smislu već i u smislu ukupnog značenja njenih štiva.

Štivo u čitanci mora pokazati maksimalnu saglasnost sa emotivnim i intelektualnim afinitetima i mogućnostima učenika određenog uzrasta, ali bez štete po svoju umetničku, estetsku vrednost. U tome treba videti ostvarenu pedagošku, moralno-ideološku i obrazovnu funkciju čitanke.

Uvodeći u čin čitanja, razvijajući naviku čitanja, usavršavajući i obogaćeni čitalački akt — čitanka svojom estetskom funkcijom implicitno ulazi u vaspitnu, vaspitavajući, pre svega, ukus mладог čitaoca u kontinuitetu od osam godina. Razvijen čitalački ukus podrazumeva pravilan čin izbora, suočavanje s pravom, vrednom književnošću. Čitanka kao antologija, već samim

izborom štiva, utiče na vaspitanje ukusa čitalaca — ovde je reč o sistematskoj razvojnoj liniji vaspitanja ukusa u čitankama od prvog do osmog razreda. U ovom smislu je neophodno postojanje kontinuiteta najpre u samom činu izbora štiva u skladu sa čitalačkim potrebama, duhovnim mogućnostima učenika i njihovim iskustvenim nivoom.

Oslanjanjući se u potpunosti na antologiski izbor potvrdenih vrednosti, delujući prevashodno svojom estetskom funkcijom, čitanka, ni u jednom trenutku, ne sme prenebregnuti čitaoca kome je namenjena.

Vaspitna funkcija čitanke jeste njena direktna veza sa savremenošću i budućnošću postavljanjem pozitivnih moralnih zahteva i otkrivanjem humanih vrednosti. Shodno zahtevima programa, čitanka će u tom smislu razvijati kod učenika svest i znanja o ljudskim vrednostima, razvijati, najpre, pozitivna moralna osećanja (moralna dužnost obaveznost, savest, saosećanje, ljubav), razvijati i vaspitavati volju (izdržljivost, samosavladivanje, samostalnost, odlučnost, odgovornost, istrajnost, upornost, hrabrost), razvijati i vaspitavati slobodu volje i slobodu ličnosti, kao i poštovanje društveno-moralnih norma. Sve istaknute moralne osobine i vrline, ostvarujući se postepeno u čitankama od prvog do osmog razreda, treba da se nadu u paradigmatskim stilima čitanke. Ništa ne može da deluje tako ubedljivo kao primer. U naglašavanju vrlo osetljive, vrlo značajne vaspitne funkcije čitanke, vešto izabrana štiva sa upočatljivim, nezaboravnim primerima čistog moralnog opredeljivanja i delevanja mogu biti izuzetno značajna. U ovome treba posebno voditi računa i o bitnim elementima socijalističkog, samoupravnog moralnog kodeksa. Poštovanjem čovekove duhovne ličnosti, čovekove individualnosti, garantovanjem slobode kao odsustva prinude i ograničenja i slobode kao afirmisanja ljudskih potencijala, primerima, posebno iz vremena naše NOB-e i revolucije, treba ukazivati na maksimalno razvijanje humanističkih mogućnosti samoupravljanja, na razvijanje jugoslovenskog socijalističkog patriotizma i proleterskog internacionalizma na bazi poštovanja nacionalnog integriteta i suvereniteta svake zajednice.

Nesumnjivo je da obrazovna funkcija čitanke izvire iz nastave jezika i književnosti i onih obrazovnih zahteva koje ta nastava postavlja pred učenike. Vodeći računa o tome, treba istaći neophodnost sticanja i usavršavanja kulture izražavanja: usmene i pisane, kao i uvođenja u književno delo, kako bismo stvorili čitaoca zainteresovanog za dobru knjigu. I ova funkcija čitanke direktno izranja iz njene estetske funkcije. Štivo, najpre, deluje svojim vrednostima: bogatstvom jezika i izraza, lepotom stila, osobenošću i jedinstvenošću konteksta, misaonošću rečenica, skladom ukupnog sklopa.

Saznanje sadržine, saznanje značenja u književnom delu (čitalac se najpre suočava sa evidentnošću sadržine i značenja) ima udarnu ulogu prilikom korišćenja čitanke čak i u prvom dodiru.

Tematska određenost štiva u čitanci, u ovom pravcu, podudariće se sa zahtevima programa, mogućnostima prijema i afinitetima učenika. Za ovu priliku nemoguće je praviti klasifikaciju i sistematizaciju tih tema — a tu, uostalom, i ne može biti nikakvih ograničenja ili posebnih propisa i receptata. Jedno je sigurno, i to se može postaviti kao zahtev, da sve ove teme treba da imaju nemametljivo upletenu poruku, ukazujući na moralne vrednosti, noseći izvesnu implicitnu etičku misao, vodeći računa o vaspitnim

efektima. Kao i u drugim prilikama, i u ovoj, u čitanici, vrednost jednog saznanja meri se količinom ljudskosti u njemu. Čin saznanja nije golo memorisivanje podataka nego ovlađavanje ljudskih mogućnosti, proširivanje tih mogućnosti. To je bogaćenje učeničkog predmetnog sveta njegovim otkrivanjem, imenovanjem, savladavanjem. To je za učenike afirmacija novih poduhvata, mogućnost za kritičko prhvatanje sveta. Čin saznanja je i sposobnost i moć projektovanja svoga sveta na druge ljudi, u budućnost. Dakle, funkcija čitanice u saznanjoj dimenziji isto je tako važna i značajna kao i u estetskoj i vaspitnoj. Treba naglasiti da se ne postavlja dilema — saznanje ili lepotu, već se upravo ostvaruje dijalektičko jedinstvo istine i lepete pomoću lepotu.

Na kraju može se, na osnovu svega, reći da je čitanica školska knjiga sastavljena od antologičkih štava i da ima zadatku da kod učenika odgovarajućeg uzrasta inicira, usavršava i obogaćuje čitanje kao akt otkrivanja vrednosti — književnih, estetskih, moralnih, idejnih, društvenih, humanih i humanističkih, u najširem smislu. To je knjiga koja svojom estetskom, vaspitnom (ideološkom) i obrazovnom funkcijom, pomoći umetnički vrednih književnih i drugih štava, ostvaruje svoje pedagoško usmerenje.

## STRUČNO-NAUČNI I IDEJNI STANDARDI

221

Pod ovim standardima koncepcija podrazumeva odnos čitanke prema zadacima nastave srpskohrvatskog jezika i književnosti, konkretnim (vremenjskim) zahtevima nastavnog plana i sadržinskim zahteyima programa.

### Čitanica i zadaci nastave

Autor čitanke treba da prouti zadatke nastave koji proizilaze iz programa.

Iz njih je jasno da je samo književno štivo norma i uzor kao i osnovni podsticaj, primer za ugled pri pisanju i usmenom izražavanju i ono mora biti solidna osnova za usvajanje književnog jezika i najviših značenjskih i vrednosnih nivoa književnog dela. Dakle, književno delo je okrenuto subjektu, ali i objektu, čovekovoj ličnosti, ali i njegovom predmetnom svetu, radi ovlađivanja tim svetom.

Uz opšte zadatke u programu su za svaki razred izvedeni i operativni vaspitno-obrazovni zadaci, prilagođeni uzrasnim karakteristikama učenika. O njima sastavljači čitanke moraju posebno voditi računa.

### Odnos čitanke prema Programu

Sastavljač čitanke je jedan od prvih, najvažnijih i najnadahnutijih interpretatora programa. Bez nametanja, upropošćavanja i sa osećanjem mere, on na program gleda kao na inspiraciju i uputstvo za rad i to na sve njegove delove, koji ga posebno obavezuju. Sa dominantnim mestom za knji-

ževno štivo, vezujući ga uvek za književno delo, polazeći od njega — sastavljač mora da vodi računa o svim delovima programa: o teoriji i istoriji književnosti, o gramatici i pravopisu, o kulturi usmenog i pisanog izražavanja, kao i, posebno, o godišnjem fondu časova i rasporedu tog godišnjeg fonda na pomenuta poglavija.

#### Teorija i istorija književnosti

Citanka za osnovnu školu ne može pretendovati na to da pruži razrađene istorijsko-književne periode i stilske formacije, kao ni razrađen detaljan sistem književno-teorijskih pojmoveva. Zato se u njoj ne može naći ni istorija, ni teorija književnosti u svojoj celini, složenosti i specifičnostima. Ona, dakle, nije ilustracija za istoriju književnosti, ni udžbenik teorije književnosti. Međutim, ovo ne znači da u čitanci ne treba postaviti odredenu, vrlo preciznu, korespondenciju sa književno-istorijskim i teorijskim referencama svakog konkretnog književnog štiva. Dakle, književno-istorijski podaci i izvesni književno-teorijski pojmovi pojavljuju se u čitanci kao instrument ovih referenci poštujući emotivno-intelektualni nivo učenika, pretvarajući postepeno čitanje kao doživljavanje u čitanju kao intelektualnu svest o vrednosti na osnovi doživljavanja, odnosno težeći idealu učenika kao osvešćenog čitaoce koji ume da razazna postupke, značenja i vrednosti dela, vrednujući i sam, počev od čina izbora knjige do ocene njenih kvaliteta. Postojanje književno-istorijskih i književno-teorijskih referenci ne sme biti slučajno, periferno, haotično. Uvođenje ovih referenci u smislu težine, ozbiljnosti i dubine mora biti odmereno i sistematsko. U svim čitankama od I do VIII razreda to bi mogla biti dobra osnova za dalje i dublje objašnjavanje i razumevanje u daljem obrazovanju.

Vezujući uvek uz konkretno književno štivo sva potreba književno-istorijska objašnjenja i neophodne književno-teorijske pojmove, priredivač to čini, u svakom pojedinačnom slučaju, na književno i nastavno nov, neukalupljen i svež način. Književna istorija nije isključivo u faktu već u procesima, postupcima, vrednostima, a teorija književnosti svojim kategorijama navodi na preciziranje i produbljivanje književne misli o delu, bez etiketiranja i klasifikovanja stilskih i žnrovske osobenosti. Prma tome, shvaćene ne samo kao pomoć pri eksplikaciji štiva već i kao i provokacija i podrška za čitanje, ove reference, u ukupnom ishodu, postupno i skoro neuočljivo, u čitankama treba da pruže određena sistematizovana znanja i osnovu na kojoj će se dalje graditi.

Izričito treba spomenuti da se, kad je reč o književnoj istoriji, obaveze sastavljajuća ne svode samo na davanje bio-bibliografskih podataka o piscu. Odnose i veze koje jedno književno delo uspostavlja sa drugim delima u okviru opusa pisca, škole, epoha, stilske formacije, u ukupnosti jedne književne tradicije i žanra, vrednost toga dela, inovacije ili klišei u postupku, značenja s obzirom na druga dela i istorijsku, društveno-političku stvarnost — sve je to mnogo relevantnije nego biografija jednog pisca.

Napominjemo da nije dovoljno samo notirati književno-teorijske pojmove već ih treba situirati kao pomoćne instrumente za razmišljanje o delu i analizi dela.

### *Citanika i gramatika*

U nastavi srpskohrvatskog jezika se često, i mimo udžbenika jezika, koriste primjeri governog ili standardnog i književnog jezičkog izraza za uvežbavanje izvesnih jezičkih i stilskih zakonitosti i za analizu jezika i stila konkretnog književnog dela. Upravo zbog toga ima razloga da se čitanka za određeni razred postavi u strogoj koordinaciji sa osnovnim pojmovima o jeziku u nižim razredima i sa pravopisom i stilistikom u višim razredima. Ima, na primer, izvanrednih književnih i drugih štiva koja u vidu igre jezika (roči), ili Zargona postižu puni umetnički efekat. Ona su vrlo pogodna jer učenici uočavaju osobenosti jezika u stilskoj funkciji na planu fonostilistike, morfostilistike, sintaksostilistike. Zato smatramo da bi u čitanci za razred u kome se uče akcenti, na primer, bilo neophodno da sastavljač nekoliko štiva akcentira. Takođe je potrebno, za sve vrste i nijanse sintakških karakteristika, pronaći izuzetne primere u umetničkim ostvarenjima. Čitanke će tako omogućiti bolje čitanje izabranih štiva, i to čitanje koje će voditi računa o lingvostilističkim karakteristikama, jer je to jedno od najezaktnijih čitanja.

223

### *Citanika i usmeno izražavanje*

Čitanka je prvi podsticaj i izazov za negovanje usmene jezičke kulture (temom, motivima, idejama), ali i oblicima koji dolaze od govornog jezika (dijalog, pre svega). Zato je potrebno da sastavljač obrate na te posebnu pažnju, pronalazeći i štiva sa govornim oblicima ili izdvajajući odlomke iz dramskih dela. U nižim razredima, u okviru kulture usmenog izražavanja, orientacija je na prepričavanje i pričanje doživljaja i događaja iz svakodnevnog života, na opisivanje, na uočavanje pojedinosti iz predmetnog sveta, na izveštavanje, vežbanje u pravilnom usmenom kazivanju, na uočavanje semantičkih finesa u IV razredu, na primer.

Zadaci programa u vezi sa usmenim izražavanjem složeniji su u višim razredima.

U V razredu, na primer, to je razgovor o sadržini i toku priče, o pejzažu, o portretu, o liku, to je izveštaj itd. U VI razredu reč je o monologu i dijalogu, u VII već su elementi rasprave, reportaža, neki govorni oblici, dnevnik, a u VIII razredu pričanje se produbljuje, postaje jezgrovitije, pojavljuje se karikiranje, referat i izveštaj kao neposredni vid dubljeg zahvatanja u oblik, pa je potrebno obratiti pažnju psihičkim manifestacijama, kao i stvarnom životu društva.

### *Citanika i pisano izražavanje*

U čitankama treba da se kao podstrek za vežbe i iniciranje razgovora nadu i štiva sa praktičnim oblicima pisane komunikacije, kao i sa izvesnim oblicima pisanih izražavanja uopšte.

33

U višim razredima potrebno je sistematski bogatiti leksiku, ići na raznovrsnije pisano kazivanje, raznovrsniju sintaksu, uvežbavanje tehnike pisanih izražavanja, posebno komponovanja. Učenike više orijentisati na stvarnost koja ih neposredno okružuje, na percepciju te stvarnosti. Pisani izraz učenika treba razvijati kontinuirano do uočavanja publicističkog i pesničkog stila u VIII razredu. Učenici VIII razreda svoj pisani izraz treba da razvijaju koristeći mnoge literarne i žurnalističke oblike — dopis, vest, članak, reportažu, referat, raspravu, dnevnik itd.

### Stil i jezik

Autor čitanke ne sme zaboraviti da je za uspešno vaspitavanje mišljenja presudan nivo jezičkog izraza i oblikovanja knjige i da je jezik preduslov za uspešno opštenje sa sadržinom svih elemenata u čitanci. Zbog toga se podrazumeva apsolutna jezičko-stilska korektnost, gramatičko-stilska i pravopisna pravilnost i normativnost svega između korica čitanke. Tome treba dodati da je osnovni i glavni zadatak čitanke da jezik učenika umnožava, razgranjava, bogati i oplemenjuje i da učenika (sa završenom osnovnom školom) osposebi da u jeziku prepoznae ono što je rezultat epohe i ono što je (u delu) konkretni doprinos pisca. Tako će jedino biti moguće postići da se učenikov jezički izraz razvije do mere koja neće biti smetnja za opštenje sa literaturom i u komunikaciji i u učenju.

Autor čitanke treba da obezbedi štiva pisana srpskohrvatskim, slovenačkim i makedonskim jezikom, kao i štiva pisana štokavskim (ekavskim i ijekavskim), kajkavskim i čakavskim dijalektom ako se u razredu za koji priprema čitanaku izučava jezik, odnosno dijalekat. Autor čitanke za razred u kojem se izučavaju dijalekti i autor čitanke za VIII razred treba da obezbedi i prikladno štivo pisano staroslovenskim jezikom.

O čistoti i prikladnosti jezika i stila štiva koja su u čitanci, s obzirom na stepen razvijenosti jezičkog izraza učenika, naročito treba da brinu autori čitanaka za prva četiri razreda. Misli se i na razumljivost leksike i na dužinu i komplikovanost rečenice, jasnost, ritmičnost i emocionalnost stila itd. Učenici mlađeg uzrasta prilično lako shvataju i usvajaju kao način izražavanja metafore, epitete, poređenja i personifikacije.

Raznovrsnost leksike, sintakse i stila nije teško postići, ali je veoma značajno pronaći pravu meru u svakoj sledećoj čitanci. Važno je reći da autor treba da obezbedi primere za jezičko-stilsku analizu prema zahtevima Programa.

Čitanka treba da sadrži najviše štiva koja su pisana jezikom naše epohe, a naročito čitanke za niže razrede.

Ona treba da sadrži primere jezika književnog dela (u svim varijantama, a zavisno od zahteva Programa), primere naučnog i govornog jezika i stila, kao i primere narativnog, emocionalnog i racionalnog stila.

Pri izboru se naročito mora voditi računa da reči ne navode na netočne zaključke i pogrešne iluzije.

Naročitu pažnju treba pokloniti izboru prevedenih ili prepevanih dela. Svi prevodi i prepevi treba da budu ekavski.

Autor čitanke će naročitu pažnju posvetiti semantici.

Sastavljač je dužan da priredi štiva za govorenje i recitovanje.

Autori čitanke za I i II razred treba da obezbede i nekoliko primera kompozicijskih celina bez reči, odnosno ilustrovana kompoziciju priče.

#### Idejno-vaspitna komponenta

Idejno-vaspitna komponenta čitanke je integralni deo koncepcije programa za vaspitno-obrazovni rad i integralna komponenta čitanke kao specifičnog učižbenika jezika i književnosti. Idejnost se ostvaruje u dijalektičkom jedinstvu marksizma kao nauke i ideologije i teorije i prakse našeg samoupravnog socijalističkog društva.

Čitanka raspolaže impulsima koji mogu snažno i akcionalno da deluju na svest, emocije, volju i senzibilitet dece i omladine, pa se njenoj sadržini mora posvetiti izuzetna pažnja.

Da bi u okviru jezičkog i književnog vaspitanja i obrazovanja mogla da doprinese uspešnom idejno-vaspitnom formiranju, čitanka, u duhu postavljenih programskih zahteva, mora svojim jezičko-knjjiževnim, a onda i didaktičko-metodičkim oblikovanjem, kao i likovno-grafičkom opremom da se čvrsto oslanja na opšte ciljeve i zadatke nastave srpskohrvatskog jezika u osnovnoj školi i na konkretnе zadatke u pojedinim razredima.

Naše dalje kazivanje će naznačiti ulogu čitanke u ostvarivanju užih vaspitnih zadataka nastave, njenu ulogu u formirajući ličnosti učenika i njen značaj za razvijanje ukusa i senzibiliteta.

225

#### Čitanke za prva tri razreda

Ove čitanke treba da omoguće napuštanje lokalnog govora, razvijanje i bogaćenje rečnika učenika, kao i navikavanje učenika da se služe standardnim književnim jezikom; da olakšaju razumevanje i tumačenje kratkih i raznovrsnih celina; da razviju ljubav prema knjizi i čitanju, kao i naviku odlaska u biblioteku i korišćenje njenog fonda.

Pomoću štiva i metodičko-pedagoške aparature učenici treba da razvijaju smisao za život i rad u kolektivu, drugarstvo razumevanje i međusobno ponaganje, da se navikavaju na urednost, disciplinu i izvršavanje svojih obaveza, da neguju dobar odnos i ljubav prema roditeljima, vršnjacima i nastavnicima, da se navikavaju na aktivni rad i da gaje ljubav prema radu i prema životnoj i radnoj sredini, da razvijaju svoje interesovanje i ljubav prema borcima i herojima. Knjiga treba da podstiče učeničko interesovanje za savremene društvene pojave.

Zadatak je štiva i metodičko-pedagoške aparature da podstiču na zapažanje lepog u literaturi, a i u porodičnoj, školskoj i društvenoj sredini, da navikavaju na doživljavanje lepog, na ocenjivanje lepog, da razvijaju unutrašnji život i maštu, da decu postepeno uvode u čudesni svet jezika i lepote, u svet u kome se čuda stvaraju jer se u njih veruje. Itd.

#### Čitanke za IV i V razred

Čitanke za IV i V razred treba da osposobljavaju učenika za pronađenje i uočavanje karakterističkih pojedinosti i jezičkih finesa, za logično izlaganje misli i u nastavi i van nje, da pri tumačenju celina uoči likove i da ih tumači kroz njihova svojstva, postupke, opredeljenja, na osnovu njihovih moralnih i etičkih svojstava u konkretnim životnim uslovima.

Ona treba da pomognu formiranju učenikovog stava i opredeljenja i pozitivnog odnosa prema zajednici, odnosa i stava prema prošlosti i zaslužnim ljudima prošlosti s obzirom na naše etičke norme, da pomognu razvijanju ljubavi prema našoj zajednici, formiranju odnosa prema radničkoj klasi, radnom čoveku i radu uopšte, razvijanju stava i odnosa prema knjizi, filmu, pozorištu itd., treba da formiraju pozitivan stav prema našem kulturnom nasledju i prema savremenoj umjetnosti, da razvijaju ljubav prema prirodi i odgovornost prema životnoj sredini, da neguju ideju braćstva i jedinstva naših naroda, ideju solidarnosti sa narodima i pokretima koji se sada bore za svoje oslobođenje, za ravnopravnost, za mir i blagostanje.

Čitanke moraju osposobiti učenika da uviđaju, zapažaju, doživljavaju, ocenjuju i stvaraju lepo u životu i radu, u porodici, školi, kući, životnoj sredini, da otkrivaju sredstva izražavanja književnosti i govora uopšte, da počnu, srazmerno svojim mogućnostima, da istražuju vrednosti umetnosti, da tumače slike i likove, da bogate i svoj izraz i svoj život.

#### Čitanke od VI do VIII razreda

Učenike treba navikavati da analizuju u postupku koji zahteva primenu određenih misaonih operacija (indukcija, dedukcija, asocijacija, izdvajanje, utvrđivanje, razlikovanje, povezivanje, klasifikacija, prezentovanje, dokazivanje, proveravanje, suprotstavljanje, izdvajanje bitnog od sporednog, sažimanje, definisanje, uopštavanje, zaključivanje, izdvajanje ideje i poruke itd.). Zatim je potrebno osposobljavati učenika da određuje društveno-istorijsku uslovljenost dela i odnos pisca prema društvenoj stvarnosti, zavisnost stila i jezika od epohe, doprinos konkretnog pisca umetnosti i jeziku. Da bi to uspeo, on mora ovladati i tehnikom i u malom književnom metodologijom. Učenik treba da stvaralački raspravlja sa sadržinom umetnosti u svojoj knjizi.

Čitanke treba da obezbede primere na kojima se razvija ljubav prema slobodi i borcima za slobodu, primere koji će pružiti mnoge šanse za procenjivanje idejnih vrednosti, za razvijanje ljubavi prema svim narodima u

našoj zemlji, a naročito prema radničkoj klasi i radnom čoveku kao nosiocu progresivnih društveno-istorijskih kretanja. Učenike treba navikavati, i na primerima i pomoći aparature za rad, da poštuju književno stvaralaštvo (naših naroda i svih naroda) u kojem su dominantna pozitivna moralna svojstva i kao specifična odlika naroda i kao opštelijudska odlika i vrednost, vaspitavati ih u duhu humanizma, slobode, ravnopravnosti, vero u stvaračke snage svoga naroda, u budućnost.

Za razvijanje ukusa i oplemenjivanje unutrašnjeg života, za formiranje zdrave ličnosti veoma je značajno da učenik iz osnovne škole izđe sa razvijenim kritičkim mišljenjem i umešnošću da razlikuje šund od umetnosti i izgradi odbrambeni mehanizam protiv svega što nije umetnost. Učenik mora biti naviknut da doživljava i razume, da prihvata plemenite poruke umetnosti, da shvati neiskazane mogućnosti jezičkog izraza i da im kao idealu teži i u usmenom i u pisanim govoru, da uvek otkriva novo i nedozivljeno, da shvati moć umetnosti i njeno plemenito nastojanje da obogati i da objasni svet, da ga menja.

Treba istaći da je neophodno obezbediti primere (i razgovor o njima) iz kojih idejnost fluidno zrači, koja se ne nameće grubo i vulgarno, čije se poruke prihvataju i osoćanjem i razumom. Literatura deluje svojom snagom, lepotom i humanom porukom, slikama, likovima, opredeljenošću. Ona deluje na duže staze i svako traženje u njoj elemenata kojih ona nema može biti samo štetno. Efikasnost njenog delovanja zavisi koliko od izbora toliko od osmišljenog grupisanja, metodičko-pedagoške aparature, podsticaja, uputa, umešnog vodenja, od stepena vere u učenika i njegove moći, od poznavanja njegovih interesovanja. Zato sastavljač mora primeniti (i pri izboru i pri raspravljanju) kriterije savremenih književnih nauka, bez kalupa i šablonu, sa što manje gotovih tvrdnji i sa što više konfrontiranja i njijansiranja. Mi zbog toga i ne ulazimo u konkretizaciju, uvereni da će autori, u zavisnosti od uzrasta za koji spremaju knjigu, sami naći najbolja rešenja i tako pomoći da učenici postanu aktivni učesnici u stvaranju našeg humanog samoupravnog društva, sa marksističkim pogledom na život i svet, sa neprekidnim žudnjama da svet i život postanu bolji i lepsi, a čovek aktivan i angažovan stvaralac.

Neophodno je podsticati učenika na moralno odlučivanje, ali ne u obliku fraza, već na osnovu uverenja, na osnovu argumenata i dokaza koji se mogu prihvatiti i osećanjima i razumom.

227

### III

#### PSIHOLOŠKI ASPEKTI IZBORA I OBRADE KNJIŽEVNOG ŠTIVA (DELA) U ČITANCI

Književnost, kao deo kulture, predstavlja jedan od osnovnih izvora socijalizacije ličnosti. Ona u sebi kondenzuje i restruktura vrednosni sistem zajednice u kojoj je nastala, u kojoj živi i deluje. Zato je i danas osnovni ikustveni sadržaj kojim čovek, i to ponajviše u svom razvojnom dobu, izgrađuje i kultiviše svoja saznanja, osećanja i potrebe. Zato se i danas, kao

i u ranijim epohama, u izboru polazi od shvatanja funkcije koju književno stvaralaštvo ima u očuvanju kontinuiteta kultura i društvene zajednice, odnosno u njihovom preobražaju i razvoju.

Poznato je da umetnička dela mogu biti predmet različitih pa i oprečnih interpretacija. Kad je reč o psihološkim zahtevima, njihovo zadovoljenje bi moralo biti što objektiviziranije zasnovano na iskustvenim i teorijskim argumentima, a manje na lično mutisku i ličnom iskustvu. Ma koliko utisak pojedinih stručnjaka bio valjan i zasnovan na bogatom ličnom iskustvu, on je uvek jednostrana, lična vizija nečega što predstavlja opšte dobro. Izbor koji je individualno obeležen može biti bolji od bezbojne, mehaničke komplikacije. Međutim, i jedan i drugi, kao nastavno sredstvo, su neadekvatni.

#### *Specifičnost uloge nastave maternjeg jezika u osnovnoj školi*

U toku osnovnoškolskog perioda javljaju se mnogi i raznovrsni razvojni kvaliteti, pa je nužno da škola sistematski deluje na javljanje, razvijanje i oblikovanje tih kvaliteta.

228

U složenom spletu faktora koji čine totalitet škole i osnovnog konteksta u kojem se efekti socijalizacije najpre manifestuju, nastava maternjeg jezika pomoću čitanke ima veoma značajnu ulogu. Ona treba da omogući učeniku: a) da zajednički, kolektivni rad nastavi u vidu samostalnog individualnog rada i da rezultate tog rada unese u dalji kolektivni rad, b) da formira odnos prema knjizi i izvorima informacija uopšte i c) da saviada intelektualne tehnike različitih vrsta rada na knjizi i pomoću knjige. U stvari, celokupna nastava maternjeg jezika je u posebnom položaju u odnosu na ostale nastavne discipline u školi. Za većinu nastavnih predmeta tipično je da postižu celovit, smisaon i upotrebljiv efekat već onda kada učenik shvati i zadrži niz unapred organizovanih informacija. U nastavi maternjeg jezika (kao i u ostalim disciplinama neophodno je da učenik shvati i zadrži određenu nastavnu sadržinu. Međutim, da bi došlo do željenog transfera sadržine, neophodno je da učenik odobri sve značenjske dimenzije te sadržine i da ih shvati ili primi kao deo svoga JA. Zašto? Tipično je za sadržinu nastave maternjeg jezika da je izraz neke vrednosti — opšte, posebne ili pojedinačne. To uveliko važi i za tehničke elemente u nastavi (čitanje, pravopis, stil izražavanja, forme književnog izraza), a doslovno za suština nastave maternjeg jezika — za formiranje socijalnog identiteta pojedinca, za direktno delovanje na strukturu njegove svesti o sebi kao konkretnoj individui i kao pripadniku konkretnih, užih i širih grupa i kolektiva. Otuda prva stvar koju autor može da potraži u jednom književnom delu, izabranom da se koristi u obavezanoj nastavi, jeste da utvrdi da li na datom uzrastu i sa postojećim predznanjem učenik može ne samo da shvati i zapamti nego i da prihvati i u svoje JA integriše osnovnu poruku dela.

Izbor vrednosti koje neće imati odjeka u ličnosti deteta, iako ono može i da razume i da zapamići, za nastavu maternjeg jezika, za razliku od niza drugih nastavnih predmeta, predstavlja potpun promašaj. Možemo reći da

obrazovni učinci mogu da služe bilo kojim vrednostima, dok vaspitni učinci mogu da služe samo onom vrednosnom sistemu u okviru kojeg su postignuti, odnosno samo onim vrednosnim orijentacijama koje su istovetne ili srođene onim koje su bile prisutne u situacijama učenja. Zato se poruka književnog dela, kao vrednost kojoj treba obezbiti trajanje, mora oslanjati na neke od potreba i vrednosti karakterističnih za učenike kao pojedince i za socijalnu okolinu u kojoj oni stiču ostala relevantna iskustva. Ova opreznost ne odnosi se samo na izbor dela iz ranijih istorijskih epoha nego i na savremeno literarno stvaralaštvo. Ona se ne svodi samo na utvrđivanje tzv. angažovanosti književnog dela, ali je uključuje.

#### *Psihološka struktura vrednosti i stavova*

O vrednostima govorimo i kao o socijalnim i kao o psihološkim činjenicama. One su deo normativnog sistema zajedno i predstavljaju objektivne okolnosti pod kojima se odvija život pojedinačnih članova, užih grupa i zajednice u celini. Zato je svaka zajednica zainteresovana da u toku procesa obrazovanja i vaspitanja svaki pojedinač usvoji sasvim određeni sistem vrednosti i da ga učini osnovom svojeg individualnog i socijalnog ponašanja. S druge strane, vrednosti su značajan organizacioni faktor unutar ličnosti pojedinca. Najuopšteije rečeno, vrednosti su — zajedno sa sposobnostima, motivima i crtama — osnovne strukturne komponente ličnosti, dispozicije na kojima počiva doživljavanje i ponašanje pojedinca. One su integracija shvatanja pojedinca o sebi, svome JA i stvarnosti koja ga okružuje i sa kojom je u neposrednoj interakciji. Vrednosti su osnova iz koje izrasta socijalni identitet jedinke.

Svaka oformljena vrednost, vrednost koja funkcioniše kao relativno trajan dispoziciona karakteristika ličnosti, predstavlja integraciju triju osnovnih komponenti: saznanje, emocionalne i delatne. S obzirom na to da sadržinu vrednosti prvenstveno čine ocene o odnosima među ljudima, o odnosima pojedinca prema zajednici i zajednici prema pojedincima, to se kognitivna komponenta socijalnih vrednosti prvenstveno sastoji iz znanja i uverenja o tim odnosima. Afektivna komponenta u tu saznaјnu strukturu unosi manje ili više jasnju polarizaciju: dok su jedne vrste odnosa poželjne, dotle su druge nepoželjne, dok se jednim teži, druge se izbegavaju. Delatna komponenta uključuje u sebi spremnost da se postupa u odnosu na vrednosne objekte u skladu sa shvatanjem značaja tih objekata i afektivnom polarizacijom tih objekata.

#### *Psihološki uslovi za realizaciju ciljeva nastave u nižim razredima osnovne škole*

U nižim razredima dete može da ovlada misaonim operacijama koje su složenc i koje odrasli izvode na formalno apstraktan način, ili bar na nivou pojmovea koji se odnose na predmetnu realnost. Međutim, dete može da se uključi u takve zadatke tek ako pronade mogućnost participacije u sadrža-

jima o kojima misli. Za shvatanje socijalnih pojava, međuljudskih odnosa, ličnih zbivanja, potrebno je da dete bude akter u tim odnosima — bilo realnim, bilo igranim ili zamišljenim. Da bismo stvorili takve situacije uočenja, potrebno je da se za svaki vaspitno-obrazovni cilj odaberu takvi zadaci (štiva) koji će omogućiti učeniku da se oseti učesnikom ili da bude učesnik.

U književnosti se participacija uglavnom postiže putem emocija. To je dobar put ali nedovoljan ako je jedini. Spontano čitalačko ponašanje učenika nam otkriva da decu ne uzbudjuju saznanja o tujim emocijama, niti ih privlače sopstvene emocije same po sebi. Tzv. akcione štiva su najatraktivnija — ona omogućuju zamišljenu a ponekad i stvarnu participaciju u raznim zbivanjima. Svako štivo postaje akciono ako se delom sastoji iz onog što je nerealno ali uverljivo. Ako je štivo zasićeno onim čime je dete u potpunosti oviadalo, ono nije dovoljan podsticaj na participaciju. Ako se sastoji uglavnom od onoga što je detetu sasvim daleko, dete ga doživljava na sličan način kao što odrasli doživljavaju hermetična štiva.

Tajna atraktivnosti štiva u kojima su životinje učesnici u svakidašnjim, poznatim zbivanjima upravo je u tome što transformacija poznatog u manje poznat ili nerealan ali uverljiv okvir izaziva na participaciju — čitanje sa intelektualnim i emocionalnim unošenjem, praćeno više ili manje izraženim transponovanjem na doživljene realne situacije. Očigledan je otpor prema štivima koja ne prate intelektualno, emocionalno i socijalno iskustvo deteta. Iako poruka takvih štiva može veoma logično da proizilazi iz njihove sadržine, dete može da je registruje ali ne pokazuje tendenciju da participira u onome što ona znači.

#### *Psihološki uslovi za realizaciju ciljeva nastave u višim razredima osnovne škole*

U višim razredima participacija dobija drugačije mesto u procesu sticanja znanja, razvoja sposobnosti i drugih dispozicionih karakteristika. U periodu od 11—12. godine shvatanje recipročnosti, komplementarnosti, tranzitivnosti odnosa, veština reverzibilnog mišljenja i razumevanje razlika između subjektivnog i objektivnog više ne zahtevaju participaciju. Na tom uzrastu mnogi pojmovi se udaljavaju od svoje konkretnе sadržine i postaju apstraktni. »Teorijsko mišljenje« je uzrasna karakteristika adolescenata. Od karaktera sredinskog podsticaja zavisi da li će se ono razviti i postati sredstvo u opštenju ili će stagnirati, pa i sasvim se izgubiti iz opštenja sa okolinom.

Skoro svaki adolescent postaje veliki planer i socijalni reformator. Književnost postaje područje na kome se traže i nalaze ideje i uzori, ali i područje koje služi za objektiviziranje plodova sopstvenog teoretišanja. Tipično je da veliki broj adolescenata baš u književnom stvaralaštvu vidi mogućnost socijalnog delovanja. Dakle, participacija nije više receptivno-reprodukтивna nego je perceptivno-produktivna. Kao segment vaspitno-obrazovnog procesa, ona je sredstvo daljeg razvoja ličnosti.

Vrednosti kao što su sloboda, demokratija, jednakost, pravda, partocijam ne vezuju se više za konkretnu situaciju, konkretnе osnove, za ono što jeste ili što je bilo. One su okrenute prema budućnosti i predstavljaju izazov

za stvaranje novoga. Participacija se javlja u vidu potrebe da se to stvara-ljstvo preduzme — patriotizam zahteva akciju, demokratija, pravda i sve ostale dominantne vrednosti takođe. Adolescenti će prihvati bez oklevanja i sa oduševljenjem delatnost na koju gledaju kao na sredstvo realizovanja svojih vrednosti.

#### *Psihološko značenje upotrebe književnih štiva u vaspitno-obrazovnom radu*

##### *Slojevitost književnog štiva (dela)*

U psihološkom pogledu svako književno delo predstavlja celinu koju možemo raščlaniti i u kojoj možemo uočiti niz različitih slojeva koji je čine višeiznačnom. Slojevitost književnog dela u psihološkom pogledu je indikator njegove podsticajne vrednosti.

Ako književno delo posmatramo kao segment u komunikativnom procesu, u procesu razmene iskustvenih vrednosti, onda u njegovoj poruci možemo prepoznati poruku o piscu kao neposrednom izvoru dela, poruku o predmetu ili sadržini, poruku o vrsti i formi književnog izraza kojim se pisac služi, i, najzad, poruku o publici, auditorijumu kome je delo namenjeno. Bez obzira na to što pisac može imati namenu da se bavi samo sadržinom (svedočanstva, reportaže, pisma), ili formom (čest slučaj u poeziji) itd., on ne može stvoriti književno delo koje ne bi obuhvatalo sva četiri sloja poruke, jer je poruka uvek interakcijski, socijalno-psihološki fenomen.

Ako književno delo posmatramo kao finalni proizvod kreativnog procesa, onda vidimo da ono kao simbolička realnost nosi u sebi neka od obeležja celokupne doživljene realnosti (iskustvenog fundusa pisca) i objektivne realnosti (fizičko-socijalnog životnog prostora pisca). Od realističke proze i ljubavne poezije do bajki, fantastike i refleksivne eseistike — svugde ćemo naći da sva tri navedena sloja sačinjavaju značenje književnog dela.

Svojom sadržinom književno delo može biti stavljano prvenstveno u saznanji, odnosno osećajni, odnosno aktioni okvir. Bilo koji okvir da je u pitanju, druga dva ne mogu biti sasvim isključena; već u samom značenju svake reči imamo prisutna sva tri aspekta. Smisalno komponovanje reči u celini predstavlja uskladivanje totaliteta njihovih pojedinačnih značenja u novo, više, složenije značenje. Tipično je da književno delo u prvom redu deluje na saznanju sferu ličnosti. Dalje, cilj književnog dela je i da prenese emocionalnu poruku, da prestrukturiра emocionalno-vrednosni odnos pojedinca prema nekom iskustvenom objektu ili čitavoj klasi objekata. Očekuje se da će taj osnovni odnos delovati selektivno na usvajanje informacija iz bilo kojeg izvora, na njihovo međusobno povezivanje sa postupcima. Pored emocionalne, svako književno delo nosi u sebi saznanju i delatnu poruku. Vaspitni potencijali književnog dela ogledaju se upravo na način na koji su ta tri sloja poruke uravnotežena i objedinjena u celinu.

Za razliku od mnogih drugih vrsta štiva s kojim se učenje arče u nastavnom procesu, književno štivo ima veoma razvijenu implicitnu strukturu. Poruka uvek ima dva sloja: manifestni i latentni. Uloge tih slojeva mogu biti veoma različite, što često dovodi do toga da se težište osnovne poruke nalazi samo u jednom od ta dva sloja.

Prilikom selekcije književnih štiva mora se znati da li su svi slojevi poruke u skladu sa ciljevima koje želimo postići. Karakteristično je da se slojevite poruke izbegavaju kada je u pitanju mladi uzrast. Nisu retki ni pisci koji veruju da što je tekst infantilnije zamisljen i izveden da je prilagođeniji detetu. To su zablude koje je veoma teško iskoreniti i sačuvati od zastranjivanja u suprotnom pravcu.

Slojevite, dobro izbalansirane poruke imaju veću vaspitno-obrazovnu vrednost od štiva koja se toliko istanjena simplifikacijom da sem površine i nemaju ništa više. Ako učenik može da razume štivo kao jezički materijal i globalnu poruku onda se može dopustiti da neki od slojeva poruke ostanu pri prvom susretu neuobičajeni. To prvenstveno važi za ona književna štiva na kojima učenik mora duže da zadrži pažnju. To su štiva za vožbe u čitanju, govornom izražavanju, za stilističke i gramatičke analize, za dramatizaciju ili neke druge vrste kreativnog transponovanja. Dobro je izabrano ono štivo koje je odmah jasno, ali koje vremenom postaje još jasnije.

232

#### Uloga štira u procesu učenja

Osnovna funkcija štiva ( dela ) u čitanju jeste da proširi proces učenja sa sticanja znanja i veština na sticanje sposobnosti, potrebe, vrednosti i crta ličnosti. To je, sa psihološkog stanovišta, veoma ambiciozan zadatak. Opravданo je pretpostaviti da ga i najbolje književno delo, približeno učeniku na najbolji način, može samo delimično ostvariti.

Štivo se može upotrebiti kao podsticaj da se nešto nauči, doživi, učini. To je slučaj kada, na primer, neke informacije koje smatramo obrazovno važnim ali za učenike datog uzrasta neinteresantnim, zaodemo zanimljivim načinom izlaganja, povežemo sa informacijama koje su već privlačne. Ali ako u njihovoj poruci sem instruktivnog sloja nema ništa drugo, teško da će imati funkciju podsticaja.

Štivo može biti upotrebljeno i kao nagrada. I to na više načina: kada se u njemu na pohvalan način govori o nečemu što učenik vidi kao svoju osobinu, ako se njime unapređuje ugled učenika u sopstvenim očima. I samo čitanje omiljenog štiva može biti nagrada. Naставnik bi morao imati pri ruci dobra i privlačna štiva koja će koristiti na taj način.

Dobro izabrano i kvalitetno književno štivo može poslužiti kao osnova za učenje uvidanjem. Da bi se moglo upotrebiti za taj aktivni oblik učenja, štivo kao poruka mora biti slojevito i imati veoma razvijenu implicitnu strukturu. Štiva u kojim se već od samog početka sve vidi ne podstiču dovoljno učenike da koriste svoje misaone potencijale. Ako se pažnja učenika prinudno zadržava na takvim štivima, dolazi do pojave opisane izrazom

semantička satijacija», koja se ogleda u tome što se usled preteranog ponavljanja reči, fraza ili čitavih celina gubi i onaj smisao koji su u početku imala. Ako se jedna krajnje uprošćena poruka uvek iznova ubacuje u proces učenja, ona deluje inhibitorno na samostalnost i otvorenost mišljenja. Takav postupak se koristi pri indoktrinaciji, a jedan od efekata indoktrinacije jeste isključivanje misaonih operacija iz procesa usvajanja znanja i vrednosti.

Nesumnjivo je da je najvažnija uloga štiva (dela) da utiče na izbor uzora, modela za imitaciju i identifikaciju. Tu ulogu književna dela obavljaju na dva glavna načina: (1) ona pomaže učeniku da poželjne i vredne modele prepozna u svojoj neposrednoj socijalnoj okolini (u školi, porodici, susedstvu, zavičaju) i (2) ona sama sadrže u sebi modele i time direktno proširuju i obogaćuju socijalni svet učenika.

Imitaciju je lakše izazvati i zapaziti kad do nje dođe. Ona se odnosi na postupke, manire, posebne situacije. Ogleda se u prisvajanju imena nekog junaka, u oponašanju njegova govora, pokreta, odevanja, postupanja sa stvarima i ljudima. Iako su njeni efekti »pevčinski«, ona može biti veoma značajna jer povećava efikasnost neposrednog komuniciranja deteta sa socijalnom okolinom i imati vrlo duboke efekte u oblikovanju njegove ličnosti. Naposletku, ako uočimo poželjne oblike imitacije, lako ju je usmeriti da se preobrazi u identifikaciju.

Razvojna identifikacija predstavlja složen psihološki mehanizam u procesu sticanja novih sposobnosti, znanja, vrednosti i drugih dispozicionih karakteristika ličnosti. U suštini ona se svodi na potrebu pojedinca da uoči osnovna dispoziciona svojstva modela i da upozna načine sticanja i razvijanje tih svojstava. Izabrano književno štivo će podstići učenika da se identificuje sa prezentiranim uzorom ako mu pomaže da prepozna koje su to centralne osobine uzora i kako se one razvijaju.

Proces identifikacije je veoma suptilan. Psihološke analize pokazuju da u istim uzorima različiti pojedinci vide ne samo razna nego i oprečna dispoziciona svojstva. Tako, polazeci od naizgled istog modela, oni dolaze do oprečnih ciljeva.

Da bi književno štivo (delo) poslužilo kao podsticaj, nagrada, situacija za uviđanje novih odnosa, kao izvor modela za imitaciju i identifikaciju, treba da bude izabранo u skladu sa uzrasnim obeležjima, tj. da omoguće učeniku da na odgovarajući način participiraju u njihovom sadržaju. Mladi učenici su sposobni za reproduktivnu, a stariji i za produktivnu participaciju.

#### *Proces asimilacije poruke štiva (dela)*

Asimilacija poruke ima nekoliko faza. Pre svega, poruka mora da privuče pažnju. To znači da već u svom manifestnom sloju mora uključivati elemente koji privlače pažnju većina učenika određenog uzrasta.

Sledeću fazu čini razumevanje poruke. Bar jedan aspekt značenja poruke mora već pri prvom susretu s njom biti očevidan. Kod mlađih učenika razumevanje književnog dela zasniva se na mogućnosti da bude projek-

tovanu u neposrednu realnost, makar kao igra. Tako konkretnizovana poruka može krenuti u sledeću fazu, koja se sastoji u prihvatanju, odobravanju poruke. Poruka prema kojoj je zauzet pozitivan odnos ima veće izglede da bude zadrižana ili zapamćena.

Adekvatna participacija u sadržini obezbeđuje da lanac pažnja — razumevanje — prihvatanje — zapamćivanje predstavlja kontinuiran tok i da se naposletku organizuje u posebnu, novu dispozicionu karakteristiku — znanje, sposobnost, vrednost, stav, potreba i sl.

#### IV

#### SADRŽINA ČITANKE I PRINCIPI KOMPONOVANJA

Sastavljanje čitanke je stvarački akt. Od sastavljača čitanke zahtevaju se znanja, sposobnosti i osjetljivosti koje se tiču ne samo književnosti već i pedagogije i, dečje psihologije, odnosno prirode čitalačkog akta deteta. Od sastavljača čitanke posebno se očekuje da čitanku osmisli i komponuje tako da ona spontano i angažovano emituje vaspitne poruke koje leže u osnovama socijalističkog društva.

Sastavljač čitanke je svojevrsni antologičar. Estetski zahtevi koji se postavljaju pri izboru štiva moraju se smatrati primarnim. Visok umetnički nivo štiva u čitanci je pretpostavka i uslov svim drugim činocima izbora.

Pošto je čitanka školska knjiga, njenu prirodu bitno određuje vaspitna funkcija. Međutim, čitanka ne može svoju vaspitnu funkciju ostvariti odvojeno od drugih zahteva. Vaspitni i estetski činoci čitanke moraju se podrazumevati u sadejstvu.

Čitanka je, takođe, i knjiga za decu. Ona uvodi dete u literaturu i ona to mora svakako učiniti tako da u komunikaciji između knjige i deteta ne bude nesporazuma ili prividnog razumevanja. Štivo i dete moraju voditi angažovani dijalog. Pri tumačenju ovog zahteva treba se kloniti preterivanju. Nije preporučljivo dete smatrati isuviše naivnim i imaginativno nemogućim blićem, a ne treba ga smatrati ni starmalim.

Izvori kojima će se služiti sastavljač čitanke mogu biti: a) literatura, b) žurnalistika, c) snimljeni ili zapisani govorni materijali.

Iz literature autor čitanke će birati proverena i autentična štiva. Ako se štiva biraju iz časopisa i dnevne publicistike, treba biti naročito oprezan. Ovo se naročito odnosi na književnost za decu. Isti tako treba biti veoma oprezan kada su u pitanju isuviše aktualizovana književna štiva. U časopisima se veoma često sreću književne konstrukcije, isforsirane poluknjjiževne tvorevine koje svoje književne manjkavosti nadoknađuju živom aktualnošću. Preporučljivo je za prikazivanje živih društvenih trenutaka koristiti žurnalistička štiva jasne, jednostavne i čiste poruke. Uopšte uzev, živi trenutak je bolje doneti živim i neposrednim saopštavanjem nego na silu konstruisanim literarnim delima.

Izbor štiva za čitanku diktiran je zahtevima programa za svaki razred posebno. U načelu, čitanka treba da obuhvati štiva svih žanrova, različite tematike, nastalih u raznim vremenima i da otkrije različite mogućnosti literarnog izražavanja. To znači da izbor čitanačkih štiva podrazumeva otvorenost i različitost kao svoje temeljne principe. Međutim, uz tematiku, žanrovsku, vremensku, prostornu i stilsku različitost, treba istaći potrebu da se pomenuta otvorenost i različitost u čitanci moraju jasno osvetiliti jedinstvenim stavom autora čitanke, koji će govoriti svojim izborom, tematiziranjem i prepremljenim »razgovorima«.

U čitanci treba da je značajno zastupljena narodna književnost. U izboru dela iz narodne književnosti sastavljač čitanke će se naročito rukovoditi vaspitnim i sazajnjim vrednostima narodne književnosti, jezičkim vrednostima i prirodom narodnog stvaralaštva koje po jednostavnosti svog izraza pripada »detinjstvu« literature. Izbor iz narodnog stvaralaštva (i stvaralaštva prošlosti) posebno podrazumeva vođene računa o afinitetima našeg vremena, posebno afinitetima savremenog detinjstva. Sva kazivanja koja su neskladna sa moralom našeg vremena, zatim mistifikacije, nejasno postavljene situacije, izrazite odlike pojedinih vremena izgubljene u istoriji i slični momenti koji ne mogu biti primijeni bez naknadnih istorijskih i socioloških tumačenja, treba da budu izostavljena.

235

Savremena književnost će, svakako, imati najviše mesta u čitanci, naročito u nižim razredima. Ovde će sastavljač posvetiti poseban pažnju aktualizovanju nekih tematskih ili žanrovske područja koja do sada u čitanjkama nisu s naročitim uspehom zastupljena. Reč je, na prvom mestu, o izboru najvrednijih dela s tematikom iz NOB-e. Pored klasičnih literarnih oblika treba uključiti i svedočanstva, govore, pisma, zapise, novinske članke i sl. Isti tako je potrebno povesti računa o tome da u čitanci dobiju adekvatno mesto i naučno-popularna književnost i naučna fantastika, koje su u našem vremenu u znatnom širenju i, kako su mnoga ispitivanja pokazala, u centru interesovanja savremenog deteta.

Pri izboru dela i pisaca iz književnosti naroda i narodnosti Jugoslavije autor čitanke će težiti da izabranim primerima otkrije specifičnosti svakog naroda i jezika, ali će isto tako voditi računa da to čini na već istaknutim estetskim zahtevima.

Uz književna štiva u čitanci treba da nadu mesto i najuspeliji žurnalistički primeri, kao i zapisani oblici govornog jezika. Ovi će se primeri unositi naročito onda itada je potrebno prikazati savremeni trenutak života našeg društva.

#### Tematika i tematske celine

U načelu, sastavljač čitanke je sloboden da bira teme iz svih područja, pošto se vrednost štiva ne određuje prema tematiki, već prema tome kako je obradeno.

U pogledu tematskog struktuiranja čitanke autoru se postavljaju sledeći opšti zahtevi: (1) primerenost, (2) razvojnost, (3) postupnost, (4) raznovrsnost, (5) nacionalna osobenost, (6) istoričnost, (7) socijalistički i samoupravni karakter.

Primerenost tematike uzrastu je izuzetno važna komponenta strukture čitanke. Ovde treba podrazumevati: (a) da tematika pokriva ona područja života koja su deci bliska, (b) da tematika bude tako obradenja da je dete može emociionalno, racionalno i imaginativno obuhvatiti svojim senzibilitetom i čitalačkom kulturom, (c) da tematika treba da budi radoznalost i aktivan odas prema štivu.

Razvojnost tematike ogleda se u širenju tematskih prostora u razna područja života. Proširivanje tematike svakako podrazumeva ne samo fond tema već i načine obrade tema. U čitankama od prvog do osmog razreda treba da se, u skladu sa razvojem deteta, ogleda i razvojnost tematike.

Postupnost u zahvatanju tematike znači sistem i red. Tematika će se u toku osnovnog školovanja postupno širiti i u horizontalnoj i vertikalnoj ravni. Svaka nova čitanka mora se nadovezati na prethodnu.

236

Raznovrsnost tematike je zahtev koji se nameće čitanci kao specifičnoj školskoj knjizi. Osim toga, dete kao čitalac prvenstveno se odlikuje težnjom za raznovranošću u čitanju. Autor čitanke će nastojati da uđe u ovom zahtevu, ali će pri tome uvažavati estetski i psihološki kriterij.

Nacionalni karakter tematike ogleda se u autorovom nastojanju da istakne i brojnije zastupi ona štiva koja su karakteristična za tle, istoriju i mentalitet naših naroda.

Istoričnost tematike će se u čitanci ostvariti tako što će autor uneti tekstove koji će pokriti razna razdoblja u razvoju literature. Pri tome izabrana štiva će pokazati specifične i karakteristične teme koje se u raznim razdobljima s naročitim intenzitetom obraduju.

Socijalistički i samoupravni karakter tematike obezbeđuje se unošenjem u čitanku savremenih štiva u kojima se kao tematske dominante ogledaju odnosi preobražaja našeg savremenog društva u svome karakterističnom i osobrenom putu ka socijalizmu.

Tematske dominante koje skupljaju štiva u cikluse treba da budu nosioci humanističkih poruka. Autor mora neprestano voditi računa o tome da poruke u štivima budu tako strukturane da su čitljive i pristupačne detetu i bez pomoći interpretatora. U čitankama za niže razrede naročito treba paziti da se tematske dominante ne izgube u opštosti i apstrakciji. One treba da su u krugu čitalačkog interesovanja deteta.

Treba težiti tome da se štiva u okviru pojedinih ciklusa tematski ne ponavljaju, već da jasno pokazuju svoju posebnost u okviru šireg tematskog kruga. Ponavljanja tematike mogu se izuzetno dopustiti u čitankama za više razrede, ali samo tada kada su štiva koja tretiraju istu tematiku dovoljno različita po emotivnim pristupima samih autora, po stanovištu u kojem aspekt vremena ima vidljivu ulogu, po različitosti detalja koji vode ka osmišljavanju iste teme i sl.

Tematske celine u okviru jedne čitanke trebalo bi da su prirođene tako da zajedno čine jednu opštu tematsku celinu čitanki od prvog do osmog razreda.

Naslovi tematskih celina treba da budu slikovito i poetski oblikovani, da upućuju ne samo na okvir teme već i na njenu specifikaciju, a istovremeno da izbegnu neodređenost i razlivenu slikovitost.

Pri komponovanju čitanki valja uzeti u obzir već uveliko raširenu praksu nastavnika da prilikom planiranja nastave čitanku dekomponuju i zatim ponovo komponuju prema kriterijima koji su drugačiji od onih koje je primenio autor čitanke. Ovome je uzrok najverovatnije u tome što je autor čitanke obavljajući ovaj dvo posao motivisan isuviše estetskim načelima, a nastavna praksa opet teži prejakoj aktualizaciji i dnevnim zadacima. Autor čitanke treba da nade rešenja za ove dijametralno suprotnе težnje i da tematske cikluse komponuje tako da oni budu funkcionalni u nastavi. Da bi jedan tematski krug u čitanci ostao celina i u praksi i da bi učenik mogao razrešiti pitanje šta spaja štiva u jednom drugu, dakle, da bi mogao oscitati sam smisao tematskog ciklusa, nužno je da autor čitanke vodi računa o stvarnim zahtevima nastave i daje rešenja koja će praksa moći da asimiliše. S obzirom na to da se nastava planira (i metodički opservira) u mesečnim ili kvartalnim ciklusima, autorima čitanki se brojevi 4 (kvartala) ili 10 (meseci) nameću kao mogući brojevi tematskih celina.

**Zanrovi: odaos poezije, proze, drame.** — Sastavljač čitanke ovde mora da rešava vrlo delikatne zadatke. Smatramo da njihovo rešenje zavisi i od uzrasta učenika, i od fleksibilnosti samog sastavljača koji će, shodno svom estetskom osećanju i kulturi, tražiti određeni sklad i meru između žanrova, vodeći računa da grubih granica tu i nema, da je, možda, najsvršishodnije razumna komplementarnost, vešte mešanje žanrova, njihova raznovrsanost i različitost. Ali uvek, s obzirom na uzrost, jedna blaga orientacija na poeziju, na stih, na metričku i ritamsku raznovrsnost stiha od vrlo stroga vezanih formi preko belog i slobodnog stiga do lirske proze. Detinjstvo i pocjija se nalaze u dubokoj unutrašnjoj harmoniji. U čitankama treba fragati za tem harmonijom kao idealom, ne zaboravljajući da, u celini gledano, štiva puna životnog optimizma, vitaliteta, vere u čoveka i ljudskost, kao i, u određenoj meri, i izvesna humoristička štiva — treba da imaju prednost.

**Književno nasleđe i savremena književnost.** — Tragajući za pravim odnosom u ovoj stvari, sastavljač čitanke mora osećati živi duh prisutnosti tradicije u našoj savremenosti, njeno dijalektičko jedinstvo sa savremenocu, to jedinstvo u raznovrsnosti, njenu kreativnost, njeno direktno učešće u oblikovanju duhovne konfiguracije naše savremenosti, njeno nacionalno i humano usmerenje. Bez sumnje, književna tradicija prisustvuje u našoj savremenosti pre svega svojom vrednošću. Mera vrednosti književne tradicije u konkretnom književnom delu srazmerna je prisutnosti tога dela, danas i ovde. Književna tradicija nije apstrakcija. Ako nije pojedinačna, individualna, konkretna, i osobena, ona i ne može postojati. Nje i nema van pojedinačnog dela.

Znači, ulaznica za svako pojedinačno delo u skladne prostore čitanke prvenstveno je vezana za njegovu vrednost.

Mora se izričito naglasiti da čitanke u osnovnoj školi ne idu ni za kakvim književno-istorijskim, stilsko-formacijskim kontinuitetima i celinama. Plediraju, u ovom slučaju, na savremenost, književno naslede iz perspektive savremenosti, u skladu sa zahtevima i potrebama savremenosti. Uostalom, i većina štiva u čitankama treba da je iz savremene književnosti svih jugoslovenskih naroda i narodnosti. I količinom i kvalitetom, pa svakako i namenom štiva, ovaj zahtev je vrlo lako zadovoljiti, pored ostalog i zbog toga što ćemo time najlakše doći do idejnosti koja najviše odgovara našoj savremenosti, našem društvu, koja se ne nameće grubo, tendenciozno vulgarno, već govorci svojim vrednostima, književnim i ljudskim.

**Prevedena i originalna književnost.** — Pored književnosti na srpsko-hrvatskom jeziku, u čitankama se moraju naći i štiva prevedena sa jezika naroda i narodnosti Jugoslavije, ali i sa drugih jezika, pri čemu prednost imaju originalna dela. Jedna nacionalna književnost, sa svim prožimajućim uticajima, vezana i srodnostima raznih književnosti, zahvaljujući prevodima, čini vrednosnu, organsku celinu. Nacionalna književnost i inače je nezamisliva bez prevoda, bez određenog mesta u kontekstu svetske književnosti, tako da i čitanku, kao neku vrstu funkcionalnog antologiskog ogledala jedne književnosti, ne možemo zamisliti bez prevoda. Ali, s obzirom na namenu čitanku, ovde treba izreći izvesne preduslove za ulazak prevedenog štiva u čitanku. I ovde je primaran zahtev vrednosti. Birajući prevedena štiva za čitanku, moramo pre svega voditi računa o veličini i značenju pisca ne samo u okviru nacionalne već najpre opšte književnosti. Ta veličina i značaj određuju se ukupnim opusom i mestom pisca, razmerama njegove prisutnosti i uticaja, univerzalnosti vrednosti i svevremenosti njegovog dela. Odlomak mora biti vrednošću i originalnošću saobrazan celini dela. I ne samo to: zahtevi vrednosti proširuju se u istoj težini i na prevod (odносно prepev). U ovome — to, čini nam se, možemo konstatovati skoro sa sigurnošću, u većini slučajeva, — garancija je autoritet prevodioca. Kada u zvuču prevoda zatreperi žica originala, toliko da prevod čitamo sa osećanjem pripadnosti našem jeziku, kada ne osećamo nametljivo prisustvo prevodiočeve radionice — takav prevod zaslužuje i mladog čitaca, zavreduje da se nađe u čitanci. Prevoda treba da bude više u starijim razredima a manje u mlađim. Upravo orijentacija uglavnom na više razreda nameće i potrebu da se posebno vodi računa o idejnoj usmerenosti štiva, o njegovoj univerzalnosti, značaju i značenju. Starijim učenicima ova štiva će pružiti mogućnost otkrivanja, u сразмерi sa njihovim iskustvom, pojma internacionalizma, a uspeće da zadovolje i njihovu želju za saznanjem, za otkrivanjem novih ljudskih prostora, ljudskih situacija, drukčijih istorijskih okolnosti.

**Odlomak i celina.** — Bez integralnog štiva nema ni integriteta u analizi. Učenike nikad ne smemo ostaviti u nedoumici o celini književnog dela. Zato je neophodno, kad god je to moguće, i u čitanci dati integralno štivo. Ali, na žalost, to nam ne može uvek poći za rukom, jer naša namena da predstavimo

određena dela i autore neće se uvek poklopiti sa raspoloživim prostorom. Zato se, i pored napred izrečenih saznanja, sastavljač često odlučuje za odlomke. Ovde treba raspraviti u kojim slučajevima se možemo opredeliti za odlomak iz dela i kakvi su predušlovi za izbor odlomaka prilikom sastavljanja čitanke.

Najkraće rečeno: odlomak treba da reprezentuje celinu — tematikom, karakterističnim sadržajem i vrednošću i da, što je moguće više, bude celina za sebe. Pesme u odlomcima treba izbegavati; dramska dela davati po karakterističnim scenama ili pojавama; a najdelikatnije je, ipak, vršiti izbor odlomaka iz proznog dela. Postojanje odlomka u čitanci pretpostavlja njegovu lokalizaciju, odnosno i potrebu da se učenici upoznaju s celinom dela pre i posle obrade.

Veštoto izabrani odlomci, karakteristični i reprezentativni, koji deluju uobičajeno i završeno, učinite da se pitanje broja odlomaka u čitankama ne postavlja već na prvi pogled. Utoliko pre ako su ti odlomci u celini čitanke tako raspoređeni i ukomponovani da predstavljaju deo jedne homogene cikluse celine.

*Odnos broja autora.* — Koji će autori biti zastupljeni u čitanci i koliko će ih biti, zavisi, najpre, od programskih zahteva. A, zatim, od uverenja autora čitanke da je neophodno da se u njegovoj knjizi nadje određeni pisac. U načelu, mi skrećemo pažnju da je obavezno da se u čitanci nadu oni autori i ona štiva koja su fiksirana u programu i razuman broj autora i štiva pomoći kojih će se najbolje ostvariti zadaci predmeta. Određeni autor, u načelu, ne bi trebalo da se ponavlja u jednoj čitanci više puta.

239

## V

### DIDAKTIČKO-METODIČKA APARATURA

U ranijim koncepcijama čitanki postavljala se dilema: da li je didaktičko-metodička aparatura potrebna ili ne. Danas se ova dilema smatra prevažidrenom. Kako je čitanka prvenstveno školska knjiga i kako je njena osnovna funkcija da uvede učenika u kulturu čitanja, didaktičko-metodička aparatura se pokazuje kao nužni deo čitanke, organski povezan sa štivima u njoj.

Kultura čitanja podrazumeva ne samo određen inventar pročitanih štiva, dakle, izvesno neposredno čitalačko iskustvo, već i sposobnost komuniciranja sa štivom na ravni koja prevaziđa neposredni doživljaj. Smisao negovanja čitalačke kulture ogleda se upravo u postepenom osposobljavanju učenika da dublje i intenzivnije dožive književno delo, da shvate njegovu prirodu i da racionalizuju elementarni doživljaj. Reč je, naime, o tome da je čitanka osnovni udžbenik za obrazovanje i vaspitanje čitaoca, a svaki obrazovni i vaspitni proces podrazumeva sistematsko i usmereno posredovanje, tj. uticanje na učenika. Aparatura osmišljava i vodi taj proces obrazovanja i vaspitanja. Ovde je bitno naglasiti da taj proces mora biti kreativan, što

nalaže sam predmet nastave jezika i književnosti, ali i moderni koncept nastave uopšte, zatim da mora biti obuhvatan, tj. da osim racionalnog obuhvati i emotivne i imaginativne komponente čitalačke kulture, odnosno književne osetljivosti i, napokon, da bude istraživački usmeren, tj. da upućuje na otkrivanje vrednosti koje književna dela u sebi nose.

Aparatura će se javljati u čitankama počev od drugog razreda. U prvom razredu učenik je u dovoljnoj meri angažovan složenošću grafičkih simbola i dešifrovanjem smisla koje nose grafički znaci da bi svako insistiranje na dodatnim zadacima isuviše otežavalo prijem dela.

Počev od drugog razreda čitanka treba da ima didaktičko-metodičku aparaturu, najpre vrlo jednostavnu i u okvirima pitanja koja izviru iz elementarnih slojeva književnog dela, a zatim sve bogatiju i složeniju. Vodič autoru čitanke, u smislu postavljanja problematike u okviru aparature, biće nastavni program. Uopšte uezv, autor čitanke će strogo voditi računa da u postavljanju aparature ne bude poveden slojevitošću i bogatstvom dela koje se otkriva njemu kao formiranim odraslim čitaocu. Njegov je zadatak da „otvorise“ delo na taj način što će se poslužiti samo onim pitanjima koja nalaže program i koje psibička struktura učenika može kreativno da prihvati. Zanemarivanje programskih zahteva često dovodi autora čitanke do toga da aparatu postavlja u složenijem vidu nego što je potrebno, što dovodi do kvantitativnog proširivanja teorijske grade, a što ima za posledicu zamor učenika i njegovu odbojnost prema analizi dela.

Didaktičko-metodička aparatura u čitankama ima jednu osobitost, o kojoj autor čitanke mora voditi posebnu pažnju. Aparatura u čitanci ima ulogu medijuma. Ona posreduje ne samo između učenika i štiva već i između učenika i nastavnika. Imajući to u vidu, aparatura mora biti posebno promišljena. Ona treba da zadovolji dva osnovna zadatka: (1) da bude u službi otkrivanja svakog posebnog dela i (2) da vodi jedan kontinuirani proces uvođenja učenika u književnu kulturu.

Treba istaći i (posebno) naglasiti ovo: a) čitanka je namenjena isključivo učeniku, pa njen autor ne može pretendovati ni da (pomoću nje) zameni nastavnika na času, ni da (njenom celokupnom organizacijom i aparaturom) nastavniku pruži model časa. Iz toga sledi da je njena celokupna aparatura namenjena učeniku za rad na času pod rukovodstvom nastavnika i za samostalan rad kod kuće, kako bi postao aktivni učesnik u obrazovanju i formiraju sopstvene ličnosti; b) didaktičko-metodička aparatura treba da bude okrenuta štivu kako bi pomogla (i naučila) učenika da umetnost doživi, razume, analizira i kritički prihvati.

Sadržinom i aparaturom treba uspostaviti vertikalne i horizontalne veze i sa knjigama drugih razreda i sa knjigama u kompletu za jedan razred, kako ne bi došlo do nepotrebnih preplitanja, ponavljanja i insistiranja (pri analizi) na elementima koji su savladani, ili na elementima koji su manje bitni, ili ih i nema u konkretnom štivu. To povezivanje je vrlo značajno i zbog postupnosti i stepenovanja teškoća, a ono omogućuje maksimalno delovanje obrazovnih i vaspitnih impulsa koji su u knjizi.

Aparatura treba da osigura usmereno raspravljanje sa literaturom i da uvede učenika u tehniku rada sa knjigom i izvorima znanja, i izvorima u kojima treba tražiti one činjenice koje nije potrebno zapamćivati.

S obzirom na to da je program suzio obim književnosti koja se izučava u školi, aparatura mora intenzivirati rad i nedostatak vremena nadoknadići dubinom i kvalitetom raspravljanja o problemima. To znači da aparatura (pitanja, zadaci, nalazi, uputivanja, objašnjenja, uopštavanja, postavljanje problema, sinteze, konfrontiranja različitih sudova, beleške, informacije, indeksi itd.) svojom raznovrsnošću i primerenošću štivu i učeniku treba da pruži i pokaže mnoge mogućnosti i za rad na času i za rad kod kuće.

Zato aparatura treba pomoći čitanke da ostvari dijalektičku vezu između prenošenja određenih znanja i osposobljavanja učenika da samostalno stiču nova znanja i umešnosti.

Znači, učenika treba osposobiti da svoja znanja učvršćuje, proširuje i primenjuje u novim situacijama, u kontaktu sa drugim piscima i delima, kako bi razvio svoje sposobnosti i izgradio svoje sudove i stavove.

Aparatura treba da pomogne da se što je moguće pre povuku receptivne aktivnosti učenika i da se on osposobi da stvaralački raspravlja sa literaturom i da se ubrzano usmerava i napreduje ka novim znanjima.

Važno je istaći da čitanka ne može imati pretenziju da oblikuje tok školskog časa, ali ona objektivno, s obzirom na to da je sredstvo za rad na času, može i treba da utiče na tok časa i nastave, o čemu njen autor, svakako, treba da vodi računa.

Učenika treba osposobiti da sam izvlači zaključke i donosi sudove, a da bi to mogao, potrebno je razviti njegovo mišljenje. Mišljenje se ne može razvijati bez aktivnosti. U literaturi je potrebno uporno i strpljivo ruderati. Tako je jedino moguće očekivati da će učenik postepeno sticati racionalne postupke za opštenje i raspravljanje sa literaturom, što dalje podrazumeva da će on postepeno biti osposobljen da od rada sa čitankom pređe na rad sa svakom drugom knjigom.

Psihologija je utvrdila da je za izgradnju ličnosti veoma značajno da nastava i knjige koje joj služe usklade delovanje iracionalnih i racionalnih faktora na svest i osećanja učenika. Kod knjiga koje služe nastavi jezika i literature to je značajnije imati u vidu nego kad su u pitanju knjige za neke druge naučne oblasti. Literatura je oblast u kojoj je najmanje uputno operisati tvrdnjama, gotovim sudovima i zaključcima. U njoj je potrebno dokazivati, argumentisati, konfrontirati različita mišljenja i tako osposobljavati učenika da samostalno izvodi zaključke uz korišćenje različitih postupaka.

Osnovni strukturalni oblici didaktičko-metodičke aparature jesu: (1) pitanja za razgovor o štivu, (2) objašnjavanja i (3) zadaci. Prva dva oblika služe za rad u školi, dok treći upućuje učenika u domaći rad.

Pitanja (za razgovor o štivu) su najdelikatniji deo aparature. Ona, u načelu, treba da stope uz svako štivo u čitanci, s tim što će najmanje polovina štiva u čitanci biti pokrivena pitanjima koja mogu da budu vodiči u kompletanu analizu.

Štiva u čitanci služe tzv. aktivnom čitanju, i kako rad sa njima u školi ne podrazumeva samo neposredno čitanje, već i elementarno tumačenje, a u vezi s tim i savladavanje određenih zadataka iz nastavnog programa koji čine elemente čitalačke kulture, pitanja prvenstveno treba da slede takve zadatke.

Pitanja, međutim, imaju smisla jedino ako samo štivo implicitno sadrži odgovore. Svako pitanje koje vodi mimo štiva mora se smatrati izlišnim. Pitanja služe zato da učenika povedu ka otkrivanju vrednosti štiva koje on nije uočio u prvom, neposrednom kontaktu s delom. Prema tome, pitanja moraju biti prirodno izvedena iz štiva. Međutim, pitanja treba da budu postavljena tako da ne razvijaju doživljaj i da ne pretpostavljaju suvoparnu teorijsku ekspertizu. Ona uvek treba najpre da upute na određeni odlomak, a da zatim zahtevaju određeno, jasno upućeno razmišljanje nad datim odlomkom. Posebnu pažnju autor čitanke treba da posveti prvom pitanju, pošto ono označava prelazak između doživljaja dela i razgovora o štivu. Ono treba da u okviru ostvarene emocionalne napetosti blago i veoma osetljivo okrene učenikovu pažnju ka jednoj od bitnih slika štiva; na osnovu koje je moguće promišljati o delu. Pitanja za razgovor ne treba u čitanci da bude mnogo, niti ona smeju zanemarivati bitnosti štiva za račun nekih nevažnih pojedinosti. Ni u kom slučaju ne sme se dozvoliti da štivo postane primer za jednoznačna književnoteorijska tumačenja. Uvek se prvenstveno moraju razmotriti bitna pitanja koja proizlaze iz samog štiva. Posebni uvidi u pojedinosti književnoteorijskog karaktera su stvar posebnih objašnjenja. Pitanja moraju biti puto-kazna, što će reći da treba da upute na bitne dimenzije štiva i pravac analize. Nastavnik će ih po potrebi detaljisati. Pitanja moraju biti takva da pobuduju učenikovu radoznalost i da ga podstiču na razmišljanje. Ona moraju biti jasna, precizna, ali i provokativna. Posebnu pažnju treba posvetiti pitanjima koja se tiču poruke dela. Treba nastojati da takva pitanja ne budu suviše uopštena jer je poznato da odgovori na takva pitanja često banalizuju poruku.

Uz pitanja (za razgovor o štivu) u čitanku se mogu unositi i objašnjenja. Ako se u čitanku unose odlomci iz većih dela, a odlomak je takav da bez dodatnih objašnjenja ne bi bio dovoljno jasan, sastavljač može pre štiva u nekoliko rečenica dati najneophodnija objašnjenja.

Objašnjenja nepoznatih reči smatramo veoma potrebnim delom čitanke. Pri sastavljanju ovakvih rečnika autor treba da vodi računa ne samo o objašnjenjima pojedinih reči, već i o ukazivanju na izrazite reči, slikovite izraze i sl.

Takođe je potrebno da se uz odgovarajuća štiva daju objašnjenja onih književnoteorijskih pojmoveva koje program za pojedini razred zahteva. Ovo treba učiniti nakon razgovora o štivu u okviru jasnih i jednostavnih objašnjenja.

Posebni deo čitanke su zadaci. Pošto oni predstavljaju sledeći korak u radu, treba da sadrže drugačiji pristup od onog koji je primenjen na času. U principu taj rad treba da je stvaračke prirode, a ne imitatorski. S obzirom na to da je takav rad individualan, on ne sme biti težak. Ovi zadaci treba naročito da podstiču učenikovu kreativnost, rad na jeziku i da služe razvijanju učenikovog mišljenja.

Beleške o piscima treba davati u čitankama za više razrede, u okviru najneophodnijih bio-bibliografskih podataka. Belešku o pisaru, koja je data u čitanci za jedan razred, ne treba ponavljati u sledećoj čitanci.

U čitankama za šesti, sedmi i osmi razred treba pored sadržaja i indeksa pisaca sastaviti i indeks književnoteorijskih pojmova koji se prema nastavnom programu u određenom razredu obraduju. Ovaj indeks treba da upućuje i učenike i nastavnike na stranice na kojima su data objašnjenja o pojedinim pojmovima, kao i na stranice gde se u razgovorima o štivu po-maju pitanja vezana za određeni pojam.

#### LIKOVNO-GRAFIČKA OPREMA

Grafičko-likovna oprema čitanke je u funkciji olakšavanja stvaralačke rasprave sa sadržinom i porukama štiva (dela) i u funkciji estetsko i umetničkog obrazovanja i vaspitanja. Svim svojim elementima pojedinačno i celokupnom svojom prisutnošću u čitanici, ona treba da bude podređena zadacima nastave koji se ostvaruju pomoću konkretnе čitanke i krajnjem cilju vaspitanja i obrazovanja koji se ostvaruje pomoću umetnosti.

Povezanost slike i reči u jedinstvenu logičku i umetničku celinu jedan je od osnovnih uslova da čitanka potpuno i efikasno ostvari svoju funkciju. Ne ulazeći u elemente koji su razrađeni u opštoj koncepciji, mi ističemo nekoliko osnovnih uslova koje treba da zadovolji grafičko-ilustrativna celina čitanke: pedagoško-metodičku opravdanost i funkcionalnost, psihološku bliskost i prihvatljivost, idejnu jasnost i čistotu, metodičku svršishodnost i estetsku i tehničko-izvedačku (realizatorsku) besprekornost.

Pošto će redakcija izdavača izraditi radnu varijantu likovno-grafičke kompozicije za svaku čitanku posebno, koncepcija samo ukazuje na elemente koji su opšti i zajednički.

Mladi uzrast shvata ilustracije koje imaju jasnou konturu, intenzivne boje, naznačenu plastiku i prostor i naznačene najpotrebnije detalje.

Srednji uzrast shvata ilustracije koje imaju jasnou konturu, lokalne boje, lako naznačenu plastiku i prostor sa znatnim brojem detalja.

Stariji uzrast shvata ilustracije koje imaju meku konturu, tonski kolorit, naznačenu plastiku i znatan broj detalja.

Mladi uzrast može razumeti slike u kojima ima ljudskih figura i figura životinja čije su radnje jasne i razumljive; srednji uzrast može razumeti slike i sa pojedinačnim predmetima i komplikovanim prostornim odnosima, ali još uvek na »čistom predelu«, pa i nejasnijih radnji; stariji uzrast, pored toga, može razumeti i slike u kojima ima predela, komplikovanih radnji i prostora, promena, kao i apstraktnih odnosa.

Format je 17×24 cm. Korica kartonske ili mukane, plastificirane. Povez poluplatno (karton), šiveno. Hartija: bela bezdrvna, 80 g i kvalitetna 100 g (za reprodukcije u boji). Slog: 26 cicera širina do 45 cicera visina. Margine: ukupno 10 cicera po širini i ukupno 10 cicera po visini. Slova: cicer, garmond (I—IV), borgis, garmond, petit (V—VIII). Razmaci: 3 proreda. Na koricama višebojna ilustracija (I—IV), i višebojna reprodukcija (V—VIII). Pregradni list: jednobojna reprodukcija, ilustracija ili crtež. Slova (za didaktičko-metodičku aparaturu): petit, petit poluerni i beli, kurziv. Višebojnih reprodukcija likovnih dela 8—10 (V—VIII).

Treba naročito naglasiti obavezu slikara i dizajnera da knjigu stilski ujednači, da je učini jasnom i preglednom, zanimljivom u celini i na pojedinim stranicama, da je likovno uskladi sa tekstualnom sadržinom. Tako će učenik imati potpun doživljaj i zadovoljstvo da se umetnički i grafički obrazuje i vaspitava. Čitanke za niže razrede treba da budu vrsta malih slikovnica, kako bi čitanka kasnije postala ozbiljna, atraktivna i likovno slobodnije oblikovana.

Treba istaći i obavezu tehničkog urednika čitanke za I razred da, kad je moguće, izbegne podelu reči na slogove kako bi na taj način knjigu napravio pristupačnjom i čitljivijom.

eseji

**Niko Grafenauer**

**Slikovnica i njena poruka** 247

Svakako nije slučajnost što su prva pismena bila u obliku slika, po moću kojih su ljudi označavali predmete i pojave iz svoje sredine, te preko ovakve likovne apstrakcije konkretnog sveta formirali svoje poruke. Znači, prvo bitne kulture su se grafički izražavale crtežom — znacima; iz njih se daljom apstrakcijom kasnije razvio veštački i još komplikovaniji sistem znakova koje su sastavljali u tekstove.

Tako i dete, koje još ne ume da piše i još nije uključeno u ono kulturno iskustvo kojim smo »opterećeni« mi odrasli, na sličan način kao što je to karakteristično za opisano civilizacijsko doživljajva i prima poruke, preko kojih prelazi prag kulturne oblasti u kojoj smo mi u većoj ili manjoj meri odomaćeni. Slikovnicom, čiji primaran način pisanja — da tako kažem — jeste ilustracija, koju tekst zapravo samo dopunjuje jer ga neko obično mora čitati, dete dobija kulturnu informaciju, i to na jedan potpuno nemametljiv način, budući da je prilagođena njegovim komunikativnim i identifikacionim sposobnostima; a to znači da mu slika kazuje upravo onoliko koliko i sam tekst, možda čak i više, jer se iz nje radaju njegove predstave. Otuda, ilustracija u slikovnici ima značaj tropa-znaka, koji je fabulativno objašnjen u tekstu, ukoliko ga slikovnica, naravno, ima. U suprotnom slučaju, njemu govorи sama slika, i zato je tu u svojim predstavama i izboru identifikacionih mogućnosti više opredeljen, dok je intenzitet pripreme za veštački, apstraktni kulturni način komunikacije nešto manji, a to zato što u celosti zavisi od efikasnosti ilustracije. Takav tip slikovnice je namenjen, naravno, najmladima, tj. deci koja još ne mogu da sledi sistematsko tumačenje likovnih znakova-ilustracija kakvo predstavlja fabula.

Iz rečenoga proizlazi da je slikovnica kamen temeljac pri oblikovanju kulturne svesti deteta, što pak ne znači da je i jedini. Usredotočena je prvenstveno na jedan tip informacije tj. na beletrističko-likovnu, dakle, na estetsku informaciju u smislu uživanja u kvazirealnoj literarnoj sadržini i specifičnosti likovnog izraza. Osnovna intencija evakve slikovnice jeste, prema tome, podsticanje estetskih efekata.

Ovde moramo napomenuti da je likovna znakovna mreža što opredeljuje naše svagdanje kulturno ponašanje, naravno, mnogo šira. Obuhvata kako reklame tako i saobraćajne znakove, ako podem od onih najjednostavnijih, kako plakate tako i fotografije, kako crtanke tako i stripovane slikovnice, kako film tako i televiziju, kako informativne slikovnice za decu tako i za odrasle itd.

Jednom reči, u trenutku kada pokušavamo da princip vizuelne komunikacije koji, kao što smo videli, u slikovnici ima odlučujući značaj, shvatimo u onom smislu kako ga opisuje Marshall Makluan (Marshall McLuhan) govoreći o istorijskoj nadgradnji i razvoju društvenog komuniciranja gde se vizuelna i auditivna dimenzija međusobnog saopštavanja dopunjaju i gomilaju na najrazličitije načine, odmah nam se i pitanje o informativnoj vrednosti i usmerenosti slikovnice postavlja u mnogo širem svetu. Radi se, naimen, o sledećem: savremeni svet obiluje najraznovranijim oblicima saopštavanja gde se kao osnovno sredstvo u prvom planu javlja vizuelni znak — slika. A to nam u poređenju sa prošlim vremenima, kada je preovlađivalo usmeno i pisano predanje, nameće takođe drugačiji način našeg sudelovanja u kretanju informacija, pa se pojavljujemo ili kao njihovi primaoči ili kao njihovi proizvodači. Staviše: budući da se radi o opštem kulturnom trendu u kom se oblikuje naša forma mentis, opisanoj situaciji je prilagođena i naša svest, a posebno svest deteta koja je, ne posedujući nikakvo predašnje, tradicionalno kulturno iskustvo, zbilja do kraja izložena delovanju opisanog kretanja informacija.

A šta sve to znači za današnju sudbinu književnog roda što ga nazivamo slikovnicom za decu?

Pre nego što ću pokušati da odgovorim na ovo pitanje, moram se osvrnuti na čuvenu Makluanovu teoriju opštila, gde mi njegova podela na »vruća« i »hladna« predstavlja prikladno polazište za dalje razmišljanje o fenomenu dečje slikovnice.

Makluan je ova dva termina uzeo iz žargona mladih Amerikanaca, označujući njima dva tipa kulturne organizacije, a time i dva globalna oblika društvenog komuniciranja preko sredstava sa kojima raspolaže moderno društvo. »Vrućim« opštgom naziva ono komunikaciono sredstvo koje ima visoki stepen određenosti; nudi nam obilje podataka, pa prema tome i manju mogućnost sudelovanja korisnika koji može biti ili gledalac, ili čitalac, ili slušač, ili pak sve to u isti mah. »Vruća« opština angažuju prvenstveno jednu čovekovu sposobnost — čulo vida. »Hladna« opština posreduju informacije nižeg stepena određenosti, usled čega onaj što ih prima ima veću mogućnost sudelovanja, uživanja u situaciju. »Hladna« opština stvaraju tako-zvanu kulturu »dubinskog sudelovanja« kada više nije moguće imati racionalan, objektivan, od realnosti udaljen odnos prema informaciji.

Kao dijalektičar, Makluan tesno povezuje »vruću« odnosno »hladnu« funkciju nekog opštila sa datom kulturnom sredinom, u kojoj se to opštito odnosno određena forma poruke javlja; naime, ista forma se u različito razvijenim društvima može javiti bilo kao »vruća« ili kao »hladna«. Ova međusobna povezanost forme poruke i kulturne razvijenosti sredine, odnosno auditorijuma kome je ona namenjena, nije, kao što ćemo videti, bez značaja ni za slikovnicu.

Na osnovu dosadašnjih opštih konstatacija nama se u vezi sa slikovnicom otvaraju dve ključne pojave, o kojima valja razmisleti. Prva pojava proistiće iz saznanja koje govori o sve većoj prisutnosti vizuelne, ideografske, slikovne komponente u načinu informisanja, to jest o našoj savremenoj informacionoj kulturi. Nema sumnje da je slikovnica u najtešnjoj generičkoj vezi sa njom, jer u njoj se tekst i slika informativno dopunjaju. Staviše: u skladu sa preovlađavajućim javljanjem vizuelne komunikacije, sa kojom se danes susrećemo na svakom koraku i koja je dostigla svoj vrhunac u televiziji, tipološki se menja takođe slikovnica; klasični literarni tekst se povlači pred kratkim komentarom, često se čak izostavlja, tako da govore samo ilustracije, a jedno i drugo stoji u tesnoj vezi sa pojavom takođe autorske slikovnice. Ovamo spadaju, razume se, takođe stripovane slikovnice kao i pravi stripovi, comics. U poslednje vreme opažamo procvat slikovnica čija informacija nije povezana sa kvazirealnom fabulom već sa saznavanjem empirijskog sveta — to su takođe naučnopopularne slikovnice.

Druga pojava koju sa ovim u vezi valja posebno istaći odnosi se na Makluanov model »vrućeg« opštila, kuda treba u načelu uvrstiti takođe slikovnici, ukoliko smo prihvatili podelu ovog američkog sociologa. To što bez sumnje najviše karakteriše ovaj književni rod jeste, kako kaže Makluan, visoki stepen određenosti njegove poruke, jer pruža obilje podataka, bilo da su oni estetskog bilo »naučnog«, empirijsko-informativnog značaja. Ali to je još uvek veoma globalna definicija slikovnice; ona ne uzima u obzir tipološku diferencijaciju i raznolikost unutar ove književne forme kao takve, a to je pitanje koje iziskuje šire razmatranje. Međutim, takvo razmatranje izlazi iz okvira našeg načelnog posmatranja, te ćemo se stoga ograničiti samo na osnovne i najneophodnije tipološke karakteristike slikovničkog književnog roda.

Osnovna karakteristika klasične, tradicionalne literature slikovnice jeste zacelo to što se u njoj u većoj ili manjoj meri jednakovredno dopunjaju i proprijetetu estetska informacija teksta i ilustracija, čime nastaje »visoko određena« tektonica poruke čiji intenzitet zavisi u istoj meri kako od umetničke, iluzijske snage teksta tako i od snage ilustracije. Pri tom, naravno, nije bitna činjenica što takva slikovnica nastaje, u pravilu, na osnovu literarnog predloška koji se ilustracijom vizuelno tematizuje. Ne govorimo, naime, o oblikovanju slikovnice već o njenoj celovitoj estetskoj poruci koja je rezultat teksta i slike. Posmatrajući strogo tehnički, modus operandi oblikovanja klasične slikovnice sastoji se od dva dela, jer proces je takav da zatvara najpre izrađeni literarni tekst, bez obzira na to da li se radi o narodnom ili individualnom literarnom ostvarenju, pa se tek posle toga na njega »prilepi« ilustracija.

Posebnu grupu predstavljaju timskе i autorske slikovnici; njihova je osnovna tehnološka karakteristika u tome što tekst i ilustracija nastaju sinhrono, u istom proizvodnom žarištu. A to, naravno, ne prolazi bez posledica po samu literarno-likovnu formulaciju slikovničke poruke, jer tu se literarne i likovne komponente već u samom procesu oblikovanja spajaju u nerazlučivu celinu. U prvom slučaju se obe spomenute komponente mogu razdvojiti — literarni tekst se može čitati bez likovne prateće, kao što se ilustracije mogu »čitati« nezavisno od teksta i na osnovu njih samostalno fabulirati. Međutim, u drugom slučaju to skoro i nije moguće, osim onda kada takvu slikovnicu želimo konceptualno što više približiti tjenom klasičnom prototipu. U svakom slučaju možemo reći da ovakav tip slikovnice u svojoj fakturi veoma karakteristično odražava preovladavajući komunikacioni model vremena; naime, textualni deo se već pretvara u povezujući, fabulativni komentar koji dopunjuje ilustracije. Jasnije rečeno: komentar i ilustracija se javljaju kao povezani znakovni lanac, od kojeg je sastavljena celovita estetska informacija slikovnice ove vrste.

Odatle imamo svega jedan korak do trećeg tipa iluzijske slikovnice — do stripa koji svojim mozaičkim konceptom veoma podseća na televizijsku sliku, dok se svojim izrazom nadovezuje na grubu pikturnalnost starih dumbo-reza. Osnovno obeležje stripa se sastoji ne samo u fragmentarizaciji integralnog događaja već i u tome što u poređenju sa celovitim slikarskom konceptuom ilustracije u klasičnoj slikovnici pruža veoma malo podataka o bilo kom posebnom trenutku uobičajenog događanja. Zbog toga je gledač ili čitalac primoran da dopunjuje i tematski razvija ono što je nagovešteno graničnim crtama odnosno osnovnim karakterističnim potezima i kolornim odnosima. Ova specifičnost, kao i dinamička težnja koju implicira odnos između fragmentarnosti pojedinih delova i celine, daju stripu izrazito akcioni, kinetički karakter. Zbog svih tih svojstava, estetska informacija stripa je suštinski drugačija od informacije što je pružaju prva dva tipa slikovnice; u svakom slučaju, nijedan tip ne može biti merilo drugome — sva tri moramo posmatrati u njihovoј differenciranoj utozi, svaki ima svoju estetsku funkciju i poslanje.

Po svojoj kinetičkoj težnji dosta srođan stripu, a po slikarskoj konceptuoj timskoj ili autorskoj slikovnici jeste slikovnica bez reči koju u ovom pokušaju tipologije slikovnica nipošto ne smemo izostaviti. Ovdje je tekst u celosti zamenjen ilustracijom koju karakteriše s jedne strane veći ili manji stepen likovne određenosti odnosno estetske informativnosti, a s druge strane veća ili manja prisutnost kinetičke, akcione dimenzije. U najboljim primerima slikovnice ove vrste su obe komponente spojene u uspelu harmoniju, u sintezu koja omogućava neometano, iluzijom bogato »čitanje« ilustracija i njihovo povezivanje u fabulu. Česta su, naravno, i kolebanja u jednom ili drugom pravcu koja idu, u pravilu, na uštrb celovitosti estetske i tematske informacije, kakvu treba da daje ovakva forma slikovnice.

Na kraju ove tipologije slikovnica želim da se osvrnem i na opsežan kompleks takozvanih naučnopopularnih realnih slikovnica koje započinju sa lepotrelom i drugim oblicima slikovnica bez reči, gde se radi o upoznavanju deteta sa empirijskim komponentama ljudskog znanja o svetu, u suprotnosti

sa iluzijskom slikovnicom gde se radi o kvazirealnom svetu; nastavljaju se sa publikacijama kojima se preko ilustracije i teksta prenose realna, iskustvom proverljiva saznanja i koja završavaju ovu kategoriju slikovnice, dakle, sa publikacijama kojih poruka teži ka što većoj naučnoj dokumentarnosti, zalazeći u najrazličitije oblasti ljudskog rada, egzistencije, kulturne svesti. Ovde ilustracija ustupa mesto fotografiji koja je preciznija i manje iluzionistička, tako da je naučna informacija što je takva slikovica donosi u najvećoj meri u skladu sa stvarima i pojavama o kojima govori. Procvat ove vrste slikovnica je posle rata u tesnoj vezi sa već opisanim opštим komunikacionim trendom, gde preovlađuje vizuelni tip saopštavanja, a u isto vreme, naravno, sa potrebotom za što širim, što više diferenciranim, ekstenzivnijim kretanjem informacija.

Ako se sada vratimo iluzijskoj slikovnici koja nas ovde najviše interesuje, te ako se osvrnemo na njena tipološka i komunikaciona obeležja, videćemo da je u svetlu Makluaneve podelе možemo u načelu shvatiti kao »vruće« opštilo, što se odnosi uopšteno na celokupnu štampu, sa izuzetkom stripa. A to znači da je osnovno komunikaciono svojstvo slikovnice njena zasićenost podacima, to jest visoka gustina informacija, zbog čega publici ne ostavlja mnogo mogućnosti za dopunjavanje i sudelovanje. Očito je, dakle, da je slikovnica svojom komunikacionom opredeljenosti prilično statička, čulno zorna, estetski zasićena, tako da zahteva ponovljena čitanja teksta i ilustracija, a to dovodi do otkrivanja uvek novih semantičkih nijansi u njenom (literarno) likovnom jeziku, a samim tim eo ipso do rasta, proširivanja i intenziteta njene estetske informacije.

Međutim, što se slikovnica tipološki više približava stripu koji karakteriše manje mera literarne i likovne opredeljenosti, usled čega je stepen dopunjavanja i sudelovanja publike veći nego kod klasične slikovnice, to ta slikovnica više dobija karakter »hladnog« opštila, kod kojeg je poruka »otvorenija« i manje definitivna od informacije, kakva je karakteristična za klasičnu slikovnicu. Otuda se čitalac takve slikovnice sopstvenim dogradivanjem sadržine, uživljavanjem u situaciju, unošenjem dodatnih podataka, identifikacijom po načelu osmišljavanja koje temelji na njegovom doživljajnom iskustvu, uključuje u svojevrsnu igru, za koju je karakteristično to što je u njoj zasnovana takozvana kultura dubinskog sudelovanja koje čitaoca najčešće povezuje sa autorom poruke; postavlja ga, naime, u ulogu njegovog saoblikovaoca, a time ukida i mogućnost čitačevoog racionalnog, distanciranog odnosa prema toj poruci.

Posle svega ovoga moramo se upitati: Zar slikovnike koje su bliže svojoj klasičnoj formi ne mogu podstaknuti ovakvo čitačevo sudelovanje. No time smo se već dotakli problema publike kojoj je slikovnica namenjena. Rekli smo da se uloga »vrućih« i »hladnih« opštila menja zavisno od kulturne razvijenosti sredine u kojoj se javljaju. Međutim, ovde je neophodno da razlikujemo kulturno iskustvo deteta od »kulturnog iskustva« odraslog čoveka, jer zbog tog iskustva je i čitanje literarno-likovne poruke slikovnice drugačije. Ako se, dakle, u našoj percepciji tipološka kategorizacija slikovnica u »vruće« i »hladne« opštila, kako smo pokušali da prikažemo u ovoj raspravi, pokaže tačnom ili da ima bar značaj pomagala kojim pokušavamo da

koliko-toliko očigledno opredelimo njihovu informativnu raznolikost, to je s obzirom na detetovo kulturno iskustvo stvar po svoj prilici nešto drugačija. »Kulturna sredina« deteta, koju oblikuje njegovo još nerazvijeno iskustvo, informativno je manje zasaćena nego što je to slučaj sa istom sredinom odraslog čoveka. A to znači da iluzija na koju ga navodi slikovnica svojim (literarno) likovnim jezikom otvara, proširuje i dograđuje obim njegove »kulturne sredine«, i to na celovit, dubinski, fundamentalan način; naime, svet što ga otkriva slikovnica predstavlja za dete igralište na koje se nasećava sa svojim fantazijskim predstavama. Radi se, dakle, o igri koja je u isti mah njegova egzistencijalna istina i izvor, odnosno oblik njegove identifikacije sa estetskom porukom slikovnice. Dok je kod odraslog ta poruka samo jedna od mnogih, te može prema njoj da se odnosi racionalno, selektivno, kritički distancirano, kod deteta se radi o globalnoj participaciji u njoj, o celoj istini, o egzistencijalnom doživljaju igre kao istine njegovog sveta. Bez obzira na to da li je u pitanju slikovnica visokog stepena informativne opredeljenosti, ili likovno i literarno završeno delo koje svojom definitivnošću ne »dopušta« neko veće dopunjavanje, kokreaciju, ili pak strip koji se zasniva upravo na tome da sudelovanje čitaoca u tom smislu bude što intenzivnije, dete se u svim slučajevima preko igre identificuje sa porukom koju mu slikovnica daje. Neki put je ova identifikacija povezana više sa čulnim zornim estetskim doživljavanjem iluzije, neki put više sa njenom akeionom, moralnom, animacionom formom koja iziskuje iskustveno već nešto više razvijenog, na svesnu kokreaciju orijentisanog čitaoca; stoga, na primer, u stripu više uživaju starija nego mlada deca. U svakom slučaju, čini se da je upravo slikovnica zahvaljujući opisanim svojstvima onaj medijum u kojem su uspešno spojeni visoka komunikaciona opredeljenost poruke s jedne strane, te dubinsko sudelovanje čitaoca, kakvo se očituje u identifikacionim dimenzijama čitanja, s druge strane. Drugim rečima: u slikovnici se, kako izgleda, radi o istovremenom delovanju informacionih komponenti koje su karakteristične za »svruča« i »hladna« opštila; stoga zacelo nećemo preterati ako kažemo da je ovaj književni rod — naravno i s obzirom na populaciju kojoj je namenjen — jedan od najintenzivnijih, najpotpunijih, najglobalnijih, najuspešnijih oblika estetskog saopštavanja.

Prevela sa slovenačkog  
Olga Trebičnik-Vučić

### **Poezija za decu Milovana Vitezovića**

#### **JA I KLINCI KO PESNICI**

Nekadašnja formulacija dečje želje da se uvek ostane dete glasila je: »Necu da porastem«. Ma koliko to bilo psihološki tačno, u navedenoj formuli to je zatvoreno individualan, zapravo subjektivistički okvir. Čovek se ponaša kao biće za sebe i kao neko ko isključivo radi sebe same hoće da zaustavi proticanje vremena. U ovog pesnika sve to dobija jednu širu, objektivnu dimenziju, zapravo taj problem vremena ili večnog detinjstva istrgnut je iz subjektivističkog konteksta i učinjen je nečim za što je zainteresovana celu prirodu:

*Uzred zime bile laste.  
Ljutile se što ja rastem.*

Svako rastajanje sa detinjstvom, svako starenje za njih znači da gube u njemu druga za intimne igre. Samo kao dete čovek je u stanju da bude autentičan i poetičan partner prirode koga priroda prihvata kao ravnopravnog i bez ograda, itd.

Jedan od postupaka koje pesnik dosledno razvija u nizu pesama i metafora jeste ono što je on sažeto nazvao *Prevrnuto, Izvrnuto, Obrnute*, što kao naslovi upućuje na suštinku postupaka, za što je jednim drugim naslovom

Baš me boli vaša glava dao i konkretni primer, oblik primene. Radi se naime o tome da se ljudi i stvari postave u obrnut odnos pa da se stvarima pridaju svojstva koja inače pripadaju ljudima suočenim sa stvarima. Na taj način su stvari predstavljene aktivno, kao živa delujuća bića koja obavljaju radnju svojstvenu čoveku ili na njemu ili na samim sebi ili pak na nekim drugim stvarima:

Stolica je na nas sela,  
Cipele nam dižu noge.  
Knjiga uzme nas da čita,  
Odgovor se stalno pita,  
Kafu prvo piće šolja.

Od jedne duhovite, ali u osnovi detinje igrarije, pesnik dolazi do jedne dublje istine ili filozofije, koja ima dvostruku semantičku ravan: onu koja neposredno znači smislem reči i onu drugu koja se čisto zvučno nagoveštava, i koja je u suprotnosti sa prvom, dajući jedan humorni prizvuk, humornu antitezku. Baš me baš glava u doslovnom kontekstu znači saosećam sa vama, oprimlike — mene sve rane mogu roda bole... samo u jednoj modernoj šatrovackoj varijanti, s dečjim humornim. I onu drugu, koju sugeriju prve tri reči: Baš me boli, u smislu »baš me brigas«, jer je bliska asocijacija na šatrovacko: baš me boli za vas, čime se daje sasvim suprotan smisao, pa sad izvolite, odlučite se sami za koju ste varijantu...

254

Pesma *Ustanak u kadi* je izvrstan primer kako se u poeziji za decu može spojiti pesnički postupak sa pedagoškim i poučnim: jednom fizikalnom procesu (pena od sapuna koja narasta) daje se, zahvaljujući mogućoj analogiji, duhovni smisao (u kadi se digla buna).

I dalje na snazi pomenuti postupak: sve obrnuto! Uzimaju se posledice za uzrok, predmet za subjekt, tj. predmet se pretvara u subjekt:

Tek vidimo ljude da iz tašne vire.  
Crne otmene tašne,  
Imaju svoje mozgove papire  
I nose leptir mačne.

To je postupak, pesnički rezultati koji nastaju u njegovoј primeni su izuzetno duhoviti, pitoreskni, živahni, maštoviti, infantilno poetični, sa atmosferom jedne blage i, istovremeno, opore prisnosti koja nam čini bliskim čitav taj svet, svet inače konvencionalnim očima gledan kao svet mrtvih i beživotnih stvari, oživljajući ga na jedan način u kojem se spajaju dva raznorodna i ogromnim vremenjskim razmacima udaljena postupka: postupak magije (oduhovljavanje, oživljavanje mrtvih predmeta) i postupak šatrovackog naivnog mangupluka i čapkunstva, sadržan u jeziku, koji je uzet sa današnje ulice, sa beogradskih trotoara. Dakle na vremenskoj udaljenosti i vremenskoj antitezzi maglja-jezik stvara se neiscrpnom invencijom bezbroj skladnih situacija u kojima se prevazilazi početna (pomenuta) suprotnost i sve uskladjuje u jedinstveno i pitko pesničko tkanje.

U pesmici *Mrak* isto imamo postavljena jedno pored drugog dva značenja, jedno, koje se ilustruje, varira, dopunjuje i oblikuje u prva četiri stiha, izuzev prvog, i drugo koje blesne kao poenta u završnom stihu, koji je doneo asocijacija na druga, karakterna i psihološka značenja, van sfere fizičkosti:

*Mrak na oči što nam bane,*

Što može da se shvati u smislu »Pao mi mrak na oči«, tj. označava jedno stanje krajnje razjarenosti, jednu unutrašnju žestinu koja muti mozak i umanjuje ili oduzima mogućnost rasudne moći. Zatim dolaze osobine ili objašnjenja mračita kao fizičkog fenomena;

*Mrak je sunce s druge strane,  
Kad se svetlost izopači,  
Mrak predstavlja međudane.*

I ovde se, u ovim »objašnjenjima«, pisac kreće u svetu dečje maštice i krenčije. On operiše antitezom svetlo-tamno, da bi deci približio pojam mrača. On kaže: *Mrak je sunce s druge strane*, tj. u prvom asocijativnom naletu, mrač nastaje kad je sunce s druge strane Zemlje, te se ne može zamisliti opipljiva i, istovremeno, tačnija definicija od ove. Sad dolazi, u sledećem stihu, nešto što je samo za svet mlade i naivne maštice *Kad se svetlost izopači!* I svetlost i mrač su od iste materije, samo su u međusobnoj negaciji, ovim je istovremeno deta i laka moralna i vrednosna nijansa te razlike, jer izopačenje ne može a da u našoj leksičkoj sferi ne asocira na moralnu defektost. Onda opet dolazi jedna odredba mrača koja se gradi na antitezi dan-noć, zapravo najznačajnijej njihoj smeni, *mrak predstavlja »međudane«*, tj. ono što je između dva dana. I najzad, jedan karakterološki sev i to u izdvojenom završnom stihu da bi bio efektniji kao poenta:

*Ide jedan što se mrači*

Cime se opet vraćamo u sferu ljudskih odnosa, punu eksplozivnosti raznih temperamenata i priroda, jer se očigledno radi o jednom namrgotvenom tipu, svakome od nas, pogotovo deci, dobro poznatom iz iskustva.

U pesmi Veče analogija za prirodnu pojavu večeri izvanredno uspelo i živo pronadlena je u krugu izuzetnih dečjih senzacija, tj. pronadrena je vrsta profesije koja uzbuduje i privlači pažnju i nas odraslih, a kamoli dece. To je vatrogasac. Kako je samo slikovito i živo, sa svim karakterističnim i upadljivim pojedinostima naslikana figura vatrogasca:

*Veče je vatrogasac i ima uniformu plavu.  
Ima rumeno lice, levi i desni brk,  
U sjajnom šljemu drži glavu,  
U ruci nosi najveći šmarke.*

Pesma *Reka* predstavlja spoj postupka personifikacije i u nju utkanog elementa pouke, prisutne na nenametljiv, posredno moralistički način. Ona je najpre oživljena, preobražena u neobično živo biće, što odmah ščepa dečju maštu i ponese je sa sobom. Time se pesnik obilno služi u pocziji, i to je jedna uzgredna ali uvek implicitna funkcija ovog postupka: da smesta vože čitaoca, uskrovila i prikuje njegovu pažnju, pokrene maštu:

*Reka je čudni voden stvor  
Živi na svim kontinentima sveta,*

A onda dolazi sažimanje pojmljova u jednom, dva u jedan, uz istovremeno dodavanje kvalifikacije koja namah pogoda prisnost, pridobija svojim naivitetom, sa nesumnjivom dozom humorâ;

*Reka je izvor  
Koji je izušao da se šeta.*

Pošto je na taj način stvoren kontakt, dete uhvaćeno u dubini svojih maštovitih iščekivanja, sad može da dode i pouku, moralisanje:

256

*Reka je bistra i nije glupa,*

Što je opet jedna igra sličnosti između fizikalnih svojstava (bistrlina reke) i njenog homonimskog ekvivalenta u prostoru duhovnih kvalifikacija (bistra=pametna). Time je izvršena priprema za odlučan moralistički skok: pošto smo prihvatali i to, jer je izneseno na osnovu analogije koja deluje kao nepobitna istina (reka je bistra i nije glupa), onda dolazi zaključak, istovremeno moralistički i prirodno uverljiv jer sav izvire iz infantilne logike posmatranja, svojstvenoj deci, i naivne očiglednosti koje se ničim, a pogotovo dečjim iskustvom, ne može osporiti:

*Dobro upamtite i to:  
Reka mnoga voli da se kupat  
I zato ima svoje korita.*

Analogije na kojima pesnik gradi svoju maštovitost odnosno u kojoj je iskazuje mogu se odnositi na sferu živih bića suočenu sa sferom predmeta ili žarolikih svojstava materijalne stvarnosti, čime se postižu izuzetni humoristički efekti, kao u pesmi *Rodaci*:

*U savani,  
More mani,  
Zebra dete*

*Pitalo je zebru tatu,  
Kad će idti da poseti  
Te rođake na asfaltu?!*

U jednom ciklusu, pod naslovom *Pesme dovedene u pitanje*, nalaze se pitanja koja deca postavljaju sebi ili odraslima ili jedno drugom o bićima i stvarima koje ih okružuju. Tu se nalaze i ove male dečje nedoumice, koliko smešne nama odraslima ukoliko ne umemo da se udubimo u magično-infantilni dečji svet, toliko presudno važne za nezasitljivu ljubopitljivost dečje maštete, i na koja je istovremeno toliko teško odgovoriti, jer se kreću u sferi očiglednosti koja je u isti mах lišena neposredno prisutne funkcionalnosti, one racionalno-svrhovite povezanosti oblika i funkcije preko koje mi odrasli mirno i nehajno ili i ne primećujući prelazimo sve dok nas deca svojom radoznaštu ne podsete na to da »ima more stvari između neba i zemlje« (tačnije: nadomak naše ruke!) »o kojima i ne sanja« naša odrasla mudrost. U te pitalice, koje sa začudujućom svežinom odišu inspiracijom autentičnog dečjeg pogleda i doživljaja stvari i okoline, spadaju na primer:

*Zašto je glista  
Sa obe strane ista?*

*Da li neki lopov i sebe potkrada? (sa satiričnom žaokom!)  
Pri kupanju s nama banja li se kada?*

257

Ove pitalice se inače razgranjavaju u raznim pravcima, metaforičkim i simbolskim igrama, kojima je, bez obzira na svu raznolikost, zajedničko to što potiču iz autentičnog sveta dečjeg, naivno-magijskog doživljaja stvarnosti, istovremeno suverenog i naivnog, onog carstva svemoći dečje maštete koja u suštini ima zajednički jezik sa svetom pesnika, bez obzira da li ovaj piše za decu ili za odrasle.

Ima tu prekrasnih stihova sazdanih za trajne poruke, koje se pamte i nose u srcu kao najdraže istine, kao na primer:

*Kolevka je otadžbina  
Koja ne zna da poraste.*

Još jedan primer za više puta pominjani postupak:

*Brojevi su iz navike —  
Iznisili naučnike.*

U ovoj zbirci se nalazi i jedna grupa pesama napisanih po modelima inspirisanim dečjim ačenjem i šatrovačkom igrom premeštanja slogova da bi se ispretumbao normalan i uobičajen sintaksički redosled, kako bi se sakrila prava poruka. Ovde se, razume se, ne radi o skrivanju smisla radi neke tajne poruke nego da bi se jezičkom igrom smisla otvorile nove mogućnosti humorih efekata. Primer skladnog stapanja raznih postupaka u jedinstveno pesničko-humorno dejstvo predstavlja, između ostalih, pesma *Stolica*.

67

## DAČKO DOBA ŠUMARICA

Ovde je člava poezija, u početnim strofama (*Narode moj dobri?* Ti pamtiš, ovde se pucalo.), sav pesnički efekat izgrađen na strahotnoj antiteziji između nemilosrdnog masakra, sažetog i izvajanog pesnički u jednu rečenicu koja ima u себи нешто od ikonskog načina epskog sažimanja i sabijeno slikovitosti: *Ovde se pucalo, i najnaivnijih slika i prizora koji ilustruju dačko dobo!* Veća se protivrečnost između rata i mira kao i neljudskost ratnih ubijanja gotovo da i ne može drugčije iskazati. A onda se svaka strofa završava poentom koja je izvučena iz jednog od sadržaja i iskaza strofe, obično iz poslednjeg stiha, na kraju strofe, suočenog sa ubilaštvo ili ponatiranoz u samom sebi. Primer za prvi slučaj:

*Narode, moj dobri,  
Ti pamtiš, ovde se pucalo:  
U mali i veliki odmor.*

258

*U šaptanje na časovima. U mrlje prosutog mastila.  
U sednicu nastavnika veća.  
Mrtvo nastavnika veće  
ocenuju ubice jedinicom iz vladanja.*

Ova poenta je zaista magistralna: mrtvi, od ratnih zlikovaca pobijeni nastavnici ocenjuju svoje i dečje ubice jedinicom iz vladanja! Kakvo humaniziranje (pojmovima i kategorijama iz nastavno-dačke prakse odmcrava se i *ocenjuje* ratno orgijanje! Ima li humanije osude ratnih zverstava, ima li skladnije, iz samih odnosa i situacije, iz samog pedagoškog kararaktera i svojstva ljudi koje proizlazi iz njihovog nastavnika poziva, sadevene i izgrađene pesničke slike?! Itd.

*Primer za drugi slučaj:  
Ti pamtiš, ovde se pucalo:  
U jednoćine sa jednom i više nepoznatih.*

*U istorijsko gradivo koje su prešli,  
I ono koje su tek imali da pređu.  
Sa gradiva, oni su prešli u samu istoriju.*

I ovde, u ovom primeru, sve prirodno proisteklo je iz jedne dačke situacije i predene nastavne grade: aktuelna istorijska situacija (rat i ubijanje) slaže kao životni okvir sa istorijskom gradom i istorijom kao predmetom, odnosno predmetom istorije kao paralelnim nastavnim tokom, da bi svojim stapanjem omogućili skok u poentu: *oni su prešli u samu istoriju.*

Poema je, vidi se, građena za javno kazivanje. Otuda kombinacija i smenjivanje ritmova i metrova. Najpre, dugački, epski dugodahi ritam, kao kad se na seoskim sedeljkama starih ljudi u brdskim krajevima sasedne i naširoko i nadugačko, onako neuznemiravano sa strane, u svećanoj tišini i sa epskom mlinodom zrelim iskustvom, kao da se zbiljski ponovo suočava sa istorijom i onim što se odigralo, pripoveda šta je nekad bilo, piseća se i obnavlja u sećanju da bi se bolje utuvalo i zauvek u pameti zadržalo. To su te strojevi čiji stihovi počinju sa *Narode moj dobit!* Već po samom ovom načinu obraćanja oseća se nešto mitsko, doziva se atmosfera epske veličine i epske žilje, kao da je svaka reč birana za istoriju i da bude dosta dosta isto rije, baš onako kako su je bili dosta dosta, stvarajući je, i oni izginuli koji su neustrašivo izložili svoje grudi okrutnom okupatorskom ubici, i čijoj je svetljanoj uspomeni i posvećen ovaj epski skup.

Dakle, intonacija čisto epska, ali pesnički efekti u njoj izgrađeni su i ostvareni na iskustvu umetničke poezije, ne epske, i to ovim stihovima daju jednu posebnu draž, draž spoja dva izraza, epskog i umetničkog, jednog po ritamskom zvuku i atmosferi, a drugom po pesničkim elementima i pesničkim figurama.

Promena ritma i metra u ovoj poemi uslovljena je dvojako: karakterom njene namene (javno izvođenje u memorijalne svrhe) i karakterom samog motiva, u užem i širem smislu, naime kao sam događaj i kao ritual obnavljanja uspomene na događaj, kao neki dublji i daleki ritualno-sakralni smisao i epska apoteoza nastradalih i njihovog ne herojskog držanja, u tome i jeste običnost i prisnost ovog pristupa, nego elementarne nepravičnosti koja im je nanesena time što su nemilosrdno pobijeni i otrgnuti iz mirnog, radinog, miroljubivog života, prepunog svakodnevnih životnih naivnosti, obaveza, briga i radnji. Ovde su, u drugoj pesmi u okviru poeme, prepliću elementi mitsko-epske apoteoze (*Mutne kapiju zvezde s lica*) (*Nebom lete venči ptice*) sa elementom tragizma vezanim sa same ulice (*Streljan žagor sa ulicu*), dakle u jednoj poetsko-varoškoj varijanti, i, konačno, sa elementom naše pesničke epske tradicije (*Mlado žito oranica*), dakle pesnički ruralni elemenat. Tako je iz elemenata uzetih iz nekoliko pesničkih tradicija istkano jedinstveno tkivo koje zvuči i dejstvuje jednim ritmom rituala i apoteoze (Str. 3.).

Pesnik je ovde realizovao ideju da svoje originalne stihove, različito metrički i ritmički podešene da odgovore višestrukoj nameni i memorijalnom karakteru javnog izvođenja, protka autentičnim stihovima učenika kragujevačkih osnovnih škola, zapravo njihovim mislima iz pismenih zadataka, koje je pesnik pretocio u stihove, organizovao, povezao u strofe i uključio u svoju poemu. Time postigao višestruki cilj: osvežio je autentičnom naivnošću (u pesničkom smislu reči) i neokovanošću konvencionalnosti, originalnošću neatrazenih efekata, velike teme slobode, otadžbine, pravde, ljubavi itd. Pokazao kalcvo nepresušno pesničko blago počiva u svakoj mladosti, zapravo da je mladost, tj. egzistencija još neuobičena u šablone, teorije, smisljeno i naučeno, i jeste identična sa samom poezijom, i, najzad, povezao asocijativno dve mladosti: onu iz 1941. koja je nedužno pala kao žrtva nacističkog programa, i ovu iz školske 1971/72. godine, puštajući je da na najautentičniji način, poezijom svojih originalnih misli, dokaze da je pesnički i životnom zrelošću uprkos svega naiviteta dosta dosta tog viteškog pokoljenja.

Poema je različito strukturisana u pojedinim svojim odjeljcima, što je zahtevao i karakter oratorijuma kao najadekvatnije forme za javna izvođenja u ove svrhe. Tek sa gledišta procene poeme kao scenskog prikazivanja mogu se shvatići sve njene unutarnje ritmičko-ritualne osobenosti koje jesu deo njenog scenskog izraza ali i izvorište jedne osobene, tragično-epski monumentalno-istorijski inspirisane poetičnosti, njeno izvorište i kazivalište.

Obe knjige Milovana Vitezovića (pesnička zbirka *JA I KLINCI KO PESNICI* i poema *DACKO DOBA SUMARICA*) predstavljaju jedan poseban i originalan pesnički kvalitet u našoj savremenoj književnosti. Njih u najvećoj mogućoj pesničkoj meri krase izražajna, pesničko-figurativna i melodisko-intonativna prilagodenost predmetu i temama pevanja, kao i jedinstvena psihološka prelamanja viđenog kroz svest i maštu autentičnog detinjstva. Ona nije građena i domišljana po modelu »Kako mali Đokica zamišlja...«, nego je neposredan izliv onog čudesno-dečjeg sveta koji svako od nas nosi jednim delom ili krajnjicom sebe, a samo pesnici, ljudi od dara i maštice, mogu da ga nepogrešno iskažu. Pesnik se zato i ne trudi da misli kako dete »misli«, njemu je samo potrebno da aktiviše ono u sebi što je svakom pravom pesniku svojstveno kao »velikom detetu«.

260

Nije danas nimalo lako pisati poeziju za decu koju će deca prihvati i kao izraz sopstvenog sveta i sistema simboličkih znakova koji odgovara njihovom specifičnom načinu komunikacije, koji se neprekidno menja i stvara tako da gotovo svaka generacija ima svoj rečnik. Osim toga, u nas je ta poezija deskora bila pod apsolutnom dominacijom izuzetne ličnosti Jovana Jovanovića Zmaja, popularnog čika-Jove Zmaja, pa je svaki novi tragački put neminovno podrazumevac izvesnu negaciju ili bar odstupanje od nenađenačenog tradicionalnog uzora, koji je postao nacionalna vrednost i u kojem se akumulisalo psihološko iskustvo vezano ne samo za jedno vreme, društvo ili pokolenje nego i za neke od neprolaznih psiholoških zakonitosti dečjeg sveta i mišljenja.

Pa ipak, vreme čini svoje, te i današnja deca umnogome misle i doživljavaju svet na svoj način. Ako to nimalo nije uzdrmalo pesničku vrednost Zmajeve poezije, nametnuto je savremenim pesnicima obavezu da tom novom dečjem svetu i načinu doživljavanja dadu novi izraz. Ovu poeziju prvenstveno tako treba i posmatrati. U njoj se zapravo ogleda onaj preokret koji je nastao u svesti savremene dece u odnosu na tradicionalni svet dečje maštice, i to tradicionalan ne samo po predmetima nego i po odnosu prema stvarnosti, preokret vidljiv po unošenju novih perspektiva i dimenzija u opažajni aparat deteta, koji to dete čini detetom naše sadašnje savremenosti a ne bilo kojeg drugog vremena.

Neiscrpjan je svet dečje invencije a isto tako i pesnika koji mu se vraća kao svom prirodnom i autentičnom elementu. Nemoguće je a i nepotrebno iznositi sve situacije u kojima ovaj pesnik prati i beleži dečje reakcije, na trenutke gotovo kao da je na magnetofonsku traku bukvalno hvatao šta deca misle i govore. Njegov svet je maštovit, bogat, raznolik, vedro, humoristično i kreativno okrenut svemu čega se dotakne i sa čim se dete susreće u svom malom carstvu. To ne znači da je taj dečji svet smešten u kulu od slonovače i da je odvojen od našo ljudske zbilje, naprotiv ovi se svetovi dodiruju

na jedan način koji održava njihovu prirodnu sponu i obezbeđuje autentičnost, baš kao što biva i u stvarnom životu. Pesnik ne opterećuje dečji svet problemima nas odraslih, ali dopušta, s vremenom na vreme, da i nešto od toga sveća, po neki pojedini ili situacija, neosetno sklizne u naručje deteta ne narušavajući čari detinjstva.

Jer ovo je, pre svega, svet viđen dečjim očima i srcem, stvoren za igru koja se pred nama neumorno odvija, s puno duha i humora, ovo je konцепција detinjstva kao prepresušne kreacije, koja oblagoroduje, poetizuje, oplemenjuje i unosi radosna i vitalna sazvučja u svet i odnose koje su odrasli toliko sasuđili i osakatili da su ga doveli na ivicu besmisla. I upravo ova poezija pokazuje koliko se neizmerno bogatstvo krije u naizgled ili znista sparušenim rečima, pojmovima, oblicima i materijalno prisutnim stvarima, dovoljan je samo jedan novi pesnički podsticaj, pa da se lice sveta preobrazи, da se otkriju nove veze i odnosi, nova značenja i poruke koje počivaju pod skamenjenim ljkuskama uhodane životne rutine.



**u traganju za  
izgubljenim detinjstvom**

**Koliko je velik svet**

U genezi pesničkog stvaralaštva Ace Šopova ona teška jedna *kru dole*, kao ponornica bez imena, ali i kao opomena svevideća, traje bez prekida, podsećajući pre svega na vlastitu putanju, na taj bitni ugao spoznaje i trajanja. Odakle se pošlo, i kamo se to zapravo stiglo, — to stihove Ace Šopova zacelo ne govore, ne spominju, opominjući u međuvremenu svaki onaj glas koji bi, još, da zaboravi, da se ne prepozna. Nego tišine Šopova nadvija se nad tom tihom kontemplacijom, nad tim nevidljivim virom, nad tim obronkom zavičaja i uspomena. Kamo god krenuli, taj svod zavičajnog proplanka, to svetlo prvobitne upaljene ljubavi za predeo koji izranja u južnom svetu, traje kao talisman sopstvene pažnje, opstojnosti, onog jednog jedinog nemira koji nam je dan da bismo se prenuli iz zaborava, da bismo, koliko sutra, kročili u svet nepoznatog. Između poznatog i nepoznatog, Ace Šopov po pravilu ide onom trasom pesničke pažnje koju, još od Kranjčevića, sugerisu stihovi koji govore o pamćenju, bistro vodi nezaborava, jedinstvenoj putanji sanjara koji domovinu tek u srcu nose. Nije pesma Ace Šopova čuđenje. Pre bi se moglo reći da je uslov, zakon jednog umnog i proosećanog stanja zrenja, spoznaje, prvih vizija onih malenih i nemušnih reči koje prepoznajemo, ali koje ne pamtimos. Uvek jedna bitna i nezaobilazna promena traje u stihovima ovoga pesnika, ne mareći za negdašnju melodiju, ali i te kako, svim svojim potencijalima, čuvajući ono pomamno krdo uspomena koje se kovitla pred nama kao sopstvena vizija. Nema jadikovke, nema sentimentalnog doziva, nema suze, sužene predstave o tom tako često nepremoćenom obzorju koji nam se neprekidno nudi kao mogućnost. U knjizi *Pesma na crnata ženata* (»Misla«,

Skopje, 1976), u kratkoj ali značajnoj pesmi *Vo Štip i vo Žoal*, to obzorje je nalik na ono nepregledno bezmirje jednog prominentnog srpskog pesnika. Toliko je, naime, ostvarena pouka davnih kralježjanskih tekstova koji su, posle Kralježe, nspominjali da je jedino pesmi i snu moguće da premoste te beskonačne razdaljine, te gradove koji niču u popodnevnoj pozlati sunca, koji se gube i guše u divljini tajge, u moćvarama, u epidemijama, u beznađu nestanka, napuštenosti. Ovde su Štip i Žoal, na razdaljini okeanskog, kontinentalnog, nepreglednog, najednom u blizini, u okrilju ne tek jednog stiha, nego i jedne ljubavi. Prolaze karavani i vremena, mimoilaze se putanje vetrovi i noći, a dva malena grada, najednom, u stihu Ace Šopova, imaju dijalog prisnosti, smernog kazivanja, čutanja u dugim kadencama bratimljenja, ljubavi, odbrane, življenja. Koliko je velik svet, to ovde nije pitanje, već utvrd, već eksklamacija, već podvig, kome valja priznati ono što i jeste bitno: utisak o neosvojivosti, o nepregledu, o šansi. Pa kao što je remboovski poriv lutalaštva i bekstva, u jednom času, označio bitan raskid sa postojećom hijerarhijom stvari i totalitetom raščovećenog čoveka u velikom, civilizovanom svetu, tako sad, evo, sa stihovima Ace Šopova nallazi utisak o mogućnosti dijaloga, prisnosti, o ukinutim granicama i premošćenim starima. Bez mnogo reči, bez vitmanovske zahuktale rečitosti koja nas obavlja kao zastava jednog nadahnutog pacifizma, ili, ako hoćete planetarizma, ali i bez sandrakovske geografske inspiracije, Aco Šopov sad, na obali dalekog i bezmernog okeana, najednom, kao ono negda Milivoj Slavićek u okeanu prošlosti što pronalazi svoj, naš Nin, vidi svoj Štip, svoju domaju, svoju zavičajnu vedutu.

Nije ovde reč ni o prigodnosti, ni o turističkoj vinjeti, saopštavanoj, kako već biva, u ljudskom ovalu zaščerenih spomena na prošlost i dekorativnu egzotiku malenih krajeva. Nema egzotike, i nema malenih krajeva. Sve je najednom svedeno tek na najneophodniji podatak. Dva imena, kao tepanje, kao hipotoristick dva malena grada na obalama voda, zatureni, zaboravljeni, sad u projekciji pesničkoj obnovljeni kao mogućnost. Kao utisak o stvarnosti koja nam neće izmići. Pesnik treba da probudi reči, pisao je nekada Šopov. Sad su te, tek te dve malene kratke reči probudile u nama čitavu plimu uspomena i zbivanja.

Pesma je, ovde, preduslov našeg saznanja o prolaznosti i relativizmu geografskih i intimnih razdaljina i bliskosti.

#### VO STIP I VO ŽOAL

Kolku e golem svetot!

Eden pod Isarot,  
drug na Okeanot.  
Dva sveta, dve borilišta,  
dve različni životni svetilišta.

A minuva karavanot...

Kolku e svetot mali!

Štip i Žoal,  
Eden pod Isarot,  
drug na Okeanot.  
A isti ljubovi,  
isti branuvanja  
i isti poetski maki i sonuvanja.

Dva grada mali i rečisi bezimeni  
A obata se ista ljubov zbratimeni.

Acu Šopov

(*Pesma na crnata žena*, »Mislac«,  
Skopje, 1976, str. 25)

Ima jedna stara, poznata pesma Izeta Sarajlića što, pod naslovom *Rani Sarajlić*, spominje Seljvinskog, intimno verovanje svakom i svima, ranu zimu, prve dane slobode, pomisao na ode, i koja se — u mnogome — pojavljuje kao esencijalna stranica čitave njegove lirike. Ta četiri distiha *Ranog Sarajlića* zvone nekim melankoličnim, svetlim neprebolom, zagledani u dano ratne i poratne, ali od svega u ostatke onog nekadašnjeg bića koga više nigde nije. Sada, u knjizi koju je Sarajlić označio kao možda *romanz* (*Koga će sutra voziti taksisti*, »Veselin Maslešac«, Sarajevo, 1975), to vreme poslednjih kratkih pantalona, zvonjave dubrovačkih zvona na dan pobjede, 1945. godine, sarajevskog snega, sesiara partizanki, nailazi kao presudan čas za pesnika koji je snatrio svoje prve ode. *Cetiri ratne godine* ko je u Evropi i bio dijete? — beleži Sarajlić. *Zar je u njoj uopšte bilo djetinjstvo?* — zaključuje pesnik, već u generalizaciji utiska, s pomislima kako je takođe mogla izgledati njegova, vlastita prva pesma. Fenomenu svoje ratne mladosti Sarajlić se vraćao neprekidno, s gorkim uspomenama na slivi vikend, na liniju Mažino, na borbertovski doživljaj generacije bez milosti. Slika perona na kome, poput jednog Tišminog stiha, traje svoje zrele dane, zatravljen uspomenama na rat, pogrome i nestalu mladu generaciju, tipična je za Sarajlićeve pejzaže, za njegove isповesti, za njegov ritam. Ali nikad može biti na tragu onog prvobitnog *ranog Sarajlića* pesnik nije bio bliže nego u ovom memoarskom tekstu, što se ne nadnosi samo nad mlade trenutke dečaštva, već i na zadatke života koji je već uveliko krođio u njegovu spoznaju. Tako je sve, kao u nekadašnjoj pesmi, ostalo u gorkom utisku doziva na koji se нико, i nikako, ne oglašava:

*Rani Sarajlić kao i rani Seljvinski,  
ni piće rakiju ni piće viski.*

*On previše veruje svakom i svima.  
Rani Sarajlić kao rana zima.*

267

*Rani Sarajlić, to su prvi dani slobode,  
Rani Sarajlić misli jedino na ode.*

*Od njih on ne stiže ni da se obesi.  
Rani Sarajliću, gde si sada, gde si?*

S očajem ratne, tužne mladosti, sa refrenima zaustavljenog, davnog poimanja sveta koji je bio surov, i života koji je proticao bezglavo, okupacijaški, neostvareno, Sarajlić vidi i spoznaje detinjstvo kao svoju nepostojeću domaju, obezglavljenu, krvavu, neispoljenu drukčije do u prigušenosti i tavnom siromaštvu. Odiškrinuta su, majčinim srećnim suzama, vrata u vreme mirnodopsko, novo, buduće, upravo nad sudbinom pessnikovih prvih dugačkih pantalonu u kojima, na svečanoj akademiji, recituje ratnički Čopljev stih. U tom svetlom trenu koji je, netragom, nestao.

#### KOGA ĆE SUTRA VOZITI TAKSISTI

Više od svega mene su onespokojavale moje kratke pantalone.

Kako u njima na svečanoj akademiji u pozorištu da recitujem Čopljevog »Ratnika pred kartom domovine»?

Kako u njima da u gruškom Omladinskom domu govorim o Maksimu Gorkom?

U kući, međutim, nije bilo ničeg od čega bi se sašile dugačke pantalone. Sve što se od odjeće imalo otialo je na zamjenu za jaja, suho meso i ostale namirnice do kojih se moglo doći u obližnjim selima.

Zato možete zamisliti moju radost kad su 9. maja 1945. iz Slanog došle sestre, partizanke, s poklonima među kojima su bile i vojničke, engleske pantalone. Isti dan u kući je proradila Šivača mašina: još jedan znak da smo stvarno bili u miru.

A mir je tog dana bio i zvanično proslavljen vatrometom i zvonima sa svih gradskih crkava.

Sestre su uzele »Mati« Gorkog i Londonovu »Gvozdenu petu« i vratile se u Slane.

Majka je te noći plakala, ali nekako sretno. Ostalo joj je još troje djece!

Kad je kroz nekoliko dana otac saopštio da ćemo uskoro seliti u Bosnu — po onoj radosti koja me je svega obuzela pri pomisli na dugo putovanje u neizvesnost — shvatio sam da zapravo još nisam izašao iz Toma Sojera!

Sarajevo, u koje prelazimo krajeri te 1945. godine, pošto su se u međuvremenu i sestre uspjele demobilisati, dočekuje nas snijegom, koji dotada, žitelj juga, nikada nisam vidiо.

Ili se to i priroda pridružila opštem nastojanju ljudi da se što više poterja dječja strana mira?

Cetiri ratne godine ko je u Evropi i bio dijete?

Zar je u njoj uopšte bilo djetinjstva?

O tom snijegu, punom vesele dječje cike odraslih, mogao bih napisati svoju prvu pjesmu, ali neko ko je na Dan pobjede obukao svoje prve dugačke pantalone ima valja u poeziji važnije zadatke nego da opisuje nekakve pahuljice!

Izet Sarajlić

(*Koga će sutra voziti taksići,*  
»Veselin Masleša», Sarajevo,  
1975, str. 10—11)

#### RAVNICA KAO ZAVIČAJ

Pavle Ugrinov je, u nekolikim svojim knjigama, akcentovao upravo tu spoznaju kontrapunkta: zavičaj kao ravnica, ili, ako hoćete, ravnica kao zavičaj. Još u knjizi *Kopno* (1959), tragovi rata, sumnje, otkriće vlastitog djetinjstva, kao velikog tribunala savesti, u prerano doba postavljenog, javili su se pred ovim sasvim naročitim, odnegovano samosvojnim našim piscom kao mikrokosmos, u koji se nije uputio, tek u trenucima raskalačnog a opet nostalgično raspoloženja, već u kome je, ostvareno pronicljiv, bio i ostao. U trilogiji *Elementi* možda se u preglednoj meri ne vidi šuma. Međutim, i tu smatram intervenciju koja sledi veoma bitnom: vidi se to obilje izuzetnih, egzotičnih, ako hoćete, kadrova djetinjstva i mladičstva tako upečatljivo, tako neponovljivo i tako gusto u procesu saznavanja, da se može slobodno zapisati kako današnja faza pisanja i razmišljanja Pavla Ugrinova ne bi bila toliko jedinstvena, toliko bogata i tako precizno orkestrirana, da nije bilo tih eksplozivnih, magičnih, bogatih projekcija koje je ovaj autor ispisivao u mnogobrojnim svojim knjigama, nedovoljno čitanim i nedovoljno vrednovanim, na žalost.

Već je u *Rečniku elemenata* (1972) Ugrinov načinio taj veliki, bitan zaokret. Javila se ta knjiga kao naizgled usputni, jednostavni bedeker kroz onaj čester *Elementa*, da bi rašomonski pokazala i jedno druge lice tih raščasanih i frivilno često rasprćanih naših realističkih pripovedača koji su nastajali iz vojvodanskog podneblja. *Rečnik* je, najednom epski takođe, ali u malom žanru, pregledao i — može biti — u poslednjem času zabeležio semantiku nekih bitnih pojmljova ravnice. Ne otkriya se ona na stranicama i u zgušnutim, zatvorenim pasusima *Rečnika* kao onaj beskraj koji se tek, u našim starim romanima, spomene, pa potom pokuljuju duge, u bezmernim pašima ostvarivane epske partie pripovedanja, seljakanja, prenošenja. Baš naprotiv, ravnica se sva iskazuje tu tek u malenim grumenima neke zapitvene, jednostavne nostalgije za kamenom, osmehom, rukavcem velike reke, mrtvajom koja počiva, plodom koji se zatvara. Kao da je, sad se to jasno vidi, *Rečnik elemenata* u izvesnom smislu bio završetak jedne etape, ali u isti mah i početak, i krupna najava onoga šta sledi.

Aiza *Rečnika* je nailazio tom velike specifične težine, razbokoren, ali opti nikako u onom klasičnom načinu osmišljavanja ravniciarskih prozaika: red ispovesti, red opisa, red dekonih putešestvija na tarmacama koje zvono na prašnjavom poljskom putu. Baš suprotno, ovde se pojavio beskraj u nečemu što naizgled ne postoji kao turistička numera. Kad tamo, a ono se i te kako otkriva jedan neverovatno atraktivran, fasinantan odista, nepoznat gotovo predeo ravnice. Nije ovde u pitanju dojakošaja, ponegde cinoberom iskrivljana kletva ravniciarskog prašnjavog života i vlažnih kuća od naboja. Nije ovde reč o iskrivljivanju uspomena, već o tome da se istraži, koliko je još inaguće, koren tih očaravanja, tih udivljenja, tih fascinacija. Dobro se sećam kako je Ugrinov imao dileme: da li da ostavi naslov *Fascinacije*, koji se sedi nalazi na čelu Nolitovog zamačnog toma (1976), ili da dovede pod farove čitačeve pažnje jednu od tih starih naših, drevnih reči koje se sad nigde i nakako ne govore, ali su govorile o divljenju naših predaka. Moj je utisak da je Ugrinov valjano sačuvao upravo reč fascinacije, kao dokaz u kolikim je razmerama istraživao, pomno, distinguirano, jedinstvenom upravo predeo trageva detinjsiva, kada se verovalo u slike, u te prve naše reči, u predeo. Fragmentarna, kao svaka moderna knjiga, koja stremi ka totalitetu, ali odista totalitetu spoznaje, ova sveska Pavla Ugrinova je najednom, posle svih, a iolikih simorealističkih naših prozaika i hroničara, iskazala svet ravniciarski, pokazala slutnjo panonskih meda i razmeda, izdvojila onih nekoliko bitnih i za savremen odnos značajnih punktova tako uzbudljivo i tako opsedajuće da se bez ikakvih rezervi može govoriti o datumu, o medi u razmišljanjima i raspravama o našoj savremenoj prozi, tematski vezanoj za ambijent ravnice, prašine, dajine.

Zavičaj se, doista, javio pred nama kao ravnica, kao predeo, ali nikako univerzalno i apstraktno bačen pred noge čitaoca i putnika kao tamni vilajet, već pre kao atlas ēudesca, mapa veličine, ploha mogućnosti. Kako je veličanstvena prašina ravnice, i kako se cakle, u svežini jutra posle kiše, te žute kocke gradske kaldrme, kako je moguće, i kako je svemoguće grad u ravnici, kao toponim, ali i kao adresa, kako se sve to nekako typu i jednostavno u isti mrah sliju u osnovnu boju grada, — to stranice Pavla Ugrinova pokazuju u visokoj vatri svoje najedno rashlađene, stegnuto vodenje ispovesti. Nema tu junaka koji bi bili nalik na pripovedačke vertikale naše prošlosti. Nema ni banalnog divljenja becarastim i dovitljivim ravniciarima. Ima mnogo utisaka, podrobnih, ali nekako zakovrdjenih, nepoznatih, kanda nepojarnih i samom autoru. *Fascinacije* su, naiče, knjiga koja ne samo otkriva, nego koja se otkriva i sopstvenom htenu kao mogućnost, kao brevijar za duge letnje prašnjave večeri, kada izbledelo nebo nepomično traje kao svod nezaštićene, nečuvane raskriljene ravnice.

Ima na ovim stranicama unutrašnjog dinamizma tog našeg panonskog banatskog predea, kao na slikama Zdravka Mandića, kad ne prepoznajete da li je pred vama to oblak ili prašina, u veličanstvenom svom kovitlaku. A ima i fragmenta koji pomno, bez predrasuda opominju i nestaju. Kanda je Ugrinov jedini autentični nastavljač onih proza Isidore Sekulić koje mare, još, može biti za velike stvari dečjih zbivanja na ravnici, ali istovremeno i za moć fragmenta. Od čuvene proze *Ambicije*, dim Isidore Sekulić do ovih

Fascinacija put vodi preko mnogobrojnih, tako poučnih i najčešće tako bolnih iskustava detinjstva, savremenih ratova i ratovanja, cinizma, ravnodušnosti čak neke koja ne poznae granice, ali ni oduševljenja. Pisani mirno, rashlađenim rukopisom, u tobožnjoj svojoj objektivnosti ovi fragmenti Pavla Ugričeva kriju visoku vatrnu doživljaja, autentičnu, vansporno ostvarenu darovito i prenicljivošću o kojoj će se još čuti.

### VELIČANSTVENOST PRAŠINE

Teča mi je otkrio svu veličanstvenost polja; samo suštvo ravnice. Da li bih bez njega, njegovog ushićenja, njegovog zanosa, ikada mogao pojmiti taj zastrašujući prostor, to prostranstvo Panonije, koje u meni čini koren svega. Ostao bih, usred te beskrajne širine, neznačica. Među gradske kuće i ulice dopiru samo spoljni znakovi prostranstva, spoljašnje njegove naznake, dok smisao ostaje tamo, u samom srcu polja. Dok se ne stigne na salaš, i u njemu ne poživi, ma i kratko, sve ostaje isuviše udaljeno.

Takov je bio dedin salaš, najudaljeniji od svih, na domaku Velike peščare, sasvim usamljen, na jednoj blagoj uzvišici; i ma kako da je ta uzvišica bila blaga, ona je ipak bila dovoljna da salaš na njenom vrhu izgleda iznad ostalih i nad svom okolinom. A sa njenog uspona, pogled se blago sruštao na sve strane. Teča mi je otkrio taj jedinstveni vidik, koji je u prvi mah bio kao pogled po nekoj živopisnoj mapi, a potom sve više vidokrug čoveka u prostranstvu. Ovde su putanja sunca i senke na zemlji zbilja imali svoje prirodno značenje, jer su otkrivali strane sveta. Belasasti slojevi koji bi se pojavili na Zapadu posle kiše označavali su obronke Peščare, a tamnuc mrlje gajeva na jugu — ivice Blata, ka kome su uvek stremile i iz koga su uvek stizale mnoge ptice. A oni sitni i jedva uočljivi oblačići prašine, što su se iznenada dizali ovde-onde iznad polja a potom se raspadali i potpuno slegali, otkrivali su kaskanje nekih kola glavnim ili sporednim putevima, u isto vreme i pravce samih puteva, ali i neka druga kretanja, zatim rad ljudi i životinja, u tome na izgled bespuču i pustolini.

Najzad, sama prašina. Ona je svugde prisutna i ona svuda dospeva; ona je neuništiva. Priroda je stvara na svoj neumitni i sveresavajući način, priroda koja sve pretvara u prah; čovek je obuzdava, da ne bi prekrila sve, čitave oblasti. Borí se protiv nje na svoj neprimetni i jedva dovoljni način, počev od brijanja prašine po sobama, onog najtanjug sloja što se hvata po stvarima i podu, pa preko sadnica lismatičkih drveta pored kuća i puta koje će je svojim krošnjama upiti i ublažiti, do kaldrmisanja i asfaltiranja puteva, da bi je ukrotio i sebi načinio prolaz kroz nju.

Prvi put sam pojmljio prašinu — njenu mirnu neukrotivost, njenu potuljenu preinju da uništi sve oko sebe i njenu beskrajnu i možda spasonosnu lenjost da se pokrene i sveti — jednog ranog jutra kada sam pošao sa tečom pešice na salaš — kako je to on, vrli Šetač, najviše i jedino voleo. U početku, samo je neki širok beličast trag u tamnoj a ipak prosvjetljenoj noći ukazivao da smo na putu kroz atar. (Svi putevi kroz atar, pa i ovaj, bili su zemljani, bez ikakve čvrste podloge). Iz daljine, neodređeno, čuli su se kolski točkovi,

nejasno frljanje i rzanje snažnih konja, prvi bruj lokomotive sa vršalicom; ali samim putem se niko nije pojavljivao. U stvari, bila je još neć. Teča je držao u ruci čvrst i čvornovat višnjev štap, sa velikim i oštrim klinom na vrhu, da bismo se njime branili od noćnih pasa-lutalica. U jednom trenuiku mi je saopštio da na njega ne može da se osloni, jer se duboko zariva u prasinu. I sâm sam već osećao njenu poroznost pod nogama. Stopala su mi upadala u mek i hladan sloj koji je izazivao osećaj hodanja po nesigurnom i čak pokretnom tlu, koji se s časa na čas pretvarao u jezu i paniku. Bar u mnenju teča je, međutim, izgledao sasvim pouzdan. Nenaviknut, možda i sasvim nerazbuden iz prethodnog toplog sna, imao sam nelagodan osećaj da je poda mnom nekav lažna i nepokretna noćna životinja. Mrak je stvarao svoje slike i obriše koji su me zastrašivali, kao što je kasnije vreli dan stvarao pričine, koje još nisam razumeo i mogao da odgonetnem.

Kasnije, obasjana sunčanim zracima, bivala je sve užarenija i oštrijja; a što smo se više bližili obroncima peščare, sve prodornija i svetlij. Već je pekla stopala, koja su i sad isto onako u nju upadala, ali više nisu tonula i brzo su se iz nje izvlačila, nevoljno se iznova spuštajući na nju. Međutim, oblaci što su se dizali od nje i peli visoko iznad naših glava, prilikom svakog mimoilaženja sa kolima, potpuno su nas obezličavali. Čestice su nam se uvalile u nozdrve, dušnik, oči i uši, pa čak i pod odeću, u pore. Uistinu, udilali smo prašinu, njen ukus, njen miris, njenu mešavinu svega postojećeg. A kada bi se oblak povremeno slegao, mada je bio u beskonačnom valjanju, tečina kosa što je virila ispod šešira bivala je sve sivlja, kao, uostalom, i sam šešir, obrve i trepavice. Ličili smo na nestvarna bića što se iz pustoši i tame probijaju ka svetlosti i vazduhu. Potom — kod male čarde — skrenuli bismo se velikog puta — komie tu beše i kraj — na manji put koji je dalje sekao polje i zarivao se u sam horizont Panonije.

»To je put tvog velikog dede!« reče teča gordo. »On ga je prosekao dalje prema Peščari i prvi je naselio.«

Put je vodio do našeg salaša a zatim produžavao u srce ravnice.

»U svim mapama atara ucrtan je i obeležen njegovim imenom!«

#### OSNOVNA BOJA GRADA

Osnovna boja grada bila je žućkasto-siva, sa ljubičastim senkama. Dolažilo je to otud što je pretežan deo kuća, u stvari glavnih zgrada u gradu (pre svih crkve raznih veroispovesti, zatim Agrarna banka, hotel »Panonija« i dr.) bio obojen žućkastom bojom, koju bi uskoro prašina pretvarala u sivo-žućkastu, kao što je neke susedne boje menjala u ljubičastu. Zelenilo prekriveno prašinom davalo je čudnu mešavinu živog i oštrog sivila. Međutim, i prašina je bila više žućkasta no siva, što se posebno uočavalo predvreme, kada se sa zalaskom sunca lagano i u gustim oblacima slegala na gradske ulice, krovove i vrtove, obojene uz to rumenilom zalazećeg sunca. Gradska zemlja i velike površine tla oko grada bili su, u stvari, žuti ili sivožuti, mešavina posnog lesa, peska i gline, pa je i prašina bila žućkastosiva, neprozirna, svakako i lepljiva, uz to teška i zagušljiva. I nebo nad gradom je bilo žućkastoplavo,

i samo posle velikih provala oblaka ili zimi, čisto i jasno, ponekad bledosivo, sa plavkastim senkama.

Sunčani zraci i samo sunce bili su počesto oko podne zamagljeni zlaćanom prašinom što je svetlučala, katkad lakim oblesirima, čak sevovima koji su vredali oko; nije to bila snaga sunca ili snažne iskre sunčeve svetlosti što se probijaju u zaostale svetle prostore između kovitlaca, već sitno trunje i najstniji okrajci stabljičica slame što ih je vetar dizao u visinu iz mnogobrojnih seljačkih dvorišta, čija je spoljna površina bila sjajna i glatka, kao gled ili tanak i krt lak. I ti bleskovi i sevovi sitne slame u vazduhu kao da su bili glavni izvor ili prenosilac svetlosti i oštine dana i videla.

Iz aviona, pak, grad je izgledao kao zagnijuren u guste i proredene oblake, kao neki lebdeći grad.

Pavle Ugrinov  
(*Fascinacija*, »Nolit«, Beograd,  
1976, str. 46-48; 115-117; 119-120)



**razgovori**

**Milenko Ratković**

**Razgovor sa Ćedom Vukovićem<sup>1</sup>** 277

*Vi ste, druze Vukoviću, objavili i znatan broj vrijednih djela za odrasle. Da li ste se prihvatali pisanja za djecu iz potrebe da proširite svoje poetske dimenzije?*

Mislim da je bila tačna vaša pretpostavka — u meni je bila prisutna potreba proširenja poetske dimenzije. No, otkud takva potreba i zašto baš u tome smjeru? Cini mi se da sam se za pisanje uopšte, pa i za dečju literaturu, opredjeljivao nekako spontano. No, vjerovatno se radile o potrebi da se izide iz svijeta strogog određene realnosti, da se pusti mašti na volju — ne radi nje same i njene neobuzdanosti, već da bi se nešto reklo o nama. Potom, pišući za odrasle, prevashodno sam se bavio tematikom rata i revolucije; pisao sam, u okvirima svojih viđenja i dormeta, o mnogim dramatičnim trenucima našeg doba. Stoga je, pretpostavljam, bilo u meni spontane želje da izidem iz tog kruga, i da se slobodnije prepustim sebi, da zadem u drugi,

<sup>1</sup> Ćedo Vuković je poznati crnogorski prozni pisac. Roden je 28. oktobra 1920. godine u Đuhćima kod Andrijevice. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Peći. Studirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Od početka rata pomagao je narodnooslobodilački pokret, a od 1943. je učesnik NOB-a. Za svoj književni rad dobio je nekoliko značajnih priznanja i nagrada. Dugo je uređivao časopis *Stvaranje*. Sada živi i radi u Titogradu. Od djela za odrasle najpoznatiji su mu romani: *Vistina*, *Bez redenika*, *Mytwo duboko*, *Pornike*, *Razvršenje*, *Suditište*. Za djecu je objavio: poemu *Vitorog* i romanе *Svemoćno oko*, *Letjelica profesora Bistrovića*, *Hullo, nebo i Tim Lavljje srce*.

prozračniji svijet, o kojem se može pisati unekoliko drukčije i za druge čitaoce. U svemu tomo jedno je neosporno: pisati za djecu za mene ja značilo obogaćivanje novim vizijama, novim poetskim podsticajima i mogućnostima — dakle, izgradivati još jedan put ka sebi, još jedan put od sebe ka svojim vremecu, ka literaturi. Danas nikako ne bih mogao da zamislim sebe bez knjiga koje sam namijenio djeci, zapravo bez onog prosanjanog dijela života dok sam ih pisao.

Kakav treba po vašem mišljenju, da bude odnos pedagoškog i književnog u djelu?

Imam utisak da se u nas, naročito posljednjih godina, previše insistiralo na gledištu da literatura namijenjena djeci ne smije da ima nikakve pedagoške, a posebno idejne primjese. Tako se, uz niz dobrih i značajnih knjiga, javljalo dosta onog neobaveznog, besmislenog, manje ili više duhovitog ili vječitog podgravanja riječima, a bilo je i svakovrsnih malogradanskih ačenja, pa i prodora nazadnih uticaja sa strane. No, mi danas ne možemo zatvarati oči pred napregnutim pulsiranjima ovog vremena, pred mnogim smjerovima i pred onim što hoće naša zemlja i mi u njoj. Spomenuću samo jedan, naoko bezazlen primjer. Dijete mojeg susjeda gleda mnogo filmova na televiziji, čita svakojake stripove i sl. i kaže, poprilići, ovako: »Indijanci su fašisti, a američki vojnici su partizani, oni su naši...« Eto krive slike u glavi djeteta! Naravno, nijesam protiv svih filmova sa zapada niti bilo sa koje strane, niti protiv stripova. Nije o tome riječ. Hoću da kažem samo ovo: nije dobro da agresivni američki vojnici budu oni »naši«, da dijete ove zemlje bude na njihovoj strani, da su oni eličenje dobrog i pravednog. To je samo detalj. Sta on znači? Htjeli mi ili ne, i literaturni filmovi utiču u dobrom ili lošem smjeru na formiranje svijesti i etike najmladih članova našeg društva. Valjalo bi, stoga, svi mi koji pišemo za djecu da ni za trenutak ne zaboravimo bitnu činjenicu: pred nama rastu nove generacije, rastu u zemlji koja još uvijek utira nove i nove puteve svoje revolucije, traži one najprogressivnije staze i pritom silazi do dubine osnovnog prava radnog čovjeka i ujedno se modernizuje; ona sve to čini u jednom svijetu punom prijetnji i opakih podjebla, svijetu u kojem se mre od gladi i bombi, u kojem se gigantske sile ne ustaju od podjarmljivanja slabijih, u svijetu koji je na istorijskoj prekretnici, koji je prvi put zakoračio, bolno i nesigurno i s puno nedoumica i potresa, na put konačnog oslobođenja čovjeka, oslobođenja rada. Na tome paini ove i slijutrašnje generacije imaju svoje bezgranične obaveze, svoju istorijsku dinamiku. Danas je djeca, a pogotovo slijutrašnja, valja da su oslobođena predrađu, zabluda, otrovnih uticaja sa strane ili ostataka starog u našim sredinama, da budu sa jasnim pogledima na svijet i svoju sudbinsku opredjeljenost, sa osjećanjem da su na svijetu svi oni koji se bore za bolje svih ljudskih bića, za čovječnost i pravdu, za nova zakoračenja u osvajanju prirode, nauke, tehnike — svi sve u ime čovjeka i radi njega, za ljudsku ravnopravnost i slobodu. Naravno, literatura sve to ne može propagirati — nije njen zadatok da izvikuje parole i da zove mlade u borbu. Svima je znano da je i

dosad bilo dosta vrlo dobroj knjige za djecu, knjiga koje su osvajale svijet, a ujedno doprinisile da se ljudi opiru klasnim i rasnim nepravdama. Stoga bih rekao da dečja literatura u našoj zemlji, danas, ne može ostati gluha prema glasu vremena i težnjama ove zemlje. Ona bi, prema mojoj osjećanju, i danas i sutra morala biti prožeta novim duhom — njen je da ide ispred vremena, da vodi dječju maštu ka sigurnijim danima i boljem čovjeku, da ogledenuju, da razbistrjava vidike generacija, da odiše istinskim humanizmom, da bude sva na strani ugroženog čovjeka i njegovog sna.

*Da li pisanje za djecu uneškoliko sputava kreativne spontanosti pisca?*

Bar što se mene tiče, ne bih rekao da se radilo o sputavanju kreativne spontanosti i slobode bilo u kojem vidu. Naprotiv, imao sam utisak da pisanje romana za djecu vraća mene kao književnika nečem elementarnijem, samobitnijem, nečem što nestaje iz spontane tvoračke potrebe, pa je samim time oslobođeno »literarisanja«, artističkih opterećenja i sl. To elementarno i samose obraćam sadašnjem dječaku i sebi samom, zapravo nečem što je moje djetinjstvo danas. Začudo, tu je i nešto od anticipirane starosti. Iako sam vino shvatam na ovaj način: ponekad mi se učini, pišući za najmlade, da bio relativno mlad, kad sam počeo pisati za djecu, ipak je u meni progovorilo i nešto od buduće staračke »mudrosti«, uz želju da se ipak ostane blizak djeci, da se bude dječji neposredan. To je, dakle, sažimanje ciljeva; životnog puta, od dječje radoznalosti, maštanja i iskrenosti, do snažne staloznlosti zrelog doba i, najzad, do staračkog iskustva i mudrosti. Upravo stoga gledam na dječju literaturu — na njena izvorišta u meni i na njen smjer — kao na životnu svesintezu, koja sežeiza i ispred vremenskih meda jednog života. A drugo je pitanje, naravno, koliko u svemu tome uspijevam i gdje su granice spisateljskog dara.

*Da li se dječja literatura vrednuje ravноправno sa ostalim rodovima književnosti?*

U načelu ne prihvatom nikakve predrasude u odnosu na »niže« i »više« vrste ili grane ili ogranke književnosti. Prije bi se, bar po mojoj osjećanju, moglo govoriti o tome da još uvjek nemamo dovoljno razvijene kritike i eseistike koja bi tretirala dječju literaturu na ravnoj nozi s literaturom za odrasle. Moje vjerovanje u načelo ravноправnosti i suštinske bliskoće literatura toliko je pouzdano, da nijesam spremam da o tome polemišem, da to nekome dokazujem, niti da objašnjavam samom sebi. Međutim, za pisce koji — kao što je sa mnom slučaj — pišu i za odrasle čitaocе, mogu se postaviti, recimo, ovakva pitanja: na kojem su polju dosegli zrelija ostvarenja, jesu li imali više dara za jednu ili drugu granu književnosti? Što se mojeg djela tiče, o tome ne mogu sam prosudjivati. Nije to moje. Možda bi se u vezi s mojim razgranatim opusom, mogla uzeti u obzir samo jedna

činjenica (naravno, ako ona išta znači u odnosu na sama djela): moja ostvarenja za odrasle pisao sam pretežno u pozajim, sve zrelijim godinama — dakle, s nešto više životnog i književnog iskustva nego kad sam stvarao knjige za djecu. A i to je uslovno, jer — možda cu uskoro opet napisati nešto za mlađe čitaoca.

*Kako nastaje djelo? Kakav je njegov put od polazne zamisli do ostvarenja?*

Nema sumnje, to je dugotrajan, intenzivan rad. Mnoga se djela spisu znatno prije nego što je njihov autor uobličio u sebi neku određeniju zamisao. Naime, postoji onaj nevidljivi, gotovo »spodzemni« svijet u životu svakog čovjeka, pa i pisca. U tome svijetu neprekidno se nešto snije i tka, osvaja ili potiskuje, nešto između doživljenog i izmaštanog. Pisac ima svoj svijet — zavičaj prostorni i zavičaj vremenski. Sto se mene tiče, sve mi bliži biva ovaj drugi zavičaj: pripadnost vremenu. Pisac ima i svoje osobeno stajalište pod nogama, svoj izrazito osoben ugao gledanja, svoj odnos prema svijetu i životu. No, praktičnije uzeto, odista se može reći da jedno djelo — bar prema mojojem iskustvu — ne nastaje brzo i lako. Mogao bih, na primjer, govoriti o mnogim fazama nastajanja djela: prvo, to je ono strastveno opredjeljivanje za ideju-vodilju, sa kojom srastaju nešto određeniji motivi; potom, dolazi veoma razgranato nastojanje da se otkrije najbolji put ka srži ideje i motiva, naime da se unaprijed oblikuje određena kompozicija djela; potom, narasta neodložna potreba da se, u okvirima te kompozicije, razvije određena radnja, njen tok, gradacija, rasplet; potom, da se što neposrednije sagledaju likovi nosioći radnje; potom, htio bih da u sebi prethodno osjetim onaj osobeni ritam kazivanja, intonaciju teksta, stilsko vibriranje... Sve to, ovako rečeno, izgleda veoma složeno, kao da se radi o nekoj višestepenoj postupnosti. Pa ipak, to su, bar za mene, pripremni koraci, bez kojih nema ulaska u radnu sobu. No, sve to što sam rekao ne mora nastajati redom kojim je ovdje pobrojeno. Mnogo što-šta iskršava istovremeno, uporedo, spontano, kao u nekoj posve slobodnoj igri i, naravno, bez ikakve sistematike koju bih unaprijed predviđao. Dakle, ove riječi valja shvatiti samo kao naknadno raščlanjivanje spisateljskog postupka iza kojeg obično slijedi više verzija i doradivanja. A djelo smatram gotovim onog trenutka kad sam tekst bude jači od moje želje da ga dotjerujem.

*Šta je bilo odlučujuće da se opredijelite za rad na književnosti?*

To je jedna od mojih osnovnih želja još iz djetinjstva. Prema tome, moje životno opredjeljenje bilo je i ostalo — estvarivati se pisanjem. Dakle, ma gdje bio, ma šta drugo radio, ne odreći se tog svojeg opredjeljenja. Šta je bilo odlučujuće? Nijesam u stanju da to objasnim. Znam samo da sam u djetinjstvu (nije mi bile ni deset godina) strasno volio da crtam, žudio za

violinom i — u jednoj svesci pisao kratke priče. Violino je ostala neostvaren san; nešto kasnije sam zanemario crtanje i — to je bilo sve... Ali, rekao bih da nije daleko od istine ako pretpostavim da sam kasnije — pišući za djecu — pokušao da zadovoljim nešto od neutaženih želja iz djetinjstva, želja za knjigama kojih sam imao pre malo; potom, tu je, svakako, bila i potreba da se dadne oduška sebi kao maštaru, što se može, na poseban način, najiscrpljnije ostvariti upravo u knjigama za djecu — u njima se i pisac i čitalac slobodno kreću po bezgraničju; i potom, možda, svemu je kumovala ona dublja težnja da se premosti vrijeme, odnosno meda koja dijeli generacije i da se zbori sa onima koji dolaze, da im se uputi svoja riječ iz vremena koja će ubrzo zaći za brda, da im se uputi svoje viđenje svijeta koji se tako brzo mijenja... a pritom se pisac nuda makar i djelimočnom odzivu mlađih čitalaca, bez želje da precenjuje svaku riječ koju im upućuje.

*Koji su pisci uticali na vas?*

Citao sam mnogo, pa se sada teško mogu prisjetiti svih pisaca i knjiga. U djetinjstvu, rekao sam već, teško se dolazilo do boljih djela — bilo je nešto bajki, došao mi je do ruku »Robinson Kruso«, narodne pjesme. Potom sam se okrenuo zamašnjijim djelima, opet bez mogućnosti da biram i da se posebno opredjeljujem. Citao sam Gorkoga, Čehova, Mopasana, Golsvortija, Dostojevskog i Tolstoja. Moji omiljeni pisci i kasnije su ostali Čehov, Mopasan i Dostojevski. Uz mnoge naše starije i savremene piscе, posebna mi je opsesija — Njegoš. O njemu sam objavio roman »Sudilište«. No, kad je riječ o literaturi za djecu i uticajima na mene, možda bih mogao spomenuti Verna, Londona, Tvena, Andersena, Kolodija. Spomenuo sam više značajnih imena da bih nagovijestio okvire mojih interesovanja, koja su veoma raznovrsna. Uzora je mnogo i oni su odista uzorni. Ali, čini mi se da se nijesam okrećao jednom određenom piscu kao učitelju, već sam od ponečeg što su mi svi oni pružali spontano oblikovao nekakav bezimeni uzor-cilj. I kad mi se učini, završavajući jedan rukopis, da sam mu se približio na samo jedan korak, on se iznova udalji od mene. I tako ostanem — nikad posve zadovoljan ostvarenim.

*Ima li autobiografskih elemenata u vašem književnom djelu za djecu?*

S obzirom na prirodu mojeg književnog djela, gotovo se ne bi moglo ni govoriti o autobiografskim elementima, koji bi bili neposredno, u izvornom obliku iz mojeg života preneseni u roman. Međutim, moguće je da sam u djeci, junacima romana, potvjesno projektovao dio sebe-dječaka, svojih maštanja, želja, strahova, jeze pred nepoznatim. Postoje tu, svakako, i druge mogućnosti. Kao i u životu, u knjigama dolazi do susreta ličnog i opštег, zajedničkog. Za mene pojam »autobiografsko« ima nešto šire značenje: ne samo ono što se zbilo sa mnom, što je dio moje sudbine, već i ono što se zbiva u ovome vremenu, a što sam duboko doživio, često snažnije nego neki svoj korak ili svoju nevolju (predor u kosmos, tragika i veličina Vijetnama itd.). U tom smislu, rekao bih da u mojim knjigama ima podsta elemenata koji ukazuju na susret ličnog i opštijeg, prenesenog u fantastiku alegorijske prirode.

Koји су извори и подстicaji za važe opredjeljenje za fantastiku kao književni žanr?

Ako izuzmemo poemu Vitorog i svega par kratkih priča, ostale moje knjige za djecu (i romani i pripovijetke) mogu se svrstati u fantastiku. Međutim, radi određenog svrstavanja mojih djela (t. naravno, da bih iznio svoje poglедe), dužan sam da upravo o tome kažem nekoliko riječi. Ljudi svojim dostignućima u nauci i tehnici neprekidno pomiču granicu između stvarnog, zapravo između dosegnutog i fantastičnog. A djeca i njihovi pisci tu njihovu granicu ne priznaju — njihova smjela maštanja lete vrlo daleko naprijed. Izmaštani svijet izmiče stvarnim ljudskim koracima. Taj svijet oblikuje se ponajviše u dječjoj literaturi, zapravo u njenom ogranku koji zalaže u oblast fantastike. Na osnovu onoga što sam mogao sazнати, mislim da se ta vrsta literature za djecu razgranava u dva smjera: u takožvanu naučnu fantastiku i fantastiku koja na izvjestan način nastavlja tradiciju stare bajke, donoseći novu sadržinu i u novom ruhu, naravno. U čemu vidim razliku? Takožvana naučna fantastika, recimo, Silvernorskog tipa, oslanja se na izvjesne pretpostavke o kojima se mašta, ali koje izgledaju sarno privremeno neostvarive (danas — mašta, sutra — stvarnost); ona se takođe oslanja na izvjesna naučna ostvarenja koja su dovele čovjeka do teško premostive granice, tu je nauka stala, a literatura nastavila korak-dva dalje. Na terenu one druge vrste fantastike autori se ponašaju znatno slobodnije, ne obavezuju se previše naučnim ostvarenjima niti pretpostavkama. Međutim, tu se ne radi samo o slobodnijem ponašanju autora, već i o smislu i prirodi njegova djela. Radi se o nastavljanju jedne prastare tradicije maštanja i pripovijedanja. Sjedimo se samo nekih od elemenata i simbola stare bajke: krilati konj, čarobno ptičje pero, zlatoruni ovan, zmajevi, duhovi, čarobnjaci. Potom, kako čovjek svojim radom osvaja nove tvorevine,javljaju se, leteći čilim, svemoćni mač, Aladinova čarobna lampa itd. Na toj osnovi, sve do naših dana, razvija se i pritom znatno mijenja ona druga, nazovimo je uslovno slobodnija vrsta fantastike. Molimo da mi se oprosti što sebi dajem to pravo, ali — svoje romane svrstao bih u tu granu fantastike. Pokušao bih da to i objasnim, najsažetije. U romanu *Svemoćno oko* priča se o dječaku koji se domogao sprave s četiri moći — da svaki predmet uveliča, da ga veoma umanji, da nečete učini nevidljivim i onda sve to naizmjerenčeno; sprava gubi po jednu od svojih moći čim je dječak upotrijebi samo u svoju korist, sebično. U knjizi *Tim Larvlje srećni* so brojne avanture fudbalskog tima sestavljenog od životinja — bježanje po svijetu, potjere, spicke i zasjede, ucjene, čudne utakmice itd. — u svemu tome nije teško prepoznati alegoriju. *Letnica profesora Bistrourma* priča o borbi protiv podjarmljivanja i nepravdi: opatki Gospodar robota (oni su u obliku životinja: lav, krokodil, medvjed, orao i lisica) hoće da ljudi pretvoriti u robe i da živi bogato od njihova rada; protiv tog oštećenja zla bore se dječak Željko i zmaj Nestižeme. U knjizi *Halo, nebo!* na okupu su neki junaci ranijih knjiga: Željko, profesor Bistrourm, zmaj Nestižeme; dječak i zmaj dospijevaju na planetu u obliku kruške, među čudna bita — Kruškare; ako podjemo od naših shvatanja, ta su bića bez ikakvih

određenih osobina, pa se, sprati njih, izrazitije otkrivaju naše ljudske nesreće i slabosti: nejednakost među ljudima i narodima, zla ratoborna krv, sebični interesi, kraće, neiskrenost, hvalisanje, psovke... Kao što se vidi, radi se o fantastici koja ne spada u »naučnu«, već je bliža nastavljanju prastare bajke, uz nove, pretežno alegorijske simbole. Zapravo, svako od tih knjiga nije drugo do razvijena alegorijska vizija — to smo mi, preneseni u drugi svijet, u bjelini na kojoj se vidi svaka naša mrlja...».

*Kako gradite, koncipirate, sumišljate likove?*

Cesto za važnije likove u budućoj knjizi pišem izvjesne male studije, pokušavam ne samo da skiciram njihove karaktere, već i da se što neposrednije saživim sa njima. Toč poslije toga osjećam ih pored sebe kao znance, za koje mogu pretpostaviti kako će da se ponašaju u različitim prilikama. Tako sam za knjigu Stentočeo čak dosta dugo razmišljao o liku dječaka, koji je u početku dječji sebičan, ali koji ulazi u život otvorenih očiju, koji se ne usteže da zakorači u nepoznato. Tako sam došao do zamisli o Željku. Onda sam se srođio s njime toliko da sam ga prosto morao zadržati u svim knjigama koje su kasnije nastajale. I ne samo to. Željko je postao nezamjenljiv, kao stveren za ono što se od njega tražilo. Ako mi je dopušteno malo šale, on se u pojedinim situacijama, u toku pisanja, sam bolje snalazio nego što bi mogao smisliti njegov autor. Srećno naden lik postaje u neku ruku piščev saradnik. No, on nije mogao polaziti sam u svoje neizvjesnost. Valjalo je da kreće od nečeg što je stvorilo iskustvo i znanje starijeg — to mu je pružao profesor Bistrom.

283

*Šta biste preporučili mladima na osnovu vlastitog književnog iskustva?*

Ne mogu se olako pomiriti sa ulogom savjetodavca, koji bi govorio uopšteno o svojim iskustvima, uz pretpostavku da to može biti od koristi nekome ko bi htio da se posveti pisanju. No, kad god imam prilike da neposredno razgovaram s književnim početnicima (a tih prilika bilo je odista mnogo), onda se mogu sa svakim od njih upustiti u određeniju razmjenu mišljenja. Valja i njih čuti — šta hoće, kud smjeraju, šta za njih, pri prvim koracima, predstavlja najteže iskušenje itd. Tek tada se mogu usuditi da nešto određenije kažem. Svaki od početnika kreće sa svojeg polazišta i valja mu uputiti riječ koje su samo njemu namijenjene. Pred svakim od njih стоји put koji valja otkrivati i na njemu istrajati ili pasti. Iskustvo ranijih književnih generacija može koristiti mladima, ali oni su okrenuti novom vremenu, oni tragači za prodorima koje ja nijesam mogao ni naslutiti. Na njima je da osvajaju nove prostore. Rekao bih da se od njih to upravo i očekuje. I rekao bih, možda: učite se od pisaca iz minulih vremena, nastojte da u njihovo viđenje života prodrete do srži, izučavajte njihov način pisanja, budite svjesni i toga kako su oni, nekad, življeli za literaturu. Ali, imajte pri tom na umu, svaki od vas, mladih, da valja poći sa nove, svoje osnove, imati pred očima svoj svijet, iskazivati svoju riječ, na svoj način. I — imati u samoj krvi osje-

čanje da je i literatura dio naše buduće sveopšte težnje da čovjek bude čovjekom na što višem i čistijem stepeniku.

*Kako gledate na susrete s mladim čitaocima?*

Veoma cijenim te susrete, mada ih, na žalost, nemam tako često. Krivac sam ja. Od onih sam preosjetljivih čudaka sa tremom. Uostalom radije bih sa djecom razgovarao o njima, njihovom životu, željama, nevoljama, o onome što su pročitali od drugih pisaca, nego da pred njima čitam svoje radove. To neka fine oni sami, ako budu htjeli. Rado bih slušao njihova kritička zapanja i njihove različite utiske o bilo kojoj od mojih knjiga. Te bi za mene bilo dragocjeno.

**kritike i  
beleške**

## DIJALOG S DETINJSTVOM

Skender Kulenović: «Gromovo dule», »Vuk Karadžić«, Beograd, 1975.

Prvu knjigu proze namenjenu deci, istočenu iz pera proslavljenog pesnika Stojanke, majke Knežopoljske, otvaramo sa posebnim interesovanjem, iskreno uvereni da nam je Skender Kulenović pripremio iznenadenja na pretek i nesvakidašnji književni doživljaj. I zaista, knjiga *Gromovo dule* vanserijski je proizvod raskošnog talenta odnegovano u kolevci iz koje su se iznjihali i Petar Kočić i Branko Čopić, čudotvorci smeđa i alhemičari jezika iskovanog od plemenite rude čije šile se otvaraju samo retkim i malobrojnim srećnicima.

Kad se zreo i još odavno oformljen pesnik odluči da napiše knjigu za decu, on za taj čin mora imati snažne motive kojima je uzaludno odupirati se; bujicu dalekih sećanja moguće je ukrotiti samo tako ako se ona skrene u mirno korito pripovedanja i započne dilajog s detinjstvom od kojeg ponekad ostane samo kuća-ruševina pred kojom se svaki čovek kad-tad nade »licem u lice« — što se desilo i pesniku Skenderu Kulenoviću:

...našao sam se licem u lice sa svojom rodnom kućom.

Licem u lice!

Njeno lice — to je sad jedno bezlije! Ili možda bolje: to je lice samog bezličja!

Iz svega struji i nijemo govorit: ovo je nekad bila kuća! Tvoja kuća, dodajem nijemo ja.

Ruševina — šta da ti sad opisujem! Zidine nasute stvarnatom smjesom otpalog maltera, palik greda, palog svega, sa praznim dupljama prozora, pros-

tor koji zgodno dode nuždama prolaznika. Pa i sama priroda kao da se nećeka da se tu pojavi u vidu bar zova i koprive. Ne znam (niti me to imalo zanima) čije je to sad zemljiste. Možda i ničije.

Titra oko svega toga, kao jutarnja izmaglica, moje detinjstvo, od kojeg sam ti u ovoj knjizi ponešto na pola puta »pričao...«

Na sreću, pesnici znaju kako se od ruševina iznova grade prvobitni oblici: deo po deo, slaže se u šarenu mozaik sâm život sastavljen od događaja i ljudi, intimnih i dragih, dalekih a bliskih kao prijatelji koji stižu na naš poziv, bez obzira na kojem kraju zemljine kugle ih zatekao. Tako i Skender Kulenović obnavlja ruševine svoga detinjstva u ubedjenju da to čini iz dva razloga: prelistače još jedanput knjigu svog detinjstva za sebe, ali će je čitati i drugi, deca ponajviše, jer to detinjstvo uprkos svemu bilo je lepo i uzbudljivo i vredi ga upoznati kao inspiraciju za sopstveno detinjstvo, (mnogo) današnjoj deci itekako potrebau! bez kojeg ni jedan život nema smisla.

Detinjstvo pesnikovo su igre u izgoreloj kuli, drugovanje s vršnjacima, prvi dani u školi, gledanje iz prikrajka kako se nadmeću junaci (kamena »s boljeg ramena«), male krađe zbog kojih se dobijaju batine, zabranjeno kupanje u prljavom jezeru, rođenje mlađeg brata, susret s velikim gradom, uvek uzbudljiv i pun nepredvidljivih iznenadenja, gorak ukus siromaštva, nagoveštaji rata i mnogo štošta još; rečju, bilo je to bogato detinjstvo dečaka sa otvorenim čulima za sve boje, glasove i mirise ambijenta u kojem je rastao i sazrevao. Prema svom detinjstvu Skender Kulenović zauzima sasvim osoben ugao posmatranja u kojem identifikovanje sa dalekim vremenom nije pot-

puno; na one dane pesnik gleda iskustvom odraslog čoveka koji pronađe česte i nikako slučajne koïncidencije između pojedinih epizoda iz detinjstva i kasnijeg života u kojem će se obresti.

Još jedna dragocenost čini knjigu *Gromovo dule* književnim dogadajem — čista poezija pretače se iz stranice u stranicu neštedimice nas obasipajući svojom planinskom svežinom. Iskonske mudrosti pesnik saopštava jednostavno i lako, velike životne tajne otkrivaju nam se gotovo neprimetno, a ipak ih uočavamo i zastajemo bez daha pred njihovom dubinom.

Nije teško otkriti u čemu je tajna Kulenovićeve pesničke proze. Ovaj pesnik se u svojim poemama *Stojanka*, majku Knežopoljsku i Ševa predstavio kao neiscrpan znalač najlepših reči našeg jezika koje tek u njegovim stihovima oživljavaju i dobijaju svoj pravi smisao i razlog postojanja. U lirsкоj prozi *Gromovo dule* jezik Skendera Kulenovića ponovo se otkrio u svem svom bogatstvu i raskoši, da nam vrati veru u njegovo postojanje koje smo, pred najezdom ogolelog i suvoparnog jezika sredstava masovnih komunikacija, već gotovo izgubili.

Ono najdragocenije što će knjigu *Gromovo dule* uvrstiti u nezaobilazna dela naše literature za decu utkano je između njenih redova u pesnikove poruke najmladim čitaocima: lepotu življenja zavisti od čoveka samog, od njegovog odnosa prema svemu što život donosi i nudi, ponajpre od čovekovog odnosa prema radu koji ostaje najvažniji i najsigurniji izvor optimizma.

*Gromovo dule* je knjiga o uzbudljivosti detinjstva i lepoti življenja kojom naša literatura može da se ponosi jer je ispevana od najčistijeg srebra i zlata poezije.

Stevan Micić

## NA KRILIMA VETRENJACE

Stevan Raičković: »Vetrenjača«, »Vuk Karadžić«, Beograd, 1975.

U pesmi Ptica Stevan Raičković je poverio deci tajnu stvaranja poezije:

Da bi pesnik bila  
Ptica širi krila...

Tako je pesnik demistifikovao čin nastajanja pesme što za čitaoca s kojima ova zbirka treba da korespondira može biti višestruko značajno. Tradicionalno verovanje u inspiraciju bez koje nema pesme, Raičković zamenuje racionalnijim objašnjenjem u kojem stvarački čin (Ptica širi krila) postaje osnovni uslov svakom ko želi da bude pesnik. Čovek se ne rada pesnikom, on to postaje. Zastupnicima uverenja o pesnicima-povlašćenima, pesnicima-izabranicima takvo Raičkovićev objašnjenje učiniće se jeretičkim; deci će pesnikova poruka zazući kao nešto sasvim prirodno i jedino moguće: i sama pesnički nastrojena, deca ne vide da je za pesmu još nešto potrebno sem krilatih reči i slobodnog prostora u koji će one poleteti. U *Beleksi o tome kako je nastala ova knjiga* Stevan Raičković i eksplicitno razvija svoju ideju o pesniku-običnom čoveku: »Čitalac će se malo odmoriti od neobičnih motiva i od onog neuobičajenog nadina kojim se govorilo u pesmama, a videće i to, da i pesnik, samo kad hoće i začeli, može da progovori isto onako, kako govorí i sam čitalac i njegov otac, pa brat, prijatelj ili komšija.«

Naravno, daleko smo od pomisli da Stevanu Raičkoviću pripadaju simplifikatorske namere u inače vrlo složenom i nadasve ozbiljnem stvaračtvu

koje se zove poezija. To i pesma Ptica demantuje majstorijom rimovanja, virtuoznim slaganjem običnih reči u neочекivane odnose (»Začas nade bor — i na boru čvor. S čvora vide lokov — a iz lokve smokvu. Odlete na žir — krilom teče vir...«)

I mnoge druge pesme u zbirci *Vetrenjača* ispevane su s namerom da se u običnim stvarima i pojavama otkrije poezija. Tako se ova knjiga može čitati i kao priručnik za pišanje poezije namenjen pre svega onima koji još uvek umeju da gledaju bez opterećenja predrasudama. Postupak je jednostavan: treba samo izmeniti navike i pesma je gotova:

*Nasred jednog čudnog rama  
Ukazu se slika sama:*

*Kroz kišu što pada, pada,  
Leti ptica ponad grada.*

*A kroz trenut: nema više  
Ni te ptice, ni te kiše.*

*Iz tog istog rama sada:  
Sija sunce iznad grada.*

(Još da dodam: sliku ovu  
Svi sem viene prozor zovu.)  
(Čudna slika)

Tako od pesme Čudna slika do Cesarićeve Vočke poslije kiše deca treba da načine jedan korak pa da se nađu i snadu u čudesnom svetu prave poezije. A kroz lavirinte poetskih slika povešće ih ptica, Raičovićeva metafora za pesnika — radoznalog latalicu i posmatrača. Ptici u Raičovićevoj poeziji mogla bi biti zanimljiva tema za istraživanje metamorfoze njenog leta kroz mnoge stranice zbirke *Vetrenjača*.

Drugovanje dece s poezijom Stevana Raičovića učiniće im se kao susret sa poznatim stvarima koje pesnik oba-

sjava snopom plavičaste svetlosti pa im se čini da na očima imaju naočari kroz koje obični predmeti postaju tajanstvena znamenja tek otkrivenog sveta (pesma *Starudija*); već na sledećoj stranici decu očekuje izobilje novih saznanja o jednom svetu odavno zaboravljenom (i u svesti njihovih roditelja on jedva da se nazire) a sada život i beskrajno zanimljivom od dodiра Raičovićevog pesničkog štapa (tako u pesmi *Krajcara* defiluju starovremenski ljudi čija zanimanja danas zvuče pomalo egzotično: kravari, ovčari, ciglari, topoljari, kolibari, grnčari, kozarci, šljivari, čergari, mečkari, kokosari, salašari, kalemari, korpari...). Čuvanje od zaborava svega što je vezano za pesnikovo detinjstvo postaje tako osnovno opredeljenje ove poezije.

Mnoge pesme iz zbirke *Vetrenjača* već su našle svoje mesto u čitankama osnovne škole i dobro su znane našoj deci. One koje to nisu, nestručljivo čekaju buduće sastavljače čitanki da ih uzmu za ruke i povedu među mališane...

Stevan Micić

#### RIMOVANJE SNA SA ČINOM

Mira Alečković: »Sanjalice«,  
BIGZ, Beograd, 1975.

Poezija za decu postavlja stvaraociima protivrečne zahteve: s jedne strane, ona traži znatnu jednostavnost oblikovanja, dok s druge strane iziskuje neomedenu raznovrsnost gradiva. Rešavajući to protivrečje, najnovija zbirka Mire Alečković udovoljava ovom drugom zahtevu. Istina, pesnikinja je već prvim stihom u knjizi obećala da će svoje inspirativno gradivo uzimati, uglavnom, iz »dečje sobe«. Ali, njeni

*Sanjalica* pruža više no što autor obećava. Ona daje, pored ostalog, i nešto što je blisko mališanima koji u roditeljskoj kući nemaju dečje sobe. Najposla, kroz ovu poslednju mogu proleteti mlazni avioni, noseci čitaoca u široki, otvoreni svet (pesma *Ko ne spava*). Pošto se protegao od dečje odaje do vasiione, tematski krug *Sanjalice* obuhvatio je veoma raznovrsnu materiju.

Oko njegovog središta grupišu se najobičniji stvari, a na njegovoj periferiji razaznaju se neobične pojave. Kao sadržaj pesme, svakodnevne i obične stvari nisu depoetizovale pesnikinjinu reč. Pre bi se moglo tvrditi suprotno. Jer, po svedočenju Tomasa Mana, upravo ljubav za ljudsko, živo i obično teži da pisca načini pesnikom. Ista ljubav inspiriše i Mira Alečković, plodnog i popularnog stvaraoca poezije za najmlade. Ona je pobudjuje da opeva tramvaj i zabavište, »obesnu košavu i bubamaru... Pri tom, pesnikinja uspeva da u dubini i pozadini običnih predmeta nazre čudesne prizore: »Taj orman trista čuda krije». Onda se među takvim prizorima pojavljuje leteći krevet ili drvo koje se šeta.

Pesnici mogu preokrenuti ovaj odnos između običnog i neobičnog, ali ga ne smeju raskinuti. Njihov svet ne da se ograničiti ni na »trivijalnost« ni na »bizarnost«: u prvom slučaju, on bi bio nezanimljiv, dok bi u drugom bio nerazumljiv. U svakom slučaju, a naročito u poeziji za decu, pesnikov imaginarni svet ukida ili skraćuje distancu između protivupoloženih polova. Tako je i Mira Alečković skratila rastojanje između običnog i čudesnog, — između bebe i babe, — između vasiione i šljive... Pre svega, ona je jako smanjila razdaljinu od sna do jave. O snu se kaže: Sto je babi milo — to joj se i snilo. Doista, on je simbolično ispunjenje neostvare-

nih želja: »A veverica sanja: — rodili orah i leska«. Ukoliko znači to ispunjenje, san je lep. Isto tako, on može da bude i ružan. Čak i detinje snovenje katkad liči na kočnjar (pesma *Strašan san*).

Skrativši distancu između divnih i ružnih snova, pesnikinja je ujedno smanjila razmak između sna i čina. U njenom pevanju, kaogod i u detinjem duhu, san je kadar da stolice preobrazi u automobile, a taj imaginarni preobražaj stremi stvarnom činu, pa i produktivnom radu. Ovaj potonji pomalja se na rubu pesnikinjinog vidnog polja, ukazujući se u likovima tramvajdžije, ribolovca i lekara; sem toga, ovde se razabire i nužnost rada: »Al' mama mora na rad da krene«; Štaviše, pesmom *Bujke a torbicama*, rad je osvetljen kao roditelj maštana. Ipak, u centru pesnikinjinog vidokruga ostaje san.

Ukoliko san gravitira činu, utoliko se drevna bajka približuje savremenoj fantastici, pošto je ova druga usmerena na akciju. Prateći to približavanje, autorka *Sanjalice* dospeva od lutke i brodića do gurnenoga kosmonauta. Istim putem, ona stiže do savremenog deteta. U stvari, ona ukida kritičnu distancu između dece i odraslih.

Ovo ukidanje definije pesnikinjin stav prema malom čitaocu. Pomenuti stav dao bi se opisati kao iskreno povjerje, koje potencira pesnikinjinu inspiraciju, te samim tim i ukupnu vrednost njene reči. Očigledno, takav stav ne znači pesnikovo otuđenje od dece, ali ni njegovo lažno poistovjećenje sa mališanima. Za razliku od mnogih drugih pesmotvoraca, Mira Alečković nije sklona nedostojnom učenju i kreveljeњu, kao ni »dostojanstvenom« tutorisanju. Da ne bi simulirala detinjarije, ona izbegava da se prepusti nesputnom humoru i njegovim drskim nestan-

šlucima. Kad ovo izbegavanje ide odveće daleko, od njega trpi i sama poetičnost Sanjalice.

Knjiga Mire Alečković ne isključuje »dečje carstvo« iz sveta odraslih, niti ga bez ostatka uključuje u taj svet. Ona je orijentisana na njihovo uzejamno približavanje koje, možda, vrhuni u harmoniji igre i rasta: »Dugo bih se — još igrala — al' ne bih da budem mala« (*A ja rastem*). Opisano približavanje je podudarno sa detinjim osamostaljivanjem. Zato, u alegoričnoj pesmi *Zuti papagaj*, pesnikinja veli malisani ma kako se čak i papagaj »setio da ima slobode«. Ona poziva svoga čitaoca da bude ne samo njen saboracnik već i njen kritičar: »Pročitaj pesme za tebe što su — pa onda reci šta ti se sviđa«. Ukratko, ona nastoji da nade zajednički jezik sa svojim čitaocima.

Bez sumnje, ovo nastojanje bilo bi još plodnije, kad bi se Mira Alečković u većoj meri služila jednim dinamičnim ritmom i kolovijalnim urbanim rečnicima (kao što je govor beogradskih predgrada). Tada bi se težište njene versifikacije pomerilo od tradicionalnog oblika ka savremenom izrazu. Čini se da je to pomeranje nagovešteno Žatom pesmom i pesmom *Putovati*. Ono ne bi istisnulo klasičnu formu, pa ni samu rimu, budući da poezija za decu teži da se oblikuje kao neka gipka, umnogome neodredljiva kombinacija slobodnog i vezanog stiha.

Predstavljajući moderniji izraz, ovakva kombinacija odgovarala bi pesnikinjinoj viziji, sazdanjoj od brojnih savremenih predstava (na primer, od predstava solitera, telefonskih žica, konfeta, radija, sijalica, antena, motocikla, trolejbusa... i tako dalje). Kao što se izraz Mira Alečković širi između klasičnog i savremenog oblika, tako i njeni imaginacijski obrazuju raspon između obične i zamosvojne slike. No, u

čitavom ovom rasponu, kolorit bi dominirao nad tonalitetom, dok bi u istom koloritu preovladivale određene boje, naime crvena, žuta i plava, a iznad svih — bela (Pe je sve belo, belo, belo). Često se događa da te boje — usklađene sa crtežom — daju spontanu i svežu metaforu: »Zelena boja — postala žuta, — pčenica kosu — zlatom boji«. Sproženi različite, pa i oprečne elemente, sklop ovakvih metafora otvara pesnikinjinu težnju ka nekoj sveobuhvatnoj integralnosti.

Ta težnja dopire do mesta gde se sreću antika i savremenost, — seničanski brod i fudbaler Pele (*Putovati*). Ona se neusiljeno »rimuje« sa detinjim sinkretizmom; što je još važnije, ona omogućuje rimonjanje pesničkog sna sa životnim činom.

291

Radojica Tautović

#### POHVALA BILJU, PRIRODI, ŽIVOTU

Nikolaj Bajkov: »Veliki Van«,  
»Veselin Masleša, Sarajevo 1974.

Veliki Van sovjetskog pisca Nikolaja Bajkova nesumnjivo spada u red velikih dela književnosti namenjene deci i omladini. Ova knjiga je, kaže pisac: »plod mojih dugogodišnjih posmatraњa i proučavanja života i zakona mandžurske prašume. U njoj prikazujem život i biološke odlike mandžurskog tigra, kao i priče i legende koje o njemu prepričavaju stanovnici tajge«.

Iako pisac ističe da je osnov njegovog dela »život i biološke odlike mandžurskog tigra«, njegova knjiga *Veliki Van* je više slojna, prizmatična literarna celina koja ne samo da upečatljivo, naučno verodostojno, lirska bogato, iz-

101

ražajno jednostavno, sadržinski spektaklarno, likovno izuzetno bogato prikazuje i slika »život i bioške odlike mandžurskog tigra« Velikog Vana i njegove sabraće, već i veliko, zagonetno biće tajge, njenih mnogobrojnih stanovnika, njenih šuma, starosedelaca, poludivljih razbojnika, mirnih lovaca i ribolovaca, biće iskonskog čoveka zateženog u praelementu tišine i dogadaja, i biće savremenosti, koja osvaja tajgu, biće novog čoveka koji dolazi i, sukobljavajući se sa njenom devičanskom lepotom i njenim zakonitostima, priključuje je, deo po deo, velikom biću sveta koje ga priznaje za svoga vrhovnog gospodara i koje mu se potičinjava.

U romanu Nikolaja Bajkova imamo, kao na dlanu, raskriljen i otvoren prostor tajge; tu se, tananoču pripovedanja, pletu one niti koje dočaravaju stvarnost njom samom, koje ništa ne oduzimaju lepoti elemenata, koje omogućavaju da se u jedno književno delo na najbolji mogući način prenese čitala jedna duga stvarnost sa svim onim bićima, stanjima, situacijama, zvucima, pokretima koji je ispunjavaju i čine konkretnom, zbiljskom.

Od prvih rečenica roman nas uvodi u tajgu koju gledamo, slušamo, po kojoj koračamo, u kojoj živimo, iz koje najzad izlazimo i vraćamo se u svoj dan, u svoje daleko veće, istinski uvereni da smo se vratili sa jednog izleta u nepoznati i čudesni, gotovo bajkoviti, a stvarni, postojeći svet.

Dugogodишњa posmatranja i proučavanja tajge Bajkovu su, kao piscu, omogućili da u toku svoga pripovedanja ne zaboravi ni na najmanji šum kedrovih grana, ni na jednu boju kojom sunce i prirodne promene daruju graniti vrh Tatudinze, ni na jedno ma i najmanje biće tajge u kojoj je borba za život možda jedino na zemlji tako

surova i čudesna, divlja i plemenita u isti mah.

Prateći Velikog Vana, tigra ogromnih razmara, kome se sve u tajgi pokorava i od koga sve strepi, Bajkov je pratilo i proučavalo i život divljih svinja, jelena i divokozla, medveda i verica, samurova i burunduka, jazavaca i mnoštva pernatih tajginih stanovnika, ali, s posebnom pažnjom, i život lovaca i ribolovaca, starosedelaca tajge Kineza, koji tako od ikona žive u tajgi u svojim bednim fanzama i ribarskim kolibicama uz tokove reka, daleko od većih naselja, od civilizacije, u svetu stvarnosti i legendi.

U tkivo romana je upleteno mnoštvo njihovih priča o velikom kncu — tigru Vanu koji ne umire, koji spava na vrhu drevnog Lao-E-Lina, tela skamenjenog i slitog s granitnom izbočinom stene, koji će se probudit, čiji će se snažni glas zaoriti planinama odjekujući mnoogostruko po šumama, a tada će »zadrhlati nebo i zemlju i rascvjetati se raskošan prekrasan cvijet svetog lotosa«.

Legende i verovanja Bajkov je vezao za čuvenog lovca na sitna krvna Tun Lia, devešesetogodišnjeg starca koji poznaje tajgu i njene zakone, koji u svojoj fanzi hrani ogromnu zmiju — kućnog duha, koji će se sretati sa strašnim Vanom oči u oči, koji će, najzad, videtvati ga kako siliven s granitnom izbočinom na vrhu Lao-E-Lina spava, nestati u divljoj tajgi, pošto se volja Planinskog duha nije ispunila.

Surovost tajge još više pojačava legende i verovanja krvnoga i ribolovaca, koji su ubedeni da će Planinski duh biti smiren ljudskom žrtvom, koji za ukradenu kožicu samura kažnjavaju ukopavanjem kradljivca život u zemlju ili vezivanjem za kedar gde dolazi Veliki Van i sudi žrtvi.

Gotovo mitska svetlost, ali čudesno prozračna u toj svojoj gustini, prelivena je preko najvažnijih slojeva ovog dela koje je i moralo biti takvo: kao život koji ne pozajemo, kao stvarnost o kojoj smo uglavnom slutili. Bajkov se spustio u samu tu svetlost i pred čitaoca svoga dela izneo njenu suštinu,

Tajga je jedan ogromni rezervoar života, i tokom čitanja dela ne jednom se zapitamo: kako se sve to ne istroši, ne istraži, kako je moguće istovremeno toliko smrti i toliko novih života?

Novi ljudi, Rusi, koji dolaze da pokore tajgu, progredaju je dugim prugama, naseljavaju karaulama, fabričkim postrojenjima, ali svet divljine očajnički pokušava da spreči tu otumančinu, da se suprotstavi ljudskoj volji, da tajgu zadrži za sebe. Veliki Van će, kao biće razumno, voden svojim iskustvom i instinktima, otvoreno napadati te nove ljudi, ubijati ih iz zaklona, mačći lukavo i nečujno, boreći se za život svoje izabranice, ponašajući se, ukratko, upravo onako kako bi se ponašao i sam čovek napadnut u svom svetu, u svom egzistencijalnom prostoru.

Bajkov je toliko zavoleo tajgu i njenе stanovnike da je i sam na njenoj i njihovoj strani, ali ipak bez glasne osude čoveka koji ruši i tu poslednju oazu praelementarnog, početnog, diluvijalnog. Veliki Van tako i nama postaje drag i blizak, uprkos svemu onome što čini, upukos činjenici da napada i jede ljude koji mu prete, koji ga ugrožavaju, koji će ga, najzad, i ubiti oružjem koje je on tako dobro razlikovao od drugih predmeta u njihovim rukama.

Surovost i lepota tajge saopšteni su u ovom delu ne rečima, već akcijama koje se smanjuju kao na filmu koji gledamo. Delo Bajkova je poema u najpllemenitijem smislu te reči, poema taj-

gi i divljini, poema u slavu čudesnog kola života i smrti, nestajanja i obnavljanja koje se ovde vodi neprestano, leti i zimi, danju i noću, iz trenutka u trenutak.

Roman Nikolaja Bajkova odlikuje jednostavnost izražajnih sredstava, lepotu rečenice, spektralna zasićenost slikama i opisima, plastičnost toga pripovedanja, kontinuiranost celine. Vidi se da je to delo koje nije domišljano, koje je doživljeno, proučeno, provereno u svakom detalju na samom životu koji je predmet njegove pažnje.

Stvarnost i legenda, naučni podatak i literarna opservacija ovde se dopunjaju, slijaju u jedno, bez pukotina na spojevima i doticajima, ali ipak jasno se vidi šta je zbilja, a šta mit. Najveća ocena koju ovo delo zasluguje, pripada, za njen trud, i prevodioцу Angelini Zubac, koja je uspela da sačuva svezinu originala u potpunosti.

Dragoljub Jeknić

293

#### SVETLA I PRAZNINE RATNE TEME

Aleksa Mikić: »Pjesma na Konjukus, Veselin Masleša«, Sarajevo, 1975.

Teme rata i revolucije su vrlo prisutne u delima naših pisaca. Mislim da je posebno dobro što su upravo tim temama inspirisana brojna književna dela za mlade. Istina, među njima ima velik broj onih tvorevinu u kojima je tema rata i revolucije samo okvirna, spoljna stvar čiji autori se nisu uspeli domoci suštine problema. Samo manji broj književnih dela za mlade na tu temu uspeo je da se svetu detinjstvu nametne kao novi prostor naseljen likovima mlađih iz rata i revolucije prepoznatljivo i trajno.

103

Roman Alekse Mikića *Pjesma na Konjuku* pisan je s velikim pretenzijama. Prvi put objavljen 1958. godine; našao se u onom malom krugu romana za mlade sa čistom ratnom temom. Tada nisu mogli biti uočeni svi njegovi nedostaci, ali pojava novih dela iste tematike, posebno Čopicevih romana, sve više je osvetljivala i isticala nedostatke *Pjesme na Konjuku*.

Novom redakcijom, Mikić je svoj roman pokušao da oslobođi obilja faktografskih elemenata, da ga psihološki produbi, da njegov unutrašnji prostor razvije na račun spoljašnjih nebitnih relacija.

Ne može se, međutim, reći da je u tome naročito uspeo. I ovu novu verziju romana karakterišu unutrašnje nesrazmernе, saopštavalačka elementarnosti, nepotrebno detaljisanje, površinski pripovedački tokovi i tonovi, odustivo jače organizovanog jezgra dela iz koga polaze i kome se vraćaju svi pravci i sve relacije.

Roman je posvećen dječacima i djevojčicama Birčanske pionirske divizije, koja je odista delovala na području Šekovića u istočnoj Bosni, ali pisac nije prešao odmah na stvar. Prva poglavljija romana pripadaju Jeleni, Ivici i Marići koje pisac zatiče u ustaškom vozu za Jasenovac. Zatim se tu govori o partizanskom napadu na voz, o spasavanju Jelene, Ivice i Mariće, o njihovom dugom putu do šekovičkih partizana, o nizu drugih sitnijih dogadjajeva, a tek potom dolazi do formiranja Birčanske pionirske divizije, koja uspeva da svoj rad prilagodi situaciji u kojoj se nalazi, ali ubrzo dolazi do neprijateljske ofanzive i velikih nesreća koje se sručuju na čitav kraj.

Mikić odista priča toplo i jednostavno, posebno o životu u selu i planini, pa ipak ovaj roman nije roman o Birčanskoj pionirskoj diviziji, već povest

o sudbinu nekoliko dečaka i devojčica, poimenice: Ivice, Mirjane, Staniše, Po-rice i Anice, čiji se postupci i promene najčešće ovde beleže i prie, ali bez potpune psihološko-karakterološke slike razvitka. Mikić je previše zastajao na mestima koja nude opis i površinu, a mnogo manje je tragaо po dubini njihovih bića, a i onda kada je pronalažio i silazio u tu dubinu, činio je to ne-kako stidljivo, umetnički nategnuto, ne-sigurno.

Jedna romantična koprena, jedno otvoreno poetizovanje, jedna patina patrijarhalnog koja se sve više učvršćuje u odnosima ličnosti — pritsika ovo delo. Da nije izvesne živosti dogadanja, tog piščevog insistiranja na zbivanjima i njihovim detaljima, što mlađi čitaoci i vole, roman bi bio sasvim skučen bez onog pulsa koji mu daje ratna stvarnost.

Mikićev napor i želja da savremenom detinjstvu da sliku vršnjaka iz rata vidljivi su, Mikić se trudi, on je dobar kompozitor događaja, slikar širokih poteza i mnoštva detalja u odnosima kojih postoje, on уме да oživi ratom zatečen patrijarhalni seoski dom, da dà plastičan prikaz atmosfere partizanske bolnice, on zna da tekstom izrazi prijateljska osećanja i klimu zajedništva, stidljivu, nemuštu deččku ljubav, čežnju i sjaj roditeljskih osećanja, izdajnike i njihove »metode borbe«, ali stvar je u dubini, sa umetničkog stanovišta stvar je, dakle, u tome što je Mikić zahvatio sve to, o čemu smo do sada govorili, panoramično, površinski, bez prodiranja u suštinu, bez jezgrene pesnice koja i lomi u sebi i okuplja sve oko sebe. Dva od pet glavnih junaka njegovog dela nestaju sa ovog sveta bez dovoljno, u samom delu, borbe oko tog nestajanja. Kraj romana je previše skučen, neprimeran dinamici koju saopštava nagao, jednobojan u sliku-

nju tragičnog. Početak je, međutim, rasplinut, preširok, i u tome su te nesrazmere, kao i u činjenici da je malo pažnje u delu posvećeno akcijama Birčanske pionirske divizije kao celine, njenom postojanju kao biću kome je delo i posvećeno. I one akcije koje Mikić slika nisu one bitne akcije, nemaju svoj vidljiv koren u romanu, kako to nalazimo kasnije kod Copicu u njegovom delu *Bitka u Zlatnoj dolini*.

Mislim da bi roman nadmašio prosečnost, u koju sada spada, da je njegov autor na račun opštih poglavljija, poglavlja koja su digresije u odnosu na sržni, centralni događaj romana, više razradio rad Birčanske pionirske divizije i poslednja poglavlja dela koja se dogadaju u istinskoj klimi uzbudjenja i koja su, uzeto skupa, omogućavala da se život mlađih ljudi, kroz situacije, otkrije do suštine. Naročito se ovde ima u vidu sudbina hrabrog dečaka Staniša, koji u romanu gubi i sestru i majku, koji potom i sam gine, koji je zaslužio, ako se već nije mogla izbeći takva sudbina, bar više punote, više svetlosti u praznini u kojoj se u Mikićevom delu gubi i nestaje.

Mikić je daleko bolji kao pripovedač; kao romansijer on se iscrpljuje u spajanju detalja, malih i malo reljefiranih površina.

Dragoljub Jeknić

#### LAŽIBAJKA KAO MODERNA BAJKA

Zoran Popović: *Lažibajke*, R. U. «Radija Čirpanov», Novi Sad, 1975.

Posle romana *Moj kralj tiranin* koji je najavio jednu u mnogo čemu modernu prozu u našoj dečjoj književnosti, Zoran Popović se javlja sa zbirkom pripovedaka koja je protkana pes-

mama, dakle sa zbirkom priča i pesama *Lažibajke*. U kratkoj proznoj formi mi skoro nismo imali tako izvanrednih ostvarenja kao što su neke priče ovog pisca (*Fernandez, Mesec, Muzika, More, Selo, Jezero, Oblaci, Dva malia crnaca, Data i Mara*, da pomene samo neke). Zoran Popović je uspeo, spajajući istinu sa lirskim esećanjima, da stvari izvrsne prozne celine, duhovite slike sa blagim ukusom gorčine »Odraslima još uvek tužno kad devojčica poraste« kaže autorov junak *Fernandez*, čudni junak koji je vidljiv samo u detinjstvu, personifikacija roditeljskih uspomena na decu. Zoran Popović je uz sve svoje starinske manire (on recimo u ciklusu *Lažibajke* poput starih legendi objašnjava postanke ovih ili onih pojava) ostaje moderni pisac, pisac koji u jedan stari način ume da utka savremeni svet, imaginacijom modernog deteta. Naročito je karakterističan (mogla bi poslužiti kao nekalčeva piščeva poetika), uspela i kao legenda i kao piščeva filozofija Muzika. *Lažibajka Muzika* je izvrsna priča o umetnosti uopšte, priča savršena po svojoj poetskoj snazi. Ovo je priča o gradenju prve muzičke ptice od drvena, ptice koja nema krila i ne može da odleti onda kada je čoveku njena pesma najdraža. Ova priča o tome kako čovek uspeva da zadrži pesmu u svojoj blizini pozajmljujući joj, pošto je drvena, svoje sree, upravo je savršenstvo svoje vrste. *Lažibajka Muzika* kao da dolazi iz neke nepoznate starine, a ipak u njoj ima nešto moderno, moderan je stil. Zoran Popović priča lako, njegove rečenice su punе nekog lirskog naboja. Zoran Popović je pesnik u prozi, kudikamo više nego u stihovima koji ma je prošarao ovu knjigu. »Jedna lepotica planina u kaputu od borovih šuma, s kragnom od srebrne paprati i kapom od snega...« Odista su prave

imažističke slike u ovakvim i sličnim rečenicama dale ovoj prozi jednu narоčitu draž. Zoran Popović je jedan od pisaca koji u dečjoj prozi priča savim »ozbiljno«, izbegavajući površnu lakoću i rasipanje reči. On ju je pokušao podići na nivo na kome ona kod nas nije imala često čast da bude. On je jedan onih trudbenika na dečjem književnom polju koji pisanjem proze za decu nije shvatio samo kao puku igru. On je izbegao najezdnu prinčeva i patuljaka, i prozu za decu prihvatio je kao ozbiljan umetnički napor koji zahteva strog, samokritičan, pristup štivu namenjenom deci.

Pred nama je jedan nov pisac od ko-  
ga treba mnogo očekivati.

Obraćajući se djeci, pjesnik Jevrem Brković, u stvari, razgovara sa malim ljudima, koji ne samo što su ravno-privni sa odraslima, nego su često u prednosti, jer nijesu još osiromašeni dehumanizacijom, ni deformisani svakodnevnicom. Pjesnik ne teži novom imenovanju bića, pojava i stvari, nemajući ambiciju da gradi novi svijet, ali nastoji da u svijetu izvrši ponovna imenovanja i određivanja. Pjesnik je da ljudi imaju što da nauče od djece, utoliko prije što dječa svoje zakone bolje znaju, i kada ubiju čovjeka strijeljom i mačem: *Djeca će ga, zna se, očijeti na kraju / Nije to k'o kad igraju odrasli ljudi*.

Varirajući iste ili slične teme, kao i u svojoj poeziji uopšte, pjesnik određuje odnos čovjeka prema prirodi, mjesto djece u ratu, radanje ljubavi, posebno one čiste — dječačke i seljačke, odvodi dječu u daleke krajeve, koje im tako približava, i dovodi dječu iz svijeta u koloritne pejzaže svojeg zavičaja, konkretnizuje dane, kao odrednice apstraktнog vremena, u kolotčini svakodnevnog življenja.

Jedna od najlepših pjesama u *Prudi i kričdi* — *Seljačka pjesma*, sadrži prava svojstva ove knjige, za koju je simbolična. *Seljačka pjesma* otpor je nasilju tehnike i huke savremenog života, protest protiv alienacije čovjeka i razaranja njegovog gnijezda u prirodi, i poziv čovjeku da se vrati majci-prirodi, poeziji malih radosti, poeziji običnog i nezamjenjivog svakodnevnog življenja, da se vrati sebi. U svijetu robova i otuđenih meduljudskih odnosa, zaboravili smo svoju korjeniku i suštinu, ne znamo da »Kukuruz je biljka i ona se jede«, zaboravili smo »Kako drijen cvjeta negdje na livadi«, pojma nemamo o tome da »Svijet je stvorila seljakova mašta« i da »Proleće iznisi seljakovo djetete«. Zalažući se za povra-

#### DIJETE IZMEDU PRIRODE I MAŠINE

Jevrem Brković: *Krvuda i pravda*,  
BIGZ, Beograd, 1975.

Kada se jedan zrio pjesnik, kakav je Jevrem Brković, poslije jedanaest objavljenih pjesničkih knjiga, odluči da se stihom obrati mlađim čitaocima, to se prevashodno može shvatiti kao traženje mogućnosti za iskazivanje onih emocijnih i misaonih naslaga, koje ne mogu da »udu« na pravi način u tzv. pjesme za odrasle. Brkovićevu prvu knjigu ovoga žanra, ne čine klasične dječije pjesme, ni pjesme za djecu. Pjesnik jednostavno iskazuje, nešto pojednostavljenim poetskim sredstvima, svoj realni i fantastični doživljaj života, zaokružujući svoja specifično, naizgled naivno, u suštini romantičarsko pjesničko viđenje svijeta.

tak čovjeka flori i fauni, seljačkom porijeklu naroda i jedinke, pjesnik sa gorčinom i hrabrošću, poziva djeće koje je, na primjer, usuđeno ispred televizora, i samo postalo živi aparat, u slobodu, koja će mu, jedina, sačuvati ljudsko obliće. Naravno, pjesnik ne želi da nas vratи u davna vremena kada nauka i tehnika nijesu gospodarile, ali s pravom opominje da je harmonija čovjeka sa prirodom ugrožena, da je neophodno da se iznova vraća prirodi kako ne bi izgubio bitku sa tehničkim dobom:

U ovom vremenu opštег sveznanja  
Velikih otkrića, mašina, huke,  
Zna li se da kupus ne može bez  
kočanja,  
Da drvo jabuka ne može bez jabuke.

Zna li to još iko osim pčelara,  
Da se medorina od meda pravi,  
Da majčino mlijeko teče iz njedara,  
Da je tele prvo živjelo u kravi.

Opjevajući dječje doživljaje iz rata, pjesnik korespondira sa svojim ratnim djetinjstvom, poistovjećujući življenje sa često variranim motivom borbe neprestane, unoseći u viđenje rata i humoristični ton, i osudu kako nebo nikada ne bi ličilo »Na prijavo platno veliko / U koje ne smije gledat nikao«. U pjesmama inspirisanim dačkom ljubavlju, sa vederdinom i spontanim slikama radaju se požari rane mladosti (pjesma *Vukosava*), vrhune topilina i iskrenost, pomiješani su stid, kada su sopstvene uši duge i ružne, i moć ljubavi, što je osjećaju i »zviježde iznad krova« i ljudi u dobroj starosti. U pjesmama koje nastanjuju pejzaži dominiraju plave boje Samarkanda i drugih gradova Azije, kao oreol gustim i zelenim bojama Skadarskog jezera u koje se utapa ikonska muzika cetinjskih kiša.

Prisutnu narativnost (razvučene pjesme i sjećanje na djetinjstvo bez strožeg odbira) i izvjesnu dozu »ozbiljnosti«, pjesnik nadoknadije fantastikom, duhovitošću i iskrenom uvjerljivošću. U našu često starmalu poeziju za djece, koja još nije sasvim oslobođenja didaktike i pulce cjelomudrenosti, plesajući za korekcije i radikalnije promjene, prije svega u životu djeteta, Brković unosi osvježenje i zrele emotivne tvorevine. Po tome *Krioda i prava* ima pravo kao knjiga.

Miroslav Đurović

#### NOVA PJEŠMA NA STARU TEMU

297

Laza Lazić: »Prijateljstvo«,  
»Petar Kočić«, Beograd 1975.

Pričati djeci o patuljcima nije novo. Ta sitna stvorenja po obliju nalik na ljudi, ali u svemu srodnija djece, javljaju se kao česti junaci bajkovitih kazivanja koja, kao napr. u prozama Ahmeda Hromadžića (*Patuljak iz zaboravljenih zemalja*, *Patuljak uam priča*), mogu imati i dublje misaone rezonancije.

Laza Lazić je svoje pričanje o patuljcima u potpunosti očistio od premissa tradicionalno-bajkovitog pristupa. On je u prostorima svakidašnjeg života počeo da otkriva čudo, da iz boja i obliku svakidašnjice gradi svijet koji, sa gledavanju iz neobične perspektive, dobija dimenzije neprepoznajnog.

Junaci Lazićeva priповijedanja su dva patuljka, jedan starosjedjelac i drugi, Jermenin, ispunjen straštu novih doživljaja i vječnih putovanja. Statična kulisa dešavanja priповijesti, šupljina u bukovu deblu i okolna livada, pričanjima patuljka pustolova čudesno se razmiče na udaljena i egzotična pro-

stranstva, ispunjava svjetlostima nesa gledanih predjela koja svojom čudesnošću snažno mogu da zaokupe maštu malog čitance. Pri svemu Lazić ne insistira na uvjerljivosti pričanja, već sve ispunjava ritmom igre i humora, stvarajući od svijeta pozornicu velikih i sitnih dogadanja, uzbudnja koja proizlaze iz neočekivanih odnosa, uzroka i značenja, iz novog rakursa sagledavanja koje oslobada pojave robovanja banalnosti i ispunjava ih novinom i svježinom čak i onda kada im u prethodnom iskustvu nalazimo korjene i odrednice.

U suštini patuljci su sanjalice. Gevrc nalazi novo mogućnosti doživljavanja u maštavim pustolovinama svoga jermenskog prijatelja, a Kanamatazijan živi od svojih nekadašnjih dogodovština, od onog što se kao lijepo, ali preobličeno lice svijeta javlja u njegovoj skitačkoj duši kao neodoljivi zov tajanstvenih daljina.

Lazićeva proza ne bi se mogla imenovati romanom. To je prije pripovijest sastavljena iz labavo povezanih sličica, minijatura čija se fantastika konstituiše iz neuobičajenih verza i odnosa detalja koji ispunjavaju našu životnu svakidašnjicu.

Pričanje je jednostavno, ali lepršavo, puno svojevrsnog maštavog i emociонаlnog naboja, laganog humornog odjaja, iskrica duha što zablijesnu u tkivu priče, nepredvidljivo kao jato skakavaca iz trave pred nogama slučajnog prolaznika.

Opredjelivši se za jednu poznatu i već malo otrcanu temu, Lazić je uspio da pronađe njene još nečuvene akorde, nove uglove viđenja i boje doživljaja, da sve uplete u pitoreskno maštavo tkanje duha i riječi pokazujući tako da se i stari napjevi mogu uorkestrirati u uzbudljive i nove melodije.

Zorica Turčićanin

## POZIV NA PUTOVANJE

Momčilo Đerković: »Putovanja«,  
Književna zadruga »Petar Kočić«,  
Beograd 1975.

Pjesma za djecu postaje u posljednje vrijeme sve privlačnija i onim stvaraocima koji su stekli ime i glas kao pješnici tzv. »ozbiljne poezije«. Razlozi za ovakvu stvaralačku preorientaciju raznovrsni su i drugačiji u svakom pojedinačnom slučaju.

Momčilo Đerković se nije poveo za trenutnom modom već je za ovakvo tematsko-emocionalno prestrojavanje imao duboke lične razloge.

Poslednje dvije njegove zbirke Autobiografija i Putotina bile su, unatoč prividne raznolikosti interesa, opsesivno ispunjene osjećanjem vremena kojim čovjek nije ovlađao, a koje ga sve više pustoši. Došavši do zaključka da je ranio za umiranje, a suviše kasno za neki novi početak, Đerković se obazreco okolo sele u težnji da nade oslonac i odbranu, da se zakloni i presabere, pronađe ono imaginarno uporište čovjekovog trajanja kojim će se oduprijeti osipanju i prolaznosti, pronaći svoj davno izgubljeni lik, vratiti se nekim iščezlim predjelima u kojima još sve ima oblik i boju početka.

Zato je putovanje, stvarno ili fiktivno, udaljavanje od sadašnjeg trenutka postojanja, vraćanja zavičaju i simbolima koji materijaliziraju nekadašnje stanje sebe i svijeta (prastara maslina). Ova knjiga više hoće nego što može da imenuje neka stanja, da ne-pouzdanom riječju ubliči naziranje egzistentnog ljudskog početka, djetinjstva kao univerzalne metafore čovjekove pobjede nad vremenom.

Iako okrenut prošlom, bremenit godinama i gorčinama, pjesnik ne uspi-

jeva uvijek da dosluti autentične pre-djele djetinjstva, da se ispunji nekom davnom javom i propjeva njenim glasom. Ipak pjesme: *Slikar, O tome, Pozdrav, Kad se budi jutro, Ide li sunce u školu, Sta bi bilo, Kako kad i još neke* (fragmentarno) svjedoče da je svijet djetinjske nekadašnjosti u njemu jasno prisutan, mada još duboko zasut vremenom i naslagama potonjeg iskustva.

Kada se odbace *Pismu*, stihovani putopis bez poetičnosti i šarma i još po neke slučajne pjesme, Putovanja nam se ukazuju kao zbirka koja u stvaralačkom opusu Momčila Đerkovića najavljuje mogućnost iskoračivanja u nove prostore pjevanja i mišljenja. Neke ranije slabosti njegova rada, osobito u pogledu emocionalne i zvučno-ritamske organizacije stih-a, ne mogu se zaobići, ali ne dobijaju težinu relevantnog određenja, tim više što su bolje pjesme u zbirci prožete izvornijom inspiracijom i ličnjom nijansom poetskog govora.

Cini nam se da je upravo u pjesmi za djecu Momčilo Đerković našao najpogodniji prostor svog poetskog ostvarivanja.

Zorica Turjaćanin

#### POETSKE RAZGLEDNICE

Stojanka Grozdanov-Davidović: *Štrom jedne lepeze*, Noit, Beograd, 1976.

U Nolitovoj biblioteci Moja knjiga, sa odrednicom za decu od 8 do 12 godina, knjiga pesama Stojanke Grozdanov-Davidović zauzima odgovarajuće mesto. Primjenjena je uzrastu kojem se namenjuje. Pisana je sa jedno-

stavnom namerom stvaranja dopadljivih pejsaža i portreta svih dvanaest meseci u godišnjem kalendaru.

Od januara do decembra, svake godine, nižu se slike prirode, prepoznatljivo naslikane, a reči koje ih opisuju čine vrlo pametljive stihove sa sedam ili osam slogova, najčešće sa čistim slikovima. Slikarski atelje je u prirodi, napolju, a pesnikov — u dečjoj sobici sa velikim svevidećim prozorima. Slike su u bojama, onakve kakve nastaju sa modelatnošću odgovarajućeg meseca, imenovanog i sa atributima koji mu pripadaju. Ali, pošto se u slikarski posao umešao pesnik, željan da te slike rečima svoga jezika prevede, na svim stranicama knjige javljaju se i poređenja, olicenja i označenja prirodnih slika. Uz dodatak onoga što se u pesnikovom iskustvu, odnosno u njegovom djetinjstvu, sabiralo i što je prerasta u određeni izgled ili pojam. U vojvodanski, reklo bi se, milje.

Tako su se, valjda, i u predpostupku i u toku stvaranja, našla dva izvora — jedan samo sa ukrasnim pridevima, zavisnim od vremena i osvetljenja; drugi sa više stilskih figura i zavičajne leksike, zavisnih od ličnog pesnikovog zapažanja, prisećanja i izbora razjašnjenja. Međutim, za naše »treće oko« oba izvora sjedinjena su u jedinstvenom prikazu, te se, na kraju, jače ističe, uz izvesno nijansiranje iz meseca u mesec, umnožavanje malih reprodukcija godišnjih doba, sličica vremena, poetskih razglednica jednog podneblja. Druge moguće želje — ostavljene su za posledak.

*Štrom jedne lepeze* naslikano je, odnosno slovima izvezeno mlado, zrelo i pozno vreme, no uvek živopisno, raznobojno, jer ni belo nije samo belo, ni crno samo crno. Pesnik je, stvarajući za decu, izbegavao oštре razlike.

Po svemu se, dakle, vidi da je Stojanka Grozdanov-Davidović nastojala da u svoje skladne katrene smesti stihove sa rafinmanom već tradicionalne, no i neprolazne poetičnosti prirode kao žilja i milja ranog dječkog doba. I u tome je uspela do nivoa korektine, a delimično i finije izvedbe.

Jovan Dundić

#### AUTONOMAN SVIJET DJETINJSTVA

Nedžati Zekerija: »Šta je lijepo, a Šta ružno«, »Svijetlost«, Sarajevo, 1975.

300

Knjiga *Šta je lijepo, a Šta ružno* Nedžatija Zekerije potvrdila je glas koji odranije uživa kao najznačajniji pisac turske narodnosti u Makedoniji.

Sačinjena od anegdota, probranih i oslobođenih natruha nametljive poduke, knjiga *Šta je lijepo, a Šta ružno* donosi mozaik svakodnevnih doživljaja, toliko običnih i jednostavnih da se u njima lako prepoznaće dijete.

Razvijajući se u okvir makedonske književnosti za djecu, Nedžati Zekerija je izradio jednu ertu senzibiliteta koja je inače karakteristična za ovog prijevarača gradskog svijeta djece. Prirodno i bez nametljivosti, Zekerija izražava osjećanje djetinjstva kao samosvojan, autonoman i integralan svijet. U tome osjećanju on ponekad ide u laku ironiju dovodeći u vezu događanje u prirodi sa psihologijom i raspolaženjem djeteta, umjesto obratno, kako bi učinio drugi pisac. Nedžatijev dječak Orhan otvara svoju prirodu, i to slobodno, čak s nekom superiornošću i pretencioznosću, što je svakako dalji ironičan pogled na mame, tate, djece i bake, koji se nikako ne mijenjaju

u svojim predstavama o djeci, pa ni onda kada i odrasli imaju što-šta da nauče od djece.

O svemu tome piše sa ljubavlju, pa i iluzije su blage, prijekori nisu drastični, mada su dovoljna sugestija i naznaka o postojanju svijeta djetinjstva samo djeci razumljiva i pristupačna, odraslima daleka i neprihvativljiva. Upravo u pričama o malim »sudarima« djece i odraslih Zekerija je izlio toliko humora koji je priču o dječakovom »putovanju« u svijet začinio kao bezazlenu igru.

Anegdotski karakter ove knjige malih priča je suzio okvir njenog prostiranja. Sve je u njoj u formi realne priče o doživljaju djeteta o sebi i svijetu odraslih, ali u prilično »kontrolišanoj« poruci i manje-više ponovljenoj leksici, da se ne bi više otišlo u »vandjeće sfere« i područje igre u kojoj bi se u pravom smislu prepoznao svijet djece.

Muris Idrizović

#### PRILOG VREDNOVANJU MAKEDONSKE LITERATURE ZA DECU

Miodrag Drugovac: »Makedonski pisatelji za decu«, »Makedonsk knjiga«, Skopje, 1975.

Jedan od najangajovanijih kritičara na makedonskom jezičkom području, Miodrag Drugovac, prošle, 1975 godine, objavio je i knjigu kritičko-eseističkih portreta devetorice makedonskih pisaca za decu. Odmah treba istaći da je to tek druga knjiga ovog žanra u vremenu od tri decenije intenzivnog stvaralaštva literaturu za decu u Makedoniji.

*Knjiga Makedonski pisateli za decu* (Makedonski pisi za decu) rezultat je višegodišnjeg autorovog angažmana ovim rodom literature, kojoj je, u intermeču vrednovanja umetničkih dostignuća dela za odrasle, okretao svoj kritički pogled. S druge strane, ova knjiga, kako sam M. Drugovac kaže u predgovoru, »treba da bude pregled umetničkih iskustava i vrednosti koje su se u makedonskoj literaturi za decu potvrdili kao osnovopoložnici i pokretnici u toku njenog slobodnog, veoma intenzivnog dvadesetosmogodišnjeg rasta.« Sadržaj knjige, ipak, nas uverava da to nije jer autor govori i piše o samo devet pisaca a njih je u makedonskoj književnosti pet puta više.

U neobičnom predgovoru Miodrag Drugovac sugerira tri faze razvitka makedonske proze i poezije za decu, koje čine kontinuitet »skokovitog emancipiranja ove, autentične, veoma razgranate, estetski izdiferencirane književne oblasti«. Faze su, po našem uverenju, korektno istorijski označene, pri čemu je navedeno više od četrdeset imena pisaca na makedonskom, albanskom i turском jeziku koji u ovoj republici žive i rade. Zaista, predgovor nije obiman, ali je autor u svom kazivanju sažet, a tekst inspirativno oblikovan.

U ovoj knjizi Miodrag Drugovac govori o stvaralaštvu Vanča Nikoleskog, Borisa Bojadžiskog, Vasilija Kunoskog, Slavka Janevskog (prva posleratna generacija), Gligora Popovskog, Jovana Strezovskog, Vidoja Podgorca (druga generacija), Stojana Tarapuze i Olivere Nikolove (treća generacija). Poslenik ove literature u nas upitaće se gde su Volče Naumčeski, Srbo Ivanovski, Čane Andreevski, Boško Smačoski, Rajko Jovčevski, Milutin Bebekovski, Jovan Pavlovski i drugi, koji su, isto tako, svojim delima bitno uticali na

razvoj novog i modernog u makedonskoj poeziji i prozi? O tome autor ne govori, ali stiže se utisak da u svojoj »radionici« ima pisanih tekstova i da njihovo izlaženje na svetlo dana ne zavisi samo od njega.

Pada u oči jedan, po našem mišljenju, interesantan autorov prilaz stvaralaštву svakog autora posebno. U uvodnim redovima, koji su često i stranice, M. Drugovac kaže da nastavlja predgovor. Kod pojedinih autora te stranice imaju oblik i pledoaja. Tako na stranicama posvećenim Vanči Nikoleskom navodi i sledeće: »Nikada neću moći da prihvatom oštru, nedialektičku soluciju »ili — ili«, soluciju koja — pozivajući se na savremenost, modernost, tehničke tekonine naše civilizacije i slično — hoće iz dečijih duša da isčupa najdragocenije dečje oružje — nevinost« (str. 26), a potom, citirajući Paskala veoma glasno i sam će postaviti pitanje: »Šta je dete u beskraju? Pazite: dete!«

Mada se sa nekim postavkama i kvalifikativima koje iznosi povodom stvaralaštva Olivere Nikolove i Stojana Tarapuze nećemo složiti, Miodrag Drugovac ipak angažovano daje svoj prilog valorizaciji makedonske literature za decu u ovom vremenu.

Tekst posvećen delu Slavka Janevskog je, slobodno se može reći, najinspirativniji. Citaoca to ne treba da čudi iz dva razloga: prvi je da delo Slavka Janevskog to zaslужuje. On je, pre svega, osnovopoložnik moderne reči i stiha u makedonskoj poeziji i prozi za decu; drugo je sadržano u činjenici da je Miodrag Drugovac celekupnim delom Slavka Janevskog angažiran gotovo deset godina, kome je pre tri — četiri godine posvetio celu jednu svoju knjigu pod naslovom *Knjiga za Janevskog*. On diferencira razvojne faze i metamorfoze u kreaciji Slavka Ja-

nevskog. Ovaj tekst u izvesnom smislu znači i nadopunu »Knjige o Janevs- skom«, jer u njoj M. Drugovac govori samo o delima koje je Janevski napi- sao za odrasle.

Nasuprot primedbama koje sam spomenuo ova knjiga Miodraga Drugovca, upravo zbog toga što je redak prilog razmatranju i oceni stvaralaš- tva makedonskih pisaca za decu za-

služuje veću pažnju i adekvatno kri- tičko vrednovanje. Pre svega što autor, najčešće, valorizuje dela zastupljenih pisaca, na više mesta razbija mitove, kao što i raspravlja iluzije o »umetničkim vrednostima« nekih dela iz ranijeg stvaralaštva nekih od njih.

Georgi Arsovski

## SADRŽAJ DRUGOG GODIŠTA

### IZBOR

- Dalibor Cvitan: Deset suvremenih hrvatskih pjesnika za decu (2) 155

### ESEJI I ČLANCI

- Dr Zorica Turjačanin: Srpskohrvatski roman za djecu s tematikom narodnooslobodilačke borbe i revolucije (1) 5  
Dr Novo Vuković: Specifične odlike književnosti za djecu u periodu između dva rata (1) 19  
Krunet Koh: Želje, loži i snovi: kako učiti decu da pišu pesme (1) 27  
Dragutin Ognjanović: Biblioteke i deca (1) 39  
Niko Grafenauer: Slikovnica i njena poruka (3—4) 247  
Zoran Gluščević: Poesija za decu Milovana Vitezovića (3—4) 253

### SKICE ZA PORTRET

- Jože Skok: Jedno paglavlje o Nazorovom dečjem pesništvu (3—4) 195  
Dr Stjepko Težak: Bajke Vladimira Nazora (3—4) 202  
Dr Novo Vuković: Demonsko lice prirode u Nazorovim djelima za djecu i omladinu (3—4) 208

### ANDRIĆ I DETINJSTVO

- Stevan Micić: U zavadi sa svetom (1) 45  
Pavle Ilić: Andrić o deci i za decu (1) 50

### KONCEPCIJE

- Zavod za udžbenike i nastavna sredstva (Sektor za naučnoistraživačke i stručnoanalitičke poslove), Beograd: Konceptacija čitanke za osnovnu školu (3—4) 217

## RAZGOVORI

Milenko Ratković: Razgovor sa Čedom Vukovićem (3—4) 277

## TRIBINA ZMAJEVIH DEČJIH IGARA 1976: LEKTIRA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Pregled lektire za osnovnu školu u republikama i pokrajinama	(2) 87
Radovan Ždral: O položaju i funkciji knjige u vaspitno-obrazovnom procesu u našem	(2) 93
Dr Milan Crnković: Estetske vrednote lektire i delikatnost prenosa kontakta djeteta s knjigom	(2) 97
Radojica Tautović: Čapek među osvojevima	(2) 102
Dragoljub Jeknić: Problem a ne pitanje	(2) 106
Dr Novo Vuković: O problemu alegorijsko-satiričnih djela u domaćoj lektiri za osnovne škole	(2) 111
Risto Trifković: Nešto uopšte o školskoj lektiri i napose o bosanskohercegovačkoj danas	(2) 112
Muriš Idrizović: Narodnooslobodilačka borba u djelima lektire	(2) 117
Dragutin Ognjanović: Lektira u funkciji vaspitanja	(2) 118
Sreten Pižurica: Domaća lektira u zajedničkom programu vaspitno-obrazovnog rada u osnovnoj školi	(2) 121
France Filipić: Deco, ala je lep ovaj svet	(2) 126
Leopold Suhodolčan: Razmišljanja o školskoj lektiri u slovenačkim osnovnim školama	(2) 129
Georgi Arsovski: Prisustvo prevedenih dela naroda i narodnosti u lektiri na makedonskom jeziku	(2) 132
Mr Pavle Ilić: Tematska zastupljenost Vojvodine u čitankama za vojvodansku decu	(2) 134
Stevan Micić: Grupni portret s pesnikom	(2) 140
Dr Zorica Turjačanin: Kriterijum izbora štiva za domaću lektiru	(2) 143
Miroslav Đurović: Elementi tradicionalizma u lektiri za osnovnu školu	(2) 151

## U TRAGANJU ZA IZGUBLJENIM DETINJSTVOM

Dr Draško Ređep: Srce domaje	(1) 55
Dr Draško Ređep: Kuće više nema	(2) 175
Dr Draško Ređep: Koliko je velik svet	(3—4) 265

## KRITIKE I BELESKE

Milivoje Marković: Pristajanje na igru	(1) 63
Radojica Tautović: Nov uvid u prozu Desanke Makstomović	(1) 68
Ivan Šop: Poetske slike i univerzalna značenja	(1) 71
Voja Marjanović: Studija o Dragatu Lukiću	(1) 73
Dragutin Ognjanović: Prilog metodici nastave književnosti	(1) 75
Jovan Dundin: Poetski izraz priznog zajedništva	(1) 77
Dragoljub Jeknić: Od hrvatskog zapisa do ponovljene bajkovitosti	(1) 79

Muris Idrizović: Pjesnička komunikacija sa svijetom djetinjstva	(1) 80
Stevan Micić: Dijalog s detinjstvom	(3—4) 287
Stevan Micić: Na krilima vjetrenjače	(3—4) 288
Radojica Tautović: Rimovanje sna s činom	(3—4) 289
Dragoljub Jeknić: Pohvala bilju, prirodi, životu	(3—4) 291
Dragoljub Jeknić: Svetla i praznine ratne teme	(3—4) 293
Predrag Čudić: Ležibajka kao moderna bajka	(3—4) 295
Miroslav Đurović: Dijete između prirode i mašine	(3—4) 296
Zorica Turjačanin: Nova pjesma na staru temu	(3—4) 297
Zorica Turjačanin: Poziv na putovanje	(3—4) 298
Jovan Dundin: Poetske razglednice	(3—4) 299
Muris Idrizović: Autonoman svijet djetinjstva	(3—4) 300
Georgi Arsovski: Prilog vrednovanju makedonske literature za decu	(3—4) 300

#### BIBLIOGRAFIJA

Milutin Petrović: Knjige i članci o nastavi književnosti za decu	(2) 185
--	---------

## **Index autora**

- Antonijević, Dejan, 217  
Aroševski, Georgi, 132, 360  
  
Babić, Goran, 35, 170  
Balog, Zvonimir, 187  
  
Crnković, dr Milan, 87  
Cvetan, Dalibor, 215  
Čudic, Mladen, 235  
  
Dundin, Jovan, 75, 228  
Đurović, Mirsad, 75, 228  
  
Filipović, Franja, 230  
Filipović, Vjera, 215  
  
Gličević, Maram, 233  
Gulija, Zvonimir, 163  
Gratnauer, Niko, 247  
  
Havalka, dr Nenad, 217  
  
Istrizović, Muris, 180, 217, 360  
Ihr, Pavle, 50, 184  
Ivanović, Branko, 149  
  
Jakovčević, Bljegdan, 161  
Jelić, Vojin, 163  
Jelković, Dragoljub, 75, 180, 261, 263  
  
Koh, Koenig, 27  
Komšanin, Žarko, 179  
Krkice, Gustav, 139  
  
Marijanović, Vojin, 34  
Marković, Milivoje, 42  
Marković, dr Slobodan, 217  
Martimović, Milan, 217  
Masic, Dusan, 87  
Milić, Stevan, 45, 145, 215, 238  
Milutinović, Vladislav, 217  
  
Cvijićević, Dragutin, 39, 73, 113  
  
Poljatsk, Luka, 162  
Parić, Vesna, 163  
Petrović, Milutin, 185  
Pribušnik, Sreten, 121, 217  
Popović, Čedomir, 217  
Pržulj, dr Božidar, 217  
  
Raković, Milenko, 271  
Rudep, dr Draško, 45, 173, 187  
  
Sarajlić, Ivana, 217  
Škoko, Jelka, 193  
Slobodoljan, Leposav, 129  
  
Šep, Ivan, 71  
Šugov, Arco, 217  
  
Tancirović, Radijica, 30, 162, 219  
Tešak, dr Stjepko, 262  
Trličković, Risto, 217  
Turčićević, dr Katica, 3, 143, 207, 261  
  
Ugrinov, Pavle, 217  
Vuković, Ognjen, 215  
Vuković, dr Novak, 19, 111, 208

## Pregled prikazanih knjiga

Vladimir Miharić: Željni drugeći djetinjstvo, ZDI i RU -Radivoj Čirpanović, Novi Sad, 1975.	643
Dalibor Cvitan: Vječnostni, ZDI i RU -Radivoj Čirpanović, Novi Sad, 1973.	659
Niko Gratićauer: Smršavčki na romanu, ZDI i RU -Radivoj Čirpanović, Novi Sad, 1975.	670
Georgi Arsovski: Svetozar putnik, ZDI i RU -Radivoj Čirpanović, Novi Sad, 1975.	671
Mirko Veljko Bošković: U centru prostorne definicije, Neca knjiga, Beograd, 1974.	672
Dobrica Eric: Pесми о љубији, Noitit, Beograd, 1975.	673
Radomir Životić: Poetika za mlađu Družinu Ljeten, Izdat, inform, centar studenata, Beograd, 1975.	673
Zorica Turjatčanin: Metodikci pristup romansu iz djece, Razred za izdavanje udžbenika, Sarajevo, 1974.	679
Bade Obrenović: Vežovi odlike, s sei možemo ito crteže kuce, ZDI i RU -Radivoj Čirpanović, Novi Sad, 1976.	680
Andelko Ristić: Djed i sedam vratitelja, -Vuk Karadžić-, Beograd, 1975.	681
Ivica Vojko Rorić: Prilo do pjeće, pjesme do pjesme, -Vuk Karadžić-, Beograd, 1974.	690
Skender Kulenović: Grinaju dale, -Vuk Karadžić, Beograd, 1975.	691
Stevan Šimićević: Veternjace, -Vuk Karadžić-, Beograd, 1973.	692
Mira Alečković: Senfobis, BiGZ, Beograd, 1975.	693
Nikola Majković: Veliki Ven, -Veselin Matičić-, Sarajevo, 1974.	694
Aleksa Mikić: Pjesme su komšiju, -Veselin Matičić-, Sarajevo, 1975.	695
Zoran Popović: Latibuke, RU -Radivoj Čirpanović, Novi Sad, 1975.	696
Jevrem Brković: Krteče i prevara, BiGZ, Beograd, 1975.	697
Lara Lazić: Prijateljstvo, -Petar Kočić-, Beograd, 1975.	698
Miomirko Berković: Parovjenju, -Petar Kočić-, Beograd, 1975.	699
Stojanka Grždannov-Davidović: Strom jedne lejene, Noitit, Beograd, 1976.	700
Nedjeljko Žeketić: Sto je ljepe, a što je loše, Svjetlost, Sarajevo, 1975.	701
Miodrag Držković: Makedonski pioneri iz davn. Makedonska knjiga, Skopje, 1973.	702



Izdavač Zmajeve dečje igre  
Za izdavača: Rade Obrenović

Adresa: Trg slobode 4/II, 21000 Novi Sad  
Telefon: (021) 26-693  
Žiro račun: 65700-603-2437 SDK Novi Sad

Casopis »Detinjstvo« izlazi tromesecno  
Cena ovom dvobroju 20 dinara  
Godišnja pretplata 40 dinara, za inostranstvo dvostruko  
Rukopisi se ne vraćaju

Oslobodeno poreza rešenjem Pokrajinskog sekretarijata za kulturu,  
nauku i obrazovanje, br. 413-175/75 od 8. maja 1975. godine

Štamparija »Kultura« Bački Petrovac

